



CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 23.12.2010.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog Registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju osnivanja **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA** broj 169965 od 23.12.2010.god. podnosioca

Ime i prezime: Vladimir Radonjić



dana 23.12.2010.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se osnivanje **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.84/A PODGORICA** - registarski broj **5-0594611/ 001**

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Odlučujući po prijavi za upis osnivanja **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PYLA**, utvrđeno je da su ispunjeni uslovi iz čl. 83 i 84 Zakonom o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i čl. 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) za osnivanje **PYLA**, pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Irena Knežević

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

30.12.2010.



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj **5-0594611/ 001**
Matični broj **02816075**

Datum registracije: 23.12.2010

DRŽ.
IZV.
SKUPŠTINA

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA

Datum zaključivanja ugovora: 22.12.2010

Datum donošenja Statuta: 22.12.2010

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: OKTOBARSKE REVOLUCIJE

Mjesto: PODGORICA

BR.84/A

Adresa za prijem službene pošte: OKTOBARSKE REVOLUCIJE

Sjedište: PODGORICA

BR.84/A

Pretežna djelatnost: 70110 Razvoj projekata o nekretninama

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 1.00€

(Novčani 1.00 , nenovčani .00)

DRŽ.
IZV.
SKUPŠTINA

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

VLADIMIR RADONJIĆ

Udio: 100%

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Goran Mugoša -

Izvršni direktor - neograničeno()

Pojedinačno- ()

Izdato 29.12.2010.god.

REGISTRATOR
Irena Knežević



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 169965


POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Vladimir Radonjić dostavio-la dokument za upis u registar doo društva naziva **PYLA**,
registarski broj sa sledećim priložima:

Taksa za sud
Statut društva
Odluka o osnivanju društva
Obrazac
Taksa za službeni list

Dokumentacija je podnijeta dana 23.12.2010.god.

Podgorica, dana 23.12.2010.god.



KONTROLNIK



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 23.12.2010. god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 23.12.2010, pod registarskim brojem 5-0594611/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.84/A PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 22.12.2010, a datum usvajanja Statuta je 22.12.2010. Lica u društvu su: MUGOŠA GORAN Izvršni direktor, VLADIMIR RADONJIĆ Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

30.12.10
W

Registrator

Irena Knežević

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA [X]
PROMJENA PODATAKA []

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> KD | <input type="checkbox"/> AD | <input checked="" type="checkbox"/> DOO | <input type="checkbox"/> OD |
| <input type="checkbox"/> NVO | <input type="checkbox"/> Ustanova | <input type="checkbox"/> Zadruga | <input type="checkbox"/> Ostali |
| NASTANAK: <input type="checkbox"/> osnivanjem | <input type="checkbox"/> spajanjem | <input type="checkbox"/> podjelom | <input type="checkbox"/> na drugi način |

PUNI NAZIV:	Društvo sa ograničenom odgovornošću „PYLA“ Podgorica	
Skraćeni naziv:	„PYLA“ D.O.O. Podgorica	
Rok na koji se društvo osniva:	neograničen	
Matični broj:		
Registarski broj:		
Podaci o Statutu:	*popunjava se kad je registracija promjene podataka	
	Datum donošenja: 22. decembar, 2010.	Datum izmjena:
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja: 22.decembar.2010.	Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE	Mjesto
Sjedište:	Podgorica
Ulica i broj:	Oktobarske revolucije br. 84/A

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:	Mjesto
	Podgorica
	Ulica i broj
	Oktobarske revolucije br. 84/A
	*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv	
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:	
	*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

<input type="checkbox"/> Elektronska prijava	
--	--

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	Vladimir Radonjić	Ad
Jedinstveni matični broj:		
	*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu iz	

IZJAVA:	
Garantujem za tačnost unijetih podataka.	
Potpis podnosioca:	M.P.
	*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

[Handwritten Signature]

*potpis i pečat registratora

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Pretežna djelatnost:

7 0 1 1 0

Razvoj projekata o nekretninama

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

1,00 €

novčani+nenovčani

novčani iznos: **1,00 €**

nenovčani iznos:

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

Povećanje Novčani Iznos

Smanjenje Nenovčani Iznos

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:

Iznos

novčani+nenovčani

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o promjeni/Vrsta promjene:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja | <input type="checkbox"/> promjena oblika svojine | <input type="checkbox"/> promjena oblika i organizovanja svojine |
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja, svojine i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika, svojine i porijekla kapitala |
| <input type="checkbox"/> sprovedjenje likvidacije | <input type="checkbox"/> otvoren postupak stečaja | <input type="checkbox"/> uskladjivanje sa zakonom |
| <input type="checkbox"/> promjena naziva (firme) | <input type="checkbox"/> promjena sjedišta i adrese | <input type="checkbox"/> promjena u povezivanju jedinica razvrstavanja |
| <input type="checkbox"/> promjena pretežne djelatnosti | <input type="checkbox"/> promjena u vršenju spoljno-trgovinske djelatnosti | <input type="checkbox"/> promjena ostalih podataka |
| <input type="checkbox"/> tehnička korekcija | <input type="checkbox"/> prestanak likvidacijom | <input type="checkbox"/> prestankom stečajem |
| <input type="checkbox"/> prestankom pripajanjem | <input type="checkbox"/> prestankom spajanjem | <input type="checkbox"/> prestanak podjelom |
| <input type="checkbox"/> na drugi način | | |

Kontakt:

Telefon: + 382

 /

Fax: + 382

 /


Elektronska adresa E-mail:

Adresa internet strane:

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____



M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Podaci o osnivačima:

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo
 *upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

--	--

Matični broj/ jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Potvrda registratora: _____

M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo
*upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime:	<input type="text"/>	Sjedište/Adresa:	Mjesto	Država
			<input type="text"/>	
Matični broj/ jedinstveni matični broj:	<input type="text"/>		Ulica	Broj
			<input type="text"/>	

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %
*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo
* upisati status

Poslovno ime/ Ime i prezime:	<input type="text"/>	Sjedište/Adresa:	Mjesto	Država
			<input type="text"/>	
Matični broj/ jedinstveni matični broj:	<input type="text"/>		Ulica	Broj
			<input type="text"/>	

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %
*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

Odbor direktora

Upravni odbor

Skupština

Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog


Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

5

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

Ime i prezime:

GORAN MUGOŠA

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva*

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

M.P.

6

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Revizor društva†

Poslovno ime /
Ime i prezime:

Matični broj
/jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog


Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

† Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

7

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____



M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

8

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno
sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

9

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

10

*potpis i pečat registratora

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:		
Sjedište:	Mjesto	
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--	--

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni matični broj:

--

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:		
Sjedište:	Mjesto	
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--	--

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni matični broj:

--

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

Na osnovu člana 64 Zakona o privrednim društvima Crne Gore (Službeni list RCG 6/02 i Službeni list CG 17/07),

~~Vladimir Radonić iz Podgorice sa prebivalištem~~

U daljem tekstu označen kao "Osnivač"

Na dan 22. decembar. 2010.god., usvojio je sljedeću:

ODLUKU

**o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću
„PYLA“ d.o.o. Podgorica**

OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Osnivač osniva „PYLA“ društvo sa ograničenom odgovornošću za razvoj projekata o nekretninama, Podgorica (u daljem tekstu: "Društvo"), za obavljanje privredne djelatnosti radi sticanja dobiti.

Skraćeni naziv Društva je PYLA DOO, Podgorica.

Sjedište društva je u Podgorici, na adresi Oktobarske revolucije br. 84/A.

Službena adresa društva za prijem službenih dokumenata je ul. Oktobarske revolucije br. 84/A, Podgorica.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

DJELATNOST DRUŠTVA

Član 2

Glavna djelatnost društva je klasifikovana pod šifrom 70110 - razvoj projekata o nekretninama.

Djelatnosti društva će detaljnije biti razrađene Statutom Društva, na način koji omogućava uspješne aktivnosti i poslovanje PYLA DOO, Podgorica.

OSNIVAČKI KAPITAL I ULOZI

Član 3

Osnovni kapital društva sastoji se od uloga Osnivača.

Osnivač je uplatio početni iznos osnovnog kapitala u iznosu od 1,00 € (jedan euro) kako slijedi:

VLADIMIR RADONJIĆ, JMBG BREGALNIČKA 31, 81000
PODGORICA, CRNA GORA.....1,00 € ili 100 % osnivačkog kapitala

Sve odluke o povećanju kapitala ili imovine Društva, kao i odluke o umanjenju kapitala ili imovine biće donesene od strane Osnivača.

Osnivač će obezbijediti dodatna sredstva za poslovanje društva povećanjem iznosa kapitala u skladu sa zakonom.

Osnivač ili neki od drugih budućih članova Društva može radi povećanja postojećeg kapitala ili sticanja udjela u Društvu, ulagati i nenovčana sredstva, čija će vrijednosti biti prethodno procijenjena.

Ograničenje prenosa udjela regulisano je Statutom društva i Zakonom.

ODGOVORNOST DRUŠTVA I OSNIVAČA

Član 4

Društvo će obavljati svoje aktivnosti u svoje ime i za svoj račun i u ime i za račun drugih lica.

Društvo odgovara za svoje obaveze u pravnom prometu sa trećim licima cjelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost).

Osnivač Društva odgovara za obaveze Društva do iznosa svog uloga.

RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE RIZIKA

Član 5

Raspodjela dobiti

Po odbitku operativnih troškova, uključujući i pravne i druge troškove, Osnivač stiče pravo na ostvarenu dobit.

Dobit će biti plaćena Osnivaču na osnovu godišnjeg završnog računa.

Dobit koja pripada Osnivaču biće uplaćena u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjeg završnog računa i može biti prenesena u inostranstvo u skladu sa propisima o stranom ulaganju, ili može biti korišćena od strane Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom (reinvestiranje, plaćanje robe i usluga itd.).

Društvo će voditi knjigovodstvo koja dokumentacija će se nalaziti na adresi sjedišta i podnosiće godišnje završne račune, koji će sadržati tekuću vrijednost kapitala Društva, Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Završni računi podnosiće se u roku od 60 dana od dana isteka finansijske godine Društva.

Pokriće gubitaka

Osnivač će donijeti odluku u slučaju potrebe pokrića gubitaka, bilo da će gubitke pokriti imovinom Društva, ili putem umanjenja osnovnog kapitala, iz rezervnog fonda ili putem kredita, ili na drugi način s obzirom na propise koji regulišu odnose sa trećim licima.

Snošenje rizika

Osnivač Društva snosiće rizik do ukupnog iznosa sredstava investiranih u Društvo.

PRAVNE POSLEDICE OBAVEZA PREUZETIH OD STRANE DRUŠTVA

Član 6

Društvo odgovara za sve pravne aktivnosti organa Društva ili drugih lica ovlašćenih za predstavljanje Društva bez obzira da li je Društvo registrovano za obavljanje tih aktivnosti.

Generalno ovlašćenje za zastupanje može biti istaknuto prema trećim licima samo ako je na odgovarajući način objavljeno.

Obavještenje o generalnom ovlašćenju za zastupanje ističe se na poslovnim pismima i poslovnim formularima Društva.

PREDSTAVLJANJE

Član 7

Izvršni direktor Društva zastupa i predstavlja Društvo, a može ga zastupati drugo lice po posebnom ovlašćenju.

Izvršni direktor Društva biće Goran Mugoša,

UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE DRUŠTVOM

Član 8

Organi upravljanja i rukovođenja društvom su Izvršni direktor Društva i Osnivač, koji će vršiti funkcije Skupštine Društva.

Odluke koje donosi Osnivač Društva, upisuju se u knjigu Društva.

Član 9

Ovlašćenja Osnivača

Osnivač ima sljedeća ovlašćenja u upravljanju:

Donosi Statut i druge opšte akte Društva;

Vrši izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva;

Usvaja završne račune i odlučuje o raspodjeli dobiti;

Odlučuje o dopunskim uplatama, povećanju kapitala i smanjenju kapitala;

Odlučuje o pokriću gubitaka;

Bira i opoziva Izvršnog direktora;

Odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;

Odobrava procjenu nenovčanih uloga;

Donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnosti Izvršnog direktora, i daje saglasnost za transakcije koje su uslovljene saglasnošću Osnivača u skladu sa ovim Ugovorom i Statutom Društva;

Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Član 10

Izvršni direktor

Izvršni direktor je organ poslovođenja Društvom. Izvršni direktor predstavlja i zastupa Društvo.

Dužnosti Izvršnog direktora su sljedeće:

Organizacija, usklađivanje i upravljanje radnim i operativnim procesima u Društvu;

Staranje o zakonitosti rada Društva;

Raspoređivanje zaposlenih u skladu sa propisima;

Podnošenje izvještaja o rezultatima poslovanja po periodičnom ili godišnjem obračunu;

Staranje o organizovanju zaštite na radu;

Potpisivanje finansijskih dokumenata do vrijednosti od 10,000.00 EUR, preko kojeg iznosa je potrebna saglasnost Osnivača, i

Vršenje drugih aktivnosti iz domena rukovođenja Društvom, koje odredi Osnivač.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 11

Osnivač je obavezan da preduzme sve zakonom predviđene aktivnosti u vezi sa zaštitom životne sredine i da obavijesti nadležno Ministarstvo zaštite životne sredine i uređenja prostora o preduzetim aktivnostima.

PRENOS UDJELA

Član 12

Udjeli u društvu mogu se prenositi samo u skladu sa odredbama Statuta Društva.

Udjeli se mogu prenositi među članovima Društva bez ograničenja, u skladu sa Statutom.

Kad član društva namjerava da prenese svoj udio, ostali članovi imaju pravo preče kupovine tog udjela, u skladu sa Statutom.

Ostala pravila u vezi sa prenosom udjela biće regulisana Statutom Društva.

POSLOVNA TAJNA

Član 13

Izvršni direktor je obavezan da čuva kao poslovnu tajnu sve povjerljive podatke do kojih dođe tokom ugovaranja i obavljanja djelatnosti Društva.

Povjerljivim podacima smatraju se komercijalni, tehnički i drugi podaci.

PRESTANAK DRUŠTVA I RESTRUKTURIRANJE

Član 14

Restrukturiranje Društva vrši se na osnovu odluke Osnivača Društva.

Društvo se može u skladu sa članom 78 Zakona o privrednim društvima restrukturirati u akcionarsko društvo.

Član 15

Osnivač Društva može odlučiti o prestanku Društva.

Društvo može prestati u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 16

U slučaju prestanka Društva sva uložena sredstva biće vraćena Osnivaču Društva po izvršenju zakonskih i drugih obaveza.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17

Društvo je obavezno da sačini sopstvene akte o organizaciji i upravljanju Društvom, kao i obavljanju poslovne aktivnosti u roku od 60 dana od dana registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Član 18

Na pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom, primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 19

Društvo će sačiniti Statut Društva u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

Član 20

U slučaju sporova vezanih za neka od pitanja regulisanih ovom Odlukom, nadležan će biti Privredni sud u Podgorici.

Član 21

Ova Odluka sačinjena je u 4 (četiri) identična primjerka.


OSNIVAČ
Vladimir Radonjić

45279/10

Суд у Подгорици

Розалица Вукосавић

Овојеручно потписас... Ову исправу

призна... садржи... овој исправи.

Истовјетност именованог-их... утврђена

је на основу... издате

односно саједноцима... чија је

истовјетност утврђена

Такса за овјеру од Еуро... неплатљива и

поплаћена.

Освојени суд у Подгорици... службени

23.12.10



Na osnovu člana 64. Zakona o privrednim društvima Republike Crne Gore (Službeni list RCG, br. 6/02 i Službeni list CG 17/07),

Vladimir Radonjić, iz Podgorice,

U daljem tekstu označen kao "**Osnivač**".

Na dan 22. decembar. 2010.god., usvojio je sljedeći:

STATUT

društva sa ograničenom odgovornošću „PYLA“ DOO Podgorica

Opšte odredbe

Član 1

Osnivač osniva PYLA društvo sa ograničenom odgovornošću za razvoj projekata o nekretninama, Podgorica (u daljem tekstu: "**Društvo**"), za obavljanje privredne djelatnosti radi sticanja dobiti.

Privredno društvo sa sjedištem u Podgorici, postaje pravno lice danom registrovanja u Centralnom registru pri Privrednom sudu u Podgorici.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 2

Osnivač Društva je:

Vladimir Radonjić, iz Podgorice, sa prebivalištem

Firma i sjedište Društva

Član 3

Društvo posluje pod firmom PYLA, društvo sa ograničenom odgovornošću za razvoj projekata o

nekretninama, Podgorica

Skraćeni naziv Društva je PYLA DOO, Podgorica.

Sjedište društva je u Podgorici, ul. Oktobarske revolucije br. 84/A.

Zvanična adresa Društva za prijem službenih dokumenata je ul. Oktobarske revolucije br. 84/A, Podgorica.

Osnivač može izmijeniti firmu i sjedište Društva.

Pečat Društva

Član 4

Društvo ima sopstveni pečat koji je ovalnog oblika sa tekstom po obodu: PYLA DOO, Podgorica.

Djelatnost društva

Član 5

Glavna djelatnost društva je klasifikovana pod šifrom 70110 - razvoj projekata o nekretninama.

Ostale djelatnosti Društva su:

- 70120 kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
- 70200 iznajmljivanje nekretnina
- 70310 agencije za nekretnine
- 70320 upravljanje nekretninama, za tuđ račun
- 45110 rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
- 45120 ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 45210 grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
- 45220 montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
- 45230 izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
- 45240 izgradnja hidrograđevinskih objekata
- 45310 postavljanje električnih instalacija i opreme
- 45320 izolacioni radovi
- 45330 postavljanje cijevnih instalacija
- 45340 ostali instalacioni radovi
- 45410 malterisanje
- 45420 ugradnja stolarije
- 45430 postavljanje podnih i zidnih obloga
- 45440 bojenje i zastakljivanje
- 45450 ostali završni radovi

45500 iznajmljivanje građevinske opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem
50100 prodaja motornih vozila

50200 održavanje i opravka motornih vozila

50300 prodaja djelova i pribora za motorna vozila

51130 posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala

51140 posredovanje u prodajimašina, industrijske opreme, brodova i aviona

51150 posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvoždarske robe

51160 posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože

51170 posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana

51180 posredovanje specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih

51190 posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

51210 trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje

51220 trgovina na veliko cvećem i rastinjem

51310 trgovina na veliko voćem i povrćem

51320 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa

51330 trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima

51340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima

51350 trgovina na veliko duvanskim proizvodima

51360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom, i slatkišima od šećera

51370 trgovina na veliko kafa, čajevima, kakaom i začinima

51380 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom

51390 trgovina na velikoostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce

51410 trgovina na veliko tekstilom

51420 trgovina na veliko odjećom i obućom

51430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima

51440 trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetima i sredstvima za čišćenje

51530 trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom

52110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane i pića i duvana

52120 ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe

52210 trgovina na malo voćem i povrćem

55110 hoteli i moteli s restoranom

55120 hoteli i moteli bez restorana

55311 dječja i omladinska odmarališta

55212 planinarski domovi i kuće

55220 kampovi

55300 restorani

55400 barovi

55510 kantine

55520 katering

60211 prevoz putnika u drumskom saobraćaju

60212 prevoz putnika u gradskom saobraćaju

60220 taxi prevoz

60230 ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju

60240 ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

60250 prevoz robe u drumskom saobraćaju

61110 pomorski saobraćaj
61120 saobraćaj u priobalnim morskim vodama
71400 iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo na drugom mjestu nepomenuto
74810 fotografske usluge
85141 medicinska rehabilitacija
85142 ostali vidovi zdravstvene zaštite
91330 djelatnost drugih organizacija na bazi učlanjenja, na drugom mjestu nepomenuta
92720 ostale rekreativne aktivnosti
-92622 ostale sportske aktivnosti
92720 ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
93050 ostale uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute.

Društvo može promijeniti svoju djelatnost u skladu sa odlukom Osnivača.

Odluka se donosi u pismenom obliku i prijavljuje se Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Spoljno-trgovinski poslovi

Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu.

Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu.

Usluge u spoljnotrgovinskom prometu:

Izvođenje investicionih radova u inostranstvu;

Međunarodni saobraćajni agencijski poslovi, međunarodna špedicija i transport robe u drumskom saobraćaju;

Zastupanje inostranih firmi, korišćenje lizinga;

Predstavljanje stranih firmi;

Prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport;

Dorada robe u zemlji.

Odgovornost za obaveze

Član 6

Društvo može u obavljanju svoje poslovne djelatnosti zaključivati ugovore i obavljati druge aktivnosti u okviru svoje pravne sposobnosti da posluje u svoje ime i za svoj račun kao i u ime i za račun drugih lica.

Društvo će odgovarati ukupnom imovinom za svoje poslovanje.

Osnivač će snositi rizik poslovanja Društva do iznosa uloga unesenih ili investiranih u Društvo.

Osnivač ima sljedeća prava i obaveze:

- da upravlja i učestvuje u rukovođenju poslovanjem Društva;

- da učestvuje u raspodjeli dobiti;

- da učestvuje u raspodjeli imovine Društva po prestanku Društva.

Iznos osnivačkog kapitala

Član 7

Osnivač je izvršio uplatu novčanog dijela osnivačkog kapitala u iznosu od EUR 1,00 (jedan Euro), kako slijedi:

VLADIMIR RADONJIĆ, JMBG 2204983210025, BREGALNIČKA 31, 81000 PODGORICA, CRNA GORA.....1,00 € ili 100 % osnivačkog kapitala

Osnivač će obezbijediti dodatna sredstva za poslovanje Društva povećanjem iznosa kapitala u skladu sa zakonom.

Osnivač ili drugi mogući budući članovi Društva mogu radi povećanja ili sticanja udjela u Društvu, u društvo ulagati i nenovčana sredstva, čija će vrijednosti biti prethodno procijenjena.

Sve odluke o povećanju kapitala ili imovine Društva, kao i odluke o umanjenju kapitala ili imovine biće donesene od strane Osnivača.

Ograničenje prenosa udjela regulisano je ovim Statutom Društva i Društvo nema pravo da objavi javni poziv za upis udjela.

Na sva pitanja koja se tiču osnivačkog kapitala koja nisu regulisana ovim Statutom, primjenjivaće se odredbe pozitivnog prava Crne Gore.

Organizacija i zastupanje Društva

Član 8

Unutrašnja organizacija Društva biće utvrđena detaljno posebnim aktom Osnivača.

Izvršni direktor Društva zastupa i predstavlja Društvo u skladu sa Statutom i Odlukom o osnivanju, ili drugo lice u skladu sa odlukom Osnivača.

Organi Društva

Član 9

Organ upravljanja i rukovođenja Društvom je Izvršni direktor Društva.

Sve funkcije koje bi inače bile u nadležnosti Skupštine društva vršiće Osnivač Društva.

Član 10

Nadležnost Osnivača društva:

- donosi Statut i druge opšte akte Društva;
- vrši izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva;
- usvaja završne račune i odlučuje o raspodjeli dobiti;
- odlučuje o dopunskim uplatama, povećanju kapitala i smanjenju kapitala;
- odlučuje o pokriću gubitaka;
- bira i opoziva izvršnog direktora;
- odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnosti izvršnog direktora i daje saglasnosti za transakcije za koje je neophodna prethodna saglasnost Osnivača u skladu sa ovim Statutom; i
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Član 11

Izvršni direktor Društva je organ poslovođenja Društvom.

Izvršni direktor Društva svoju funkciju vrši u interesu Društva, a u vođenju poslova pridržava se načela savjesnosti i postupka s pažnjom dobrog privrednika u smislu odredaba Zakona o privrednim društvima.

Dužnosti izvršnog direktora su sljedeće:

- organizacija, usklađivanje i upravljanje radnim i operativnim procesima u Društvu; staranje o zakonitosti rada Društva;
- raspoređivanje zaposlenih u skladu sa propisima;
- podnošenje izvještaja o rezultatima poslovanja po periodičnom ili godišnjem obračunu;
- staranje o organizovanju zaštite na radu;
- potpisivanje finansijskih dokumenata do vrijednosti od 10,000.00 EUR, preko kojeg iznosa je potrebna saglasnost Osnivača; i
- vršenje drugih aktivnosti iz domena rukovođenja Društvom, koje odredi Osnivač.

Izvršni direktor Društva je Goran Mugoša,

Član 12

Izvršnog direktora Društva imenuje i razrješava Osnivač. Izvršni direktor se imenuje na period od 3 (tri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Osnivač Društva sa izvršnim direktorom može zaključiti poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Član 13

Izvršni direktor je odgovoran za svoj rad Osnivaču. Izvršni direktor može podnijeti ostavku.

O razrješenju izvršnog direktora i ovlašćenih zastupnika i njihovim ostavkama odlučuje Osnivač. Osnivač preispituje povjerenje izvršnom direktoru i prije isteka vremena na koje je izabran:

- ako izvršni direktor donese akt koji je u suprotnosti sa aktima i poslovnom politikom Društva;
- ako Osnivač ne usvoji izvještaj o rezultatima poslovanja po godišnjem završnom računu i ako utvrdi da je za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva odgovoran Izvršni direktor;
- ako je njegovim nesavjesnim radom nanijeta znatna šteta Društvu;
- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom ili Statutom ili pismenom odlukom Osnivača.

Troškovi poslovanja, obračun rezultata, utvrđivanje i raspodjela dobiti

Član 14

Troškovi poslovanja Društva se svake godine utvrđuju finansijskim planom Društva za tu poslovnu godinu.

Poslovni rezultati Društva obračunavaju se u vremenskim periodima određenim propisima.

Izvršni direktor Društva je dužan da obezbijedi da Društvo vodi ispravne poslovne knjige predviđene propisima, te da na osnovu njih sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze.

Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u skladu sa važećim propisima sastavi godišnji obračun, bilans stanja i bilans uspjeha Društva, uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu.

Dobit za raspodjelu Društva utvrđuje se za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti izdvaja se dio koji utvrđuje Osnivač Društva koji se unosi u rezervni fond. Preostali iznos predstavlja dobit za raspodjelu.

Osnivač Društva odlučuje o raspodjeli dobiti i može da odluči da dio dobiti za raspodjelu reinvestira u razvoj Društva, odnosno uloži u druge svrhe i namjene u skladu sa zakonom.

Dobit će u cjelosti biti plaćena Osnivaču a i na osnovu godišnjeg završnog računa.

Dobit koja pripada Osnivaču biće uplaćena u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjeg završnog računa i može biti prenesena u inostranstvo u skladu sa propisima o stranom ulaganju, ili može biti korišćena od strane Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom (reinvestiranje, plaćanje robe i usluga itd.).

Kontrola aktivnosti Društva

Član 15

U svako doba Osnivač ima pravo uvida u aktivnosti, pregled poslovnih prostorija i opreme, kao i finansijskog poslovanja Društva. Knjigovodstvo i druge aktivnosti će biti vođene u skladu sa važećim zakonskim propisima, a Osnivaču će biti omogućen pristup poslovnim knjigama i drugoj poslovnoj evidenciji u svako razumno vrijeme.

Osnivač može za svoj račun sprovesti nezavisnu kontrolu finansija Društva i može naložiti inspekciju i reviziju poslovanja Društva od strane priznate revizorske kuće.

Fondovi Društva

Član 16

Društvo ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala Društva. Sredstva iz rezervnog fonda koriste se samo za pokriće gubitaka Društva, a po odluci Osnivača Društva.

Društvo, u skladu sa odlukom Osnivaca, može formirati i druge fondove i rezerve koje nisu obavezne po zakonu.

Restrukturiranje i prestanak rada Društva

Član 17

Društvo se može restrukturirati spajanjem sa drugim društvom (spajanje), podjelom na dva ili više odvojenih društava (podjela) i promjenom oblika (promjena oblika društva) u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Društvo prestaje sa radom na način propisan zakonom.

O restrukturiranju i prestanku Društva odlučuje Osnivač.

Prenos udjela (u slučaju ako Društvo postane višečlano)

Član 18

U slučaju pridruživanja jednog ili više članova Društvu, udjeli u društvu mogu se prenositi samo u skladu sa odredbama Statuta Društva i Zakona.

Udjeli se mogu prenositi među članovima Društva bez ograničenja, u skladu sa Statutom.

Kad član Društva namjerava da prenese svoj udio, ostali članovi imaju pravo preče kupovine tog

udjela, u skladu sa Statutom.

Ukoliko ne postoji sporazum o kupovini tog udjela između člana koji ga prodaje i ostalih članova Društva, udio se srazmjerno dijeli među članovima društva prema njihovim dotadašnjim udjelima.

Ukoliko u roku od 30 dana od dana davanja ponude članovi Društva istu ne prihvate, udio se može prenijeti trećem licu pod istim ponuđenim uslovima.

Udio se može prenositi trećem licu ugovorom o prenosu.

Član 19

U slučaju prenosa udjela, prava i obaveze iz članskog odnosa prelaze na lice koje pribavlja udio.

Udio se može prenijeti na treće lice samo uz izričitu saglasnost Osnivača koji ostaje u Društvu u pismenoj formi i uz poštovanje prava preče kupovine u njegovu korist.

Član 20

Članovi Društva ne mogu tražiti povraćaj uloga dok traje njihov članski odnos u Društvu.

Član 21

Statutom Društva utvrđuje se za članove Društva pravo preče kupovine udjela Društva za slučaj da Društvo odluči da poveća svoj kapital.

Povećanje udjela mora biti srazmjerno udjelu koji je član društva do tada imao u ukupnoj vrijednosti kapitala Društva, ukoliko nije drugačije utvrđeno Statutom.

Član 22

Društvo može smanjiti svoj kapital kupovinom udjela jednog ili više članova Društva. Uslove kupovine odobravaju članovi Društva čiji udjeli predstavljaju najmanje dvije trećine ukupnog kapitala.

Kopija predloženog Ugovora dostavlja se svim članovima najmanje 21 dan prije donošenja odluke.

Član 23

Društvo ne može pružati finansijsku podršku bilo koje vrste za kupovinu svojih udjela, osim ako jednoglasno to odluče svi članovi Društva.

Član 24

Ako se udio prodaje u izvršnom postupku, sud o tome obavještava članove Društva i samo Društvo. Ukoliko u roku od 15 dana članovi ne pokažu interes za kupovinu udjela, udio se prodaje u skladu sa odredbama izvršnog postupka.

Član 25

U slučaju prestanka pravnog lica, udio se prenosi na preostale Osnivače proporcionalno njihovom udjelu, ukoliko nije drugačije uređeno Statutom.

Član 26

U slučaju prenosa udjela, lice koje prenosi i lice koje prima udio biće neograničeno solidarno odgovorni Društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu.

Mjerodavno pravo

Član 27

Na sve odnose vezane za tumačenje i izvršenje Odluke o osnivanju i Statuta primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

Postupak promjene Statuta i donošenja opštih akata.

Član 28

Statut je osnovni pravni akt Društva i donosi ga Osnivač.

Osnivač može usvojiti izmjene i dopune Statuta.

Druga opšta akta su akta kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad i poslovanje društva

Druge opšte akte Društva donosi Osnivač Društva, ako zakonom ili drugim propisom ili ovim Statutom nije predviđeno da ista donosi drugi organ.

Ostali opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Odlukom o osnivanju. Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima Društva.

Zaštita životne sredine

Član 29

Osnivač se obavezuje da preuzima i vodi računa o tome da Društvo u obavljanju svojih aktivnosti permanentno primjenjuje mjere za zaštitu i očuvanje životne sredine u skladu sa najvišim standardima važećeg zakonodavstva.

Završne odredbe

Član 30

Važeći propisi u Crnoj Gori primjenjivaće se na sva pitanja koja nisu posebno regulisana ovim Statutom.

Osnivač je saglasan da za slučaj nastanka sporova, koji ne mogu biti riješeni prijateljskim putem, nadležni sud bude Privredni sud u Podgorici.

Ovaj Statut stupa na snagu odmah po registraciji Društva u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Ostali opšti akti Društva stupaju na snagu danom njihovog donošenja.


OSNIVAČ
Vladimir Radonjić



CRNA GORA

PRIVREDNI SUD U PODGORICI

CENTRALNI REGISTAR

U Podgorici, dana 13.04.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA** broj 173606 od 13.04.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Vladimir Radonić

dana 13.04.2011.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :statuta,povećanje kapitala **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA** - registarski broj **5-0594611/ 003**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (statuta,povećanje kapitala) u privrednom društvu **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Irena Knežević

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

*Primio dana 18.07.11
Radonić Đorđe, po pomoći*



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj **5-0594611/ 003**
Matični broj **02816075**

Datum promjene podataka: 13.04.2011

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: statuta, povećanje kapitala

Datum zaključivanja ugovora: 22.12.2010

Datum donošenja Statuta: 22.12.2010

Datum izmjene Statuta: 12.04.2011

Adresa obavljanja djelatnosti: OKTOBARSKE REVOLUCIJE

Mjesto: PODGORICA

BR.84/A

Adresa za prijem službene pošte: OKTOBARSKE REVOLUCIJE

Sjedište: PODGORICA

BR.84/A

Pretežna djelatnost: 70110 Razvoj projekata o nekretninama

Ostvarenje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 1.00€

Povećanje kapitala: 450,000.00€ (Novčani 450,001.00, nenovčani .00)

Ukupan kapital: 450,001.00€

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

PYLA MANAGEMEN

1, ANKARA

Registarski broj: 4

Udio: 100%

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Goran Mujoša - 151

Izvršni direktor - neogr

Pojedinačno- ()

Izdato 15.04.2011.god.

REGISTRATOR

Arena Knežević



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 173606


POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Vladimir Radonjić dostavio-la dokumenat za promjenu doo društva naziva **PYLA** - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Podgorica,registarski broj 50594611 sa sledećim priložima:

Taksa za sud
Statut društva
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Potvrda iz banke
Odluka o povećanju kapitala
Zahtijeva izmjenu:
POVEĆANJE KAPITALA

Dokumentacija je podnijeta dana 13.04.2011.god.

Podgorica, dana 13.04.2011.god.



KONTROLNIK



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 13.04.2011. god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 13.04.2011, pod registarskim brojem 5-0594611/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA. Odlukom i Statutom od 12.04.2011. god. upisuje se povećanje kapitala za 450.000.00 eura u novcu. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

13.04.11
[Handwritten signature]

Registrator

Irena Knežević

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA
PROMJENA PODATAKA

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

KD AD DOO OD
 NVO Ustanova Zadruga Ostali
NASTANAK: osnivanjem spajanjem podjelom na drugi način

PUNI NAZIV:	Društvo sa ograničenom odgovornošću "PYLA" Podgorica	
Skraćeni naziv:	D.O.O. "PYLA" Podgorica	
Rok na koji se društvo osniva:	Neograničen	
Matični broj:	02816075	
Registarski broj:	50594611	
Podaci o Statutu:	*popunjava se kad je registracija promjene podataka Datum donošenja: 22.12.2010. Datum izmjena: 12.4.2011.	
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja: 22.12.2010. Datum dopuna:	

ADRESA UPRAVE Mjesto: Podgorica
 Sjedište:

Ulica i broj: Oktobarske revolucije br. 84/A

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto: Podgorica
 Ulica i broj: Oktobarske revolucije br. 84/A
 *popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:
 *popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava
 *popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: Vladimir Radonjić **Adresa:**

Jedinstveni matični broj:

IZJAVA:
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: 

*pečat je obavezan kod prijave / promjene podataka

Potvrda registratora: _____

*potpis i pečat registratora

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Pretežna djelatnost:

7 0 1 1 0

Razvoj projekata o nekretninama

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

1,00 €

novčani+nenovčani

novčani iznos: **1,00 €**

nenovčani iznos:

*podaci o kapitalu se unose u curima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

Povećanje Novčani Iznos **450,000.00 EUR**

Smanjenje Nenovčani Iznos

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena: Iznos 450,001.00 EUR

novčani+nenovčani

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Podaci o promjeni/Vrsta promjene:

Potvrda registratora:

M.P.

2

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja | <input type="checkbox"/> promjena oblika svojine | <input type="checkbox"/> promjena oblika i organizovanja svojine |
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja, svojine i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika, svojine i porijekla kapitala |
| <input type="checkbox"/> sprovedjenje likvidacije | <input type="checkbox"/> otvoren postupak stečaja | <input type="checkbox"/> uskladjivanje sa zakonom |
| <input type="checkbox"/> promjena naziva (firme) | <input type="checkbox"/> promjena sjedišta i adrese | <input type="checkbox"/> promjena u povezivanju jedinica razvrstavanja |
| <input type="checkbox"/> promjena pretežne djelatnosti | <input type="checkbox"/> promjena u vršenju spoljno-trgovinske djelatnosti | <input checked="" type="checkbox"/> promjena ostalih podataka |
| <input type="checkbox"/> tehnička korekcija | <input type="checkbox"/> prestanak likvidacijom | <input type="checkbox"/> prestankom stečajem |
| <input type="checkbox"/> prestankom pripajanjem | <input type="checkbox"/> prestankom spajanjem | <input type="checkbox"/> prestanak podjelom |
| <input type="checkbox"/> na drugi način | | |

Kontakt:

Telefon:

Fax:


Elektronska adresa E-mail:

Adresa internet strane:

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Podaci o osnivačima:

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak

Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

PYLA MANAGEMENT

Sjedište/

Matični broj/
jedinствени
matični broj:

ija
gistru

Udio: **100** %

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto	Država

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

Ulica	Broj

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

* upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto	Država

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:


Ulica	Broj

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

Odbor direktora

Upravni odbor

Skupština

Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog


Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*pečat je obavezan kod prijave primjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

5

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

Ime i prezime:

Goran Mugoša

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

[Signature]

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

Potpisivanje finansijskih dokumenata do vrijednosti od 10,000.00 € preko kojeg iznosa je potrebna saglasnost Osnivača

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva*

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva


*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

[Signature]



* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Revizor društva[†]

Poslovno ime /
Ime i prezime:

Matični broj
/jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno


- Predsjednikom organa upravljanja
- Članovima organa upravljanja
- Direktorom društva
- Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:



pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

[†] Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

M.P.

7

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

_____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog


Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

8

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M. M. M. M. M.



pečat i potpis pri prijavi promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

9

*potpis i pečat registratora

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa


*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M. P. [Signature]



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:		
Sjedište:	Mjesto	
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--	--	--

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni matični broj:

--

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:		
Sjedište:	Mjesto	
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--	--	--

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni matični broj:

--


*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



M.P.

Podgorica kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

NLB  Montenegrobanka
NLB Montenegrobanka AD

Broj: 10140-1-73

Podgorica 12.04.2011.

P O T V R D A
O UPLATAMA OSNIVAČKOG ULOGA NA RAČUNU
ZA OBAVLJANJE UNUTRAŠNJEG PLATNOG PROMETA

Na zahtjev preduzeća PYLA D.O.O. iz Podgorice matični broj 02816075,
a u cilju kompletiranja neophodne dokumentacije prema Privrednom sudu Podgorica,
izdaje se potvrda da je na račun za obavljene platnog prometa

Br. deviznog računa 00-501-0008956.1

koji se vodi kod naše banke izvršena uplata po osnovu uvećanja osnivačkog uloga I to:

01.04.2011. godine u iznosu od 450.000,00 eura.



Na osnovu člana 64. Zakona o privrednim društvima Republike Crne Gore (Službeni list RCG, br. 6/02 i Službeni list CG 17/07),

“PYLA MANAGEMENT” Inc. Akara Building, 24 De Castro street, Wickhams Cay 1, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva, matični broj 476718

U daljem tekstu označen kao **"Osnivač"**.

Na dan 12. april. 2011.god., usvojio je sljedeći:

PREČIŠĆENI STATUT

**društva sa ograničenom odgovornošću
„PYLA“ DOO Podgorica**

Opšte odredbe

Član 1.

Osnivač osniva PYLA društvo sa ograničenom odgovornošću za razvoj projekata o nekretninama, Podgorica (u daljem tekstu: **"Društvo"**), za obavljanje privredne djelatnosti radi sticanja dobiti.

Privredno društvo sa sjedištem u Podgorici, postaje pravno lice danom registrovanja u Centralnom registru pri Privrednom sudu u Podgorici.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 2

Osnivač Društva je:

“PYLA MANAGEMENT” Inc. Akara Building, 24 De Castro street, Wickhams Cay 1, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva, matični broj 476718

Firma i sjedište Društva

Član 3

Društvo posluje pod firmom PYLA, društvo sa ograničenom odgovornošću za razvoj projekata o nekretninama, Podgorica

Skraćeni naziv Društva je PYLA DOO, Podgorica.

Sjedište društva je u Podgorici, ul. Oktobarske revolucije br. 84/A.

Zvanična adresa Društva za prijem službenih dokumenata je ul. Oktobarske revolucije br. 84/A, Podgorica.

Osnivač može izmijeniti firmu i sjedište Društva.

Pečat Društva

Član 4

Društvo ima sopstveni pečat koji je ovalnog oblika sa tekstom po obodu: PYLA DOO, Podgorica.

Djelatnost društva

Član 5

Glavna djelatnost društva je klasifikovana pod šifrom 70110 - razvoj projekata o nekretninama.

Ostale djelatnosti Društva su:

70120 kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun

70200 iznajmljivanje nekretnina

70310 agencije za nekretnine

70320 upravljanje nekretninama, za tuđ račun

45110 rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi

45120 ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem

45210 grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje

45220 montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova

45230 izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena

45240 izgradnja hidrograđevinskih objekata

45310 postavljanje električnih instalacija i opreme

45320 izolacioni radovi

45330 postavljanje cijevnih instalacija

45340 ostali instalacioni radovi

45410 malterisanje

45420 ugradnja stolarije
45430 postavljanje podnih i zidnih obloga
45440 bojenje i zastakljivanje
45450 ostali završni radovi

45500 iznajmljivanje građevinske opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem
50100 prodaja motornih vozila

50200 održavanje i opravka motornih vozila
50300 prodaja djelova i pribora za motorna vozila
51130 posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
51140 posredovanje u prodajimašina, industrijske opreme, brodova i aviona
51150 posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvoždarske robe
51160 posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože
51170 posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
51180 posredovanje specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih
51190 posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
51210 trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje
51220 trgovina na veliko cvećem i rastinjem
51310 trgovina na veliko voćem i povrćem
51320 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
51330 trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
51340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
51350 trgovina na veliko duvanskim proizvodima
51360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom, i slatkišima od šećera
51370 trgovina na veliko kafa, čajevima, kakaom i začinicima
51380 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
51390 trgovina na velikoostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce
51410 trgovina na veliko tekstilom
51420 trgovina na veliko odjećom i obućom
51430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima
51440 trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetima i sredstvima za čišćenje
51530 trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom
52110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane i pića i duvana
52120 ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
52210 trgovina na malo voćem i povrćem
55110 hoteli i moteli s restoranom
55120 hoteli i moteli bez restorana
55311 dječja i omladinska odmarališta
55212 planinarski domovi i kuće
55220 kampovi
55300 restorani
55400 barovi
55510 kantine
55520 ketering
60211 prevoz putnika u drumskom saobraćaju

60212 prevoz putnika u gradskom saobraćaju
60220 taxi prevoz
60230 ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju
60240 ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
60250 prevoz robe u drumskom saobraćaju
61110 pomorski saobraćaj
61120 saobraćaj u priobalnim morskim vodama
71400 iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo na drugom mjestu nepomenuto
74810 fotografske usluge

85141 medicinska rehabilitacija
85142 ostali vidovi zdravstvene zaštite
91330 djelatnost drugih organizacija na bazi učlanjenja, na drugom mjestu nepomenuta
92720 ostale rekreativne aktivnosti
-92622 ostale sportske aktivnosti
92720 ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
93050 ostale uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute.

Društvo može promijeniti svoju djelatnost u skladu sa odlukom Osnivača.

Odluka se donosi u pismenom obliku i prijavljuje se Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Spoljno-trgovinski poslovi

Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu.

Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu.

Usluge u spoljnotrgovinskom prometu:

Izvođenje investicionih radova u inostranstvu;

Međunarodni saobraćajni agencijski poslovi, međunarodna špedicija i transport robe u drumskom saobraćaju;

Zastupanje inostranih firmi, korišćenje lizinga;

Predstavljanje stranih firmi;

Prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport;

Dorada robe u zemlji.

Odgovornost za obaveze

Član 6

Društvo može u obavljanju svoje poslovne djelatnosti zaključivati ugovore i obavljati druge aktivnosti u okviru svoje pravne sposobnosti da posluje u svoje ime i za svoj račun kao i u ime i za račun drugih lica.

Društvo će odgovarati ukupnom imovinom za svoje poslovanje.

Osnivač će snositi rizik poslovanja Društva do iznosa uloga unesenih ili investiranih u Društvo.

Osnivač ima sljedeća prava i obaveze:

- da upravlja i učestvuje u rukovođenju poslovanjem Društva;
- da učestvuje u raspodjeli dobiti;
- da učestvuje u raspodjeli imovine Društva po prestanku Društva.

Iznos osnivačkog kapitala

Član 7

Osnivač je izvršio uplatu novčanog dijela osnivačkog kapitala u iznosu od **EUR 450,001.00** (četristopedesethiljadajedan Euro), kako slijedi:

“PYLA MANAGEMENT” Inc. Akara Building, 24 De Castro street, Wickhams Cay 1, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva,..... **450,001.00 € ili 100 %**
osnivačkog kapitala

Osnivač će obezbijediti dodatna sredstva za poslovanje Društva povećanjem iznosa kapitala u skladu sa zakonom.

Osnivač ili drugi mogući budući članovi Društva mogu radi povećanja ili sticanja udjela u Društvu, u društvo ulagati i nenovčana sredstva, čija će vrijednosti biti prethodno procijenjena.

Sve odluke o povećanju kapitala ili imovine Društva, kao i odluke o umanjenju kapitala ili imovine biće donesene od strane Osnivača.

Ograničenje prenosa udjela regulisano je ovim Statutom Društva i Društvo nema pravo da objavi javni poziv za upis udjela.

Na sva pitanja koja se tiču osnivačkog kapitala koja nisu regulisana ovim Statutom, primjenjivaće se odredbe pozitivnog prava Crne Gore.

Organizacija i zastupanje Društva

Član 8

Unutrašnja organizacija Društva biće utvrđena detaljno posebnim aktom Osnivača.

Izvršni direktor Društva zastupa i predstavlja Društvo u skladu sa Statutom i Odlukom o osnivanju, ili drugo lice u skladu sa odlukom Osnivača.

Organi Društva

Član 9

Organ upravljanja i rukovođenja Društvom je Izvršni direktor Društva.

Sve funkcije koje bi inače bile u nadležnosti Skupštine društva vršiće Osnivač Društva.

Član 10

Nadležnost Osnivača društva:

- donosi Statut i druge opšte akte Društva;
- vrši izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva;
- usvaja završne račune i odlučuje o raspodjeli dobiti;
- odlučuje o dopunskim uplatama, povećanju kapitala i smanjenju kapitala;
- odlučuje o pokriću gubitaka;
- bira i opoziva izvršnog direktora;
- odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnosti izvršnog direktora i daje saglasnosti za transakcije za koje je neophodna prethodna saglasnost Osnivača u skladu sa ovim Statutom; i
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Član 11

Izvršni direktor Društva je organ poslovođenja Društvom.

Izvršni direktor Društva svoju funkciju vrši u interesu Društva, a u vođenju poslova pridržava se načela savjesnosti i postupaju s pažnjom dobrog privrednika u smislu odredaba Zakona o privrednim društvima.

Dužnosti izvršnog direktora su sljedeće:

- organizacija, usklađivanje i upravljanje radnim i operativnim procesima u Društvu; staranje o zakonitosti rada Društva;
- raspoređivanje zaposlenih u skladu sa propisima;
- podnošenje izvještaja o rezultatima poslovanja po periodičnom ili godišnjem obračunu;
- staranje o organizovanju zaštite na radu;
- potpisivanje finansijskih dokumenata do vrijednosti od 10,000.00 EUR, preko kojeg iznosa je potrebna saglasnost Osnivača; i
- vršenje drugih aktivnosti iz domena rukovođenja Društvom, koje odredi Osnivač.

Izvršni direktor Društva je Goran Mugoša,

Član 12

Izvršnog direktora Društva imenuje i razrješava Osnivač. Izvršni direktor se imenuje na period od 3 (tri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Osnivač Društva sa izvršnim direktorom može zaključiti poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Član 13

Izvršni direktor je odgovoran za svoj rad Osnivaču. Izvršni direktor može podnijeti ostavku.

O razrješenju izvršnog direktora i ovlašćenih zastupnika i njihovim ostavkama odlučuje Osnivač. Osnivač preispituje povjerenje izvršnom direktoru i prije isteka vremena na koje je izabran:

- ako izvršni direktor donese akt koji je u suprotnosti sa aktima i poslovnom politikom Društva;
- ako Osnivač ne usvoji izvještaj o rezultatima poslovanja po godišnjem završnom računu i ako utvrdi da je za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva odgovoran Izvršni direktor;
- ako je njegovim nesavjesnim radom nanijeta znatna šteta Društvu;
- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom ili Statutom ili pismenom odlukom Osnivača.

Troškovi poslovanja, obračun rezultata, utvrđivanje i raspodjela dobiti

Član 14

Troškovi poslovanja Društva se svake godine utvrđuju finansijskim planom Društva za tu poslovnu godinu.

Poslovni rezultati Društva obračunavaju se u vremenskim periodima određenim propisima.

Izvršni direktor Društva je dužan da obezbijedi da Društvo vodi ispravne poslovne knjige predviđene propisima, te da na osnovu njih sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze.

Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u skladu sa važećim propisima sastavi godišnji obračun, bilans stanja i bilans uspjeha Društva, uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu.

Dobit za raspodjelu Društva utvrđuje se za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti izdvaja se dio koji utvrđuje Osnivač Društva koji se unosi u rezervni fond. Preostali iznos predstavlja dobit za raspodjelu.

Osnivač Društva odlučuje o raspodjeli dobiti i može da odluči da dio dobiti za raspodjelu reinvestira u razvoj Društva, odnosno uloži u druge svrhe i namjene u skladu sa zakonom.

Dobit će u cjelosti biti plaćena Osnivaču a i na osnovu godišnjeg završnog računa.

Dobit koja pripada Osnivaču biće uplaćena u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjeg završnog računa i može biti prenesena u inostranstvo u skladu sa propisima o stranom ulaganju, ili može biti korišćena od strane Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom (reinvestiranje, plaćanje robe i usluga itd.).

Kontrola aktivnosti Društva

Član 15

U svako doba Osnivač ima pravo uvida u aktivnosti, pregled poslovnih prostorija i opreme, kao i finansijskog poslovanja Društva. Knjigovodstvo i druge aktivnosti će biti vođene u skladu sa važećim zakonskim propisima, a Osnivaču će biti omogućen pristup poslovnim knjigama i drugoj poslovnoj evidenciji u svako razumno vrijeme.

Osnivač može za svoj račun sprovesti nezavisnu kontrolu finansija Društva i može naložiti inspekciju i reviziju poslovanja Društva od strane priznate revizorske kuće.

Fondovi Društva

Član 16

Društvo ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala Društva. Sredstva iz rezervnog fonda koriste se samo za pokriće gubitaka Društva, a po odluci Osnivača Društva.

Društvo, u skladu sa odlukom Osnivaca, može formirati i druge fondove i rezerve koje nisu obavezne po zakonu.

Restrukturiranje i prestanak rada Društva

Član 17

Društvo se može restrukturirati spajanjem sa drugim društvom (spajanje), podjelom na dva ili više odvojenih društava (podjela) i promjenom oblika (promjena oblika društva) u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Društvo prestaje sa radom na način propisan zakonom.

O restrukturiranju i prestanku Društva odlučuje Osnivač.

Prenos udjela (u slučaju ako Društvo postane višečlano)

Član 18

U slučaju pridruživanja jednog ili više članova Društvu, udjeli u društvu mogu se prenositi samo u skladu sa odredbama Statuta Društva i Zakona.

Udjeli se mogu prenositi među članovima Društva bez ograničenja, u skladu sa Statutom.

Kad član Društva namjerava da prenese svoj udio, ostali članovi imaju pravo preče kupovine tog udjela, u skladu sa Statutom.

Ukoliko ne postoji sporazum o kupovini tog udjela između člana koji ga prodaje i ostalih članova Društva, udio se srazmjerno dijeli među članovima društva prema njihovim dotadašnjim udjelima.

Ukoliko u roku od 30 dana od dana davanja ponude članovi Društva istu ne prihvate, udio se može prenijeti trećem licu pod istim ponuđenim uslovima.

Udio se može prenositi trećem licu ugovorom o prenosu.

Član 19

U slučaju prenosa udjela, prava i obaveze iz članskog odnosa prelaze na lice koje pribavlja udio.

Udio se može prenijeti na treće lice samo uz izričitu saglasnost Osnivača koji ostaje u Društvu u pismenoj formi i uz poštovanje prava preče kupovine u njegovu korist.

Član 20

Članovi Društva ne mogu tražiti povraćaj uloga dok traje njihov članski odnos u Društvu.

Član 21

Statutom Društva utvrđuje se za članove Društva pravo preče kupovine udjela Društva za slučaj da Društvo odluči da poveća svoj kapital.

Povećanje udjela mora biti srazmjerno udjelu koji je član društva do tada imao u ukupnoj vrijednosti kapitala Društva, ukoliko nije drugačije utvrđeno Statutom.

Član 22

Društvo može smanjiti svoj kapital kupovinom udjela jednog ili više članova Društva. Uslove kupovine odobravaju članovi Društva čiji udjeli predstavljaju najmanje dvije trećine ukupnog kapitala.

Kopija predloženog Ugovora dostavlja se svim članovima najmanje 21 dan prije donošenja odluke.

Član 23

Društvo ne može pružati finansijsku podršku bilo koje vrste za kupovinu svojih udjela, osim ako jednoglasno to odluče svi članovi Društva.

Član 24

Ako se udio prodaje u izvršnom postupku, sud o tome obavještava članove Društva i samo Društvo. Ukoliko u roku od 15 dana članovi ne pokažu interes za kupovinu udjela, udio se prodaje u skladu sa odredbama izvršnog postupka.

Član 25

U slučaju prestanka pravnog lica, udio se prenosi na preostale Osnivače proporcionalno njihovom udjelu, ukoliko nije drugačije uređeno Statutom.

Član 26

U slučaju prenosa udjela, lice koje prenosi i lice koje prima udio biće neograničeno solidarno odgovorni Društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu.

Mjerodavno pravo

Član 27

Na sve odnose vezane za tumačenje i izvršenje Odluke o osnivanju i Statuta primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

Postupak promjene Statuta i donošenja opštih akata.

Član 28

Statut je osnovni pravni akt Društva i donosi ga Osnivač.

Osnivač može usvojiti izmjene i dopune Statuta.

Druga opšta akta su akta kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad i poslovanje društva

Druge opšte akte Društva donosi Osnivač Društva, ako zakonom ili drugim propisom ili ovim Statutom nije predviđeno da ista donosi drugi organ.

Ostali opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Odlukom o osnivanju. Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa

odgovarajućim opštim aktima Društva.

Zaštita životne sredine

Član 29

Osnivač se obavezuje da preduzima i vodi računa o tome da Društvo u obavljanju svojih aktivnosti permanentno primjenjuje mjere za zaštitu i očuvanje životne sredine u skladu sa najvišim standardima važećeg zakonodavstva.

Završne odredbe


Član 30

Važeći propisi u Crnoj Gori primjenjivaće se na sva pitanja koja nisu posebno regulisana ovim Statutom.

Osnivač je saglasan da za slučaj nastanka sporova, koji ne mogu biti riješeni prijateljskim putem, nadležni sud bude Privredni sud u Podgorici.

Ovaj Statut stupa na snagu odmah po registraciji Društva u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Ostali opšti akti Društva stupaju na snagu danom njihovog donošenja.

Za OSNIVAČA

U ime PYLA MANAGEMENT
Vladimir Radonjić, advokat
po punomoćju od 30.3.2011. godine

ADVOKAT
VLADIMIR RADONJIĆ

PYLA MANAGEMENT LTD.
("the Company")

MINUTES OF A MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
held on 28th March, 2011.

NOTICE: Notice to this meeting was waived by all persons entitled thereto.


PRESENT: Mrs. Marta EDGHILL
Mrs. Imogene WILSON

A quorum being present, Mrs. Marta EDGHILL was elected Chairman of the Meeting and Mrs. Imogene WILSON acted as Secretary and kept the minutes thereof.


The following resolution was unanimously adopted:

RESOLVED: To grant, as it is hereby granted, a general power of attorney in favour of WPS SA – Wealth Planning Services, with individual signature right.

There being no further business to be transacted at this meeting it was declared closed, and in witness thereof these Minutes have been issued on the date first above written.



Marta Edghill, Chairman



Imogene Wilson, Secretary



PYLA DOO PODGORICA

Dana, 12.4.2011. godine, osnivač društva „PYLA“ DOO Podgorica:

**„PYLA MANAGEMENT“ Ltd. AKARA BUILDING, 24 DE CASTRO STREET,
WICKHAMS CAY, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS**

u skladu sa članom 7. i 10. Statuta, a imajući u vidu prenos novčanih sredstava u iznosu od **450.000,00€ (četristopedesethiljada eura)**, koji je osnivač izvršio u korist društva sa ograničenom odgovornošću «PYLA» Podgorica, donosi sljedeću

ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „PYLA“ PODGORICA

Član 1

Novčani iznos koji predstavlja kapital društva sa ograničenom odgovornošću «PYLA» se povećeva za 450.000,00 € (četristopedesethiljada eura), i sada glasi:

„PYLA MANAGEMENT“ Ltd.....450,001.00€ ili 100%

Član 2

Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja, a proizvodi pravno dejstvo sa datumom registracije u postupku pred Centralnim registrom Privrednog suda u Podgorici.

Osnivač „PYLA“ DOO PODGORICA:



U ime „PYLA MANAGEMENT“ Ltd.

Vladimir Radonjić, advokat

po punomoćju od 30.3.2011. godine

ADVOKAT

VLADIMIR RADONJIĆ

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130
81000 Podgorica Crna Gora

-382 67 227 717 v.radonjic@t-com.me

12433 1

Полупротокол о признају

Радомиле Васић

својом државношћу признајући да је држављанин Републике Српске

Историјатског идентитета Републике Српске


је на основу...

од...

исти...

Том...

од...



105

Handwritten signature

12-04-1



Zakon o privrednim društvima
(POGLAVLJE 113 (1))

*

PUNOMOĆJE

IZDATO OD STRANE

PYLA MANAGEMENT LTD.

OVIM DOKUMENTOM SVIMA SE STAVLJA NA ZNANJE DA smo mi, PYLA MANAGEMENT LTD., kompanija koja posluje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Britanskih Djevičanskih Ostrva (u daljem tekstu: Kompanija), ovog 28 marta 2011, ovlastili, opunomoćili i imenovali, te da ovim dokumentom ovlašćujemo, opunomoćujemo i imenujemo **WPS SA – Wealth Planning Services, with individual signature right (sa pravom pojedinačnog potpisa)** (u daljem tekstu: Punomoćnik) našim pravim i zakonitim Punomoćnikom da za nas i u naše ime preduzima, izvršava i obavlja sve i pojedine radnje koje su nužne i neophodne u skladu sa zakonom oko i u vezi sljedećeg, bez ograničenja:

1. Da pregovara, zaključuje, potpisuje, izvršava i predaje u ime Kompanije sve one prenose vlasništva, transfere, ustupanja, akte, dokumenta, dozvole, ovlašćenja ili ugovore koje navedeni Punomoćnik bude smatrao neophodnim ili odgovarajućim kako bi mu se omogućilo da raspolaze sa ili stiče bilo koju imovinu u bilo kojem dijelu svijeta (u daljem tekstu: imovina) pod uslovima koje sam Punomoćnik, po svom apsolutnom nahođenju, bude smatrao odgovarajućim ili poželjnim.
2. Da traži, zahtijeva, tuži, potražuje naknadu, ostvaruje prinudnu naplatu i prima sav onaj novac, novčana obezbjeđenja, dugove, akcije, robu, ličnu imovinu i stvari, bilo pokretne ili nepokretne, koje nam se sada ili od sada duguju, dospijevaju za plaćanje ili koje nam pripadaju po osnovu bilo kojeg obezbjeđenja ili po saldu računa ili na drugi način, te da izdaje, potpisuje i izvršava potvrde, priznanice o plaćanju i ostala izmirenja obaveza u tužbama za dug bilo koje prirode.
3. Da uspostavlja, potpisuje, izvršava, predaje, upisuje, potvrđuje ili perfektuira na bilo koji način u skladu sa mjerodavnim pravom, sve one hipoteke, zaloge, založna prava ili opterećenja nad imovinom i bilo kojom pomoćnom imovinom, dobrima i gradnjom tako stečenom od strane Kompanije uz onu naknadu i pod onim uslovima koje Punomoćnik, po svom apsolutnom nahođenju, bude smatrao neophodnim ili poželjnim.
4. Da plaća, izmiruje, procjenjuje, odbija i odobrava sve poreze, naknade, troškove, odbitke, rashode i sva druga plaćanja i troškove bilo koje prirode, koji su dospjeli i plativi ili dospijevaju i



- postaju plativi za ili na račun bilo kojih dobara, bilo pokretnih ili nepokretnih, i bilo da su ista u posjedu ili tužbi za naknadu, a koja sada ili od sada pripadaju nama ili na koja možemo ostvariti pravo.
5. Da zaključuje ugovore o zakupu i ubira rentu u ime Kompanije u vezi bilo kojih dobara.
 6. Da otvara i zatvara bankovne račune, da deponuje novčana sredstva i hartije od vrijednosti na naše račune bilo postojeće ili one koji treba da se otvore, da raspolaze bilo kojim novčanim sredstvima ili hartijama od vrijednosti deponovanim na takvim računima i da izdaje čekove na naše račune, bilo postojeće ili one koji treba da se otvore, da uspostavlja kreditne aranžmane sa bankama, uzima na zajam novčana sredstva i zalaže imovinu Kompanije (uključujući sva i bilo koja dobra ili bankovne račune) kao obezbjeđenje za takve zajmove ili kreditne aranžmane, da daje novac na kredit ili da garantuje za dugove i obaveze bilo kojih lica, pravnih ili fizičkih, bez obzira da li su povezana sa Kompanijom, kao i da potpisuje sve vrste dokumenata u vezi sa našim računima ili novcem.
 7. Da preduzima sve one korake koji su neophodni u skladu sa mjerodavnim pravom da bi Kompanija bila kvalifikovana da posluje i u tu svrhu da završava, potpisuje i predaje sva ona dokumenta i istupa pre nadležnim organima i stupa u one obaveze ili jemstva koja su neophodna ili poželjna.
 8. Da kupuje ili prodaje u ime Kompanije sve ili pojedine akcije, udjele, anuitete, dužničke hartije od vrijednosti, obveznice, obligacije i sve druge vrste hartija od vrijednosti ili kapitalnih ulaganja i da u tu svrhu u svoje ime upošljava i plaća brokere i druge agente.
 9. Da se potpisuje na bilo koje Ugovore o osnivanju ili Statute bilo koje kompanije koja bude osnovana, da se prijavljuje za bilo kakve akcije ili dužničke hartije od vrijednosti u bilo kojoj kompaniji koja je osnovana ili treba da bude osnovana, da izvršava i preduzima za nas i u naše ime sve one akte, dokumente, instrumente i stvari u vezi sa ili koje se odnose na naše članstvo ili upravu u bilo kojoj kompaniji u kojoj smo mi članovi ili direktori ili u kojoj ćemo bilo kada postati članovi ili direktori, ali bez derogiranja generalnosti prednje navedenog, da izvršava za nas i u naše ime sve izjave, saglasnosti za postupanje u svojstvu direktora, fiducijarne akte, dužničke instrumente, prijave za akcije ili dužničke instrumente, saglasnost za kratku obavijest o održavanju sjednica/skupštine i ostale dokumente i odricanja bilo koje prirode, kao i da djeluje u naše ime u našem svojstvu akcionara, članova i/ili ko-direktora bilo koje kompanije.

I Kompanija ovim izjavljuje da će ovaj dokument biti u svakom trenutku nesumnjivo obavezujući za Kompaniju u korist trećih strana koje nisu primile obavijest o opozivu istoga, a vršenje od strane same Kompanije, s vremena na vrijeme, bilo kojeg od ovlašćenja dodijeljenih ovim Punomoćjem neće se samim tim smatrati da predstavlja njegov opoziv.

Ovaj instrument treba tumačiti i interpretirati kao opšte punomoćje bez ograničenja prava i ovlašćenja punomoćnika da postupa sve dok to radi na zakonit način i u interesu Kompanije.

U POTVRDU PREDNJE NAVEDENOG ovo punomoćje je izdato i potpisano naprijed navedenog datuma.

POTPISANO: Marta Edghill, Direktor & Imogene Wilson, Direktor
OVJERENO: Zvaničnim pečatom PYLA MANAGEMENT LTD.



Pređoĉen mi je ovaj originalni dokument i ovim potvrđujem iskljuĉivo vjerodostojnost potpisa gđe Marte Edghill i gdje Imogene Wilson koji se nalaze na priloženom dokumentu.

POTPISANO: DAVID LACIN, Javni notar – Źeneva

OVJERENO: Zvaniĉnim peĉatom javnog notara DAVID LACIN

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja ŢVAJCARSKA
Kojim se potvrđuje da je ovaj zvaniĉni dokument
2. potpisao DAVID LACIN
3. u svojstvu NOTARA
4. Potvrđeno peĉatom DAVID LACIN, NOTAR - GENEVE

Ovjereno & potvrđeno

5. u ŹENEVI 6. dana 30 MARTA 2011
7. KANTON ŹENEVA
8. Broj ovjere: 8229
9. Peĉat KANTON ŹENEVA OSPE
10. Potpis: Goran JOVANOVIĆ



Ja, Jasminka Kavarić,

stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik,
postavljena Rješenjem Ministarstva pravde,

I, Jasminka Kavarić,

a permanent court interpreter/translator for English,
appointed by the Resolution issued by the Ministry of Justice,

br. 03-MO-2195 od 10/14 85

M. _____ of _____,

potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji
je sastavljen na engleskom jeziku.

certify hereby that the above translation is a true
copy of its original in Serbian.

Troškovi prevoda _____.

Interpreting/Translation Costs _____.

U Podgorici dana, 6 April 2011

In Podgorica, on _____

Pečat
Seal

Potpis
Signature



(Handwritten signature)

POWER OF ATTORNEY

We, PYLA MANAGEMENT, Akara Building, 24 De Castro street, Wickhams Cay 1, Tortola, British Virgin Islands, registration No. 476718, represented by WPS SA – Wealth Planning Services, 22 rue Général-Dufour, 1204 Geneva, (hereinafter the “**Issuer**”), herewith authorise Attorneys at Law, each individually,

- **Vladimir Radonjic**, Attorney at Law

[Redacted signature box]

and

- **Djordje Ivanovic**, Attorney at Law from

[Redacted signature box]

(hereinafter “**Attorney/Attorneys**”)

to represent us and to act on our behalf in performing all legal and factual undertakings before courts, tax authority, public administrations, banks and other public authorities in Montenegro in connection with the transfer of the share and increase of the capital of the limited liability company “**PYLA**” DOO PODGORICA, Oktobarske revolucije br. 84/A street, registration No. 50594611, ID No. 02816075 (hereinafter “**the Company**”).

PUNOMOĆJE

Mi, PYLA MANAGEMENT, Akara Building, 24 De Castro street, Wickhams Cay 1, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva, registarski broj 476718, koje zastupa WPS SA – Wealth Planning Services, 22 rue Général-Dufour, 1204 Geneva (u daljem tekstu “**Davalac Punomoćja**”), ovim ovlašćujemo pojedinačno advokate:

- **Vladimira Radonjića**, advokata iz

- **Đorđa Ivanovića**, advokata sa Cetinja,

(u daljem tekstu „**Zastupnik/ Zastupnici**“)

da nas zastupaju i postupaju u naše ime i za naš račun u svim pravnim i drugim radnjama pred sudovima, poreskim organima, bankama, upravnim i drugim državnim organima u Crnoj Gori u vezi sa prenosom udjela i povećanjem kapitala društva sa ograničenom odgovornošću „**PYLA**” DOO PODGORICA, ul. Oktobarske revolucije br. 84/A, registarski broj: 50594611, matični broj: 02816075 (u daljem tekstu „**Društvo**“).


[Handwritten signatures]

The Attorneys are in particular authorized without limitation:

1. to sign and certify the Decision on cash capital increase of the Company, as well as the Decision on non-cash capital increase of the Company before the competent court and accordingly to sign the Amended Statute and all additional documentation for the purpose of filing the respective change with the Central Registry of the Commercial court in Podgorica in our name and our behalf;
2. to sign and notarize the Agreement on share transfer before the competent court and accordingly sign the Amended Statute and all additional documentation for the purpose of filing the respective change with the Central Registry of the Commercial court in Podgorica in our name and our behalf;

Zastupnici su ovlašćeni bez ograničenja:

1. da u naše ime i za naš račun potpišu i ovjere Odluku o povećanju novčanog kapitala Društva, kao i Odluku o povećanju nenovčanog kapitala Društva pred nadležnim sudom, kao i da potpišu izmijenjeni Statut i sve prateće akte u cilju registracije predmetne promjene kod Centralnog Registra Privrednog suda u Podgorici;
2. da potpišu u naše ime i za naš račun Ugovor o prenosu udjela i ovjere isti pred nadležnim sudom kao i da potpišu izmijenjeni Statut i sve prateće akte u cilju registracije predmetne promjene kod Centralnog Registra Privrednog suda u Podgorici;



3. to take all necessary activities before courts, tax administration, public administrations and other public authorities in Montenegro in order to register the ownership right on the properties contributed as the founding capital in the name of the Company, including signing all and any documents for the goal of registering the title on respective properties, and performing the registration of the ownership right on the respective properties with the Real Estate Department of Montenegro, Cadastral Office in Podgorica as well as to upon the performed registration, take over the decision on the title registration in our name and on our behalf;

4. to reassign the powers under this power of attorney to other persons;

The Issuer undertakes to accept and ratify whatever the Attorneys undertake or lawfully cause to be done under the authority or purported authority of this special power of attorney. The Issuer shall indemnify, and keep indemnified, the Attorneys on demand against all losses, liabilities and costs, which may occur as a result of their appointment under this power of attorney.


This power of attorney shall come into effect upon the day of its issuance and shall be valid one year.

3. da u naše ime i za naš račun preduzmu sve neophodne radnje pred sudovima, poreskim, upravnim i drugim državnim organima u Crnoj Gori za upis prava svojine na nepokretnostima unesenim kao osnivački kapital na ime Društva, uključujući potpisivanje svih dokumenta u cilju upisa prava svojine na predmetnim nepokretnostima na ime Društva, zatim izvršenje upisa prava svojine na predmetnim nepokretnostima kod Uprave za nekretnine Crne Gore, Područna jedinica Podgorica, kao i preuzimanje rješenja o izvršenoj uknjižbi;

4. da prenesu ovlašćenja data im ovim Punomoćjem na druga lica;

Davalac Punomoćja se obavezuje da prihvati i odobri sve što Zastupnici učine ili zakonito izdejsvuju da se učini na osnovu ovlašćenja koja su im data ili koja proizilaze iz ovog punomoćja. Davalac Punomoćja će po zahtjevu obešteti Zastupnike od svih gubitaka i troškova koji mogu nastati kao posljedica ovlašćenja na osnovu ovog punomoćja.

Ovo punomoćje stupa na snagu danom njegovog izdavanja i važi jednu godinu.

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The top signature is more fluid and cursive, while the bottom one is more blocky and stylized.

Date/Datum,

30 March 2011

Signature/Potpis:

For Pyla Management,

(WPS SA - Wealth Planning Services)

Handwritten signatures of Thierry BOUNOUS and Mrs. Leila ALI KHAN.



Seen by the undersigned, Me Frédéric DELATENA, Notary Public in Geneva (Switzerland), who hereby certifies that the above signature of Mr. **Thierry BOUNOUS** is authentic and that the signatory is duly entitled to act for and on behalf of " **WPS SA - Wealth Planning Services** ", in Geneva, with single signature authority and that the above signature of Mrs. **Leila ALI KHAN** is authentic and that the signatory is duly entitled to act for and on behalf of " **WPS SA - Wealth Planning Services** ", in Geneva, and to engage the same by their joint signatures.

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)


- 1. Pays: Suisse
Le présent acte public
2. a été signé par Me F. DELATENA
3. agissant en qualité de notaire
4. et muni du pouvoir (timbre de)
5. à Genève
6. le 30 MARS 2011
7. République et Canton de Genève
8. sous le n° 3898
10. Signature

Geneva, this 30th day of March 2011



Handwritten signature of Frédéric Delatena and date 30.03.2011.

Notary text in Serbian: 'Јује се да је овај препис истовјетан са...' and 'Такса за овјеру...'.



Melissa RODRIGUES
Commise administrative

PYLA MANAGEMENT LTD.
(Kompanija)

ZAPISNIK SA SJEDNICE ODBORA DIREKTORA
održane 28 marta 2011

OBAVIJEST: Sva lica koja su ovlaštena na primanje obavijesti, odrekla su se obavijesti o održavanju ove sjednice.

PRISUTNI: gđa Marta EDGHILL
gđa Imogene WILSON

Gđa Marta EDHILL je izabrana za Predsjedavajućeg sjednice, a gđa Imogene WILSON je bila Sekretar i vodila zapisnik sjednice.

Jednoglasno je usvojena sljedeća odluka:

ODLUČENO JE SLJEDEĆE: Da se izda i ovim se izdaje opšte punomoćje u korist WPS SA – Wealth Planning Services, sa pravom pojedinačnog potpisa.

S obzirom da nije bilo drugih poslova za obavljanje na ovoj sjednici, ista je proglašena zaključenom, te se u potvrdu toga izdaje ovaj Zapisnik naprijed navedenog datuma.

POTPISANO: Marta Edghill, Predsjedavajući
Imogene Wilson, Sekretar

OVJERENO: Zvaničnim pečatom PYLA MANAGEMENT LTD.



Ja, Jasminka Kavarić,
stalni sudski tumač/provodilac za engleski jezik,
postavljena Rješenjem Ministarstva pravde,

Jasminka Kavarić,
a permanent court interpreter/translator for English,
appointed by the Resolution issued by the Ministry of Justice,
br. 03 - 110 - 2198 od 10.11.2011.
No. _____ of _____,

potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji
je sastavljen na engleskom jeziku.
certify hereby that the above translation is a true
copy of its original in Serbian.

Troškovi prevoda _____.

Interpreting/Translation Costs _____.

U Podgorici dana, 6.11.2011

In Podgorica, on _____

Pečat
Seal

Potpis
Signature



TERRITORY
OF THE
BRITISH VIRGIN ISLANDS

The Business Companies Act

(SECTION 113 (1))

*

**POWER OF ATTORNEY
GRANTED BY**

PYLA MANAGEMENT LTD.

POWER OF ATTORNEY

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that on this 28th March, 2011, we, PYLA MANAGEMENT LTD., a company existing under the BC Act of the British Virgin Islands (hereinafter referred to as "the Company") have made, constituted and appointed, and by these presents do hereby make, constitute and appoint **WPS SA – Wealth Planning Services, with individual signature right** (hereinafter referred to as "the Attorney") as our true and lawful Attorney-in-fact for us and in our name, place and stead, to do, execute and perform all and every act or acts in law needful and necessary to be done in and about and in relation, but not limited to, the following matters:

1. To negotiate, conclude, sign, execute and deliver on behalf of the Company such conveyances, transfers, assignments, deeds, documents, licenses, authorities or agreements as said Attorney shall consider necessary or proper to enable it to dispose of or acquire any assets in any part of the world (hereinafter referred to as "the assets") on such terms as the Attorney shall consider proper or desirable in his absolute discretion.
2. To ask, demand, sue for, recover, enforce payment of, and receive all sums of money, securities of moneys, debts, shares, goods, effects and things, whether movable or immovable now or hereafter owing, payable or belonging to us by virtue of any security or upon any balance of accounts or otherwise however, and to give, sign and execute receipts, quittances and other discharges for any property or thing in action whatsoever.
3. To create, sign, execute, deliver, register, acknowledge or perfect in any way required by applicable law such mortgages, charges, liens or encumbrances over the assets and any ancillary assets, properties and developments so acquired by the Company for such consideration and on such terms and subject to such conditions as the Attorney shall consider necessary or desirable in his absolute discretion.
4. To pay, settle, adjust, deduct and allow all taxes, rates, charges, deductions, expenses and all other payments and outgoings whatsoever due and payable or to become due and payable for or on account of any property, whether movable or immovable and whether in possession or in action, now or hereafter belonging to us or to which we may become entitled.
5. To enter into leases and collect rents on behalf of the Company with regard to any properties.
6. To open and to close bank accounts, to deposit funds and securities in our accounts whether existing or to be opened, to dispose of any funds or securities deposited in such accounts and to draw cheques on our accounts, whether existing or to be opened, to establish credit facilities with banks, borrow funds, and pledge the Company's assets (including any properties or bank accounts) as security for such borrowings or

credit facilities, to lend money to, or to guarantee debts and obligations of, any person, corporate or natural, whether or not related to the Company and to sign all kinds of documents in connection with our accounts or money.

7. To take such steps as may be necessary under applicable law to qualify the Company to do business and for such purpose to complete, sign and deliver such documents, appear before authorities and enter into such undertakings or bonds as may be necessary or desirable.
8. To purchase or sell on behalf of the Company all or any stocks, shares, annuities, debentures, bonds, obligations and all other kinds of securities or investments and to that end to employ and pay brokers and other agents on its behalf.
9. To subscribe to any Memorandum or Articles of Association of any company to be incorporated, to apply for any shares or debentures in any company incorporated or to be incorporated, to execute and do on our behalf and in our name all such deeds, documents, instruments and things in connection with or relating to our membership or directorship in any company in which we are members or directors or in which we shall become members or directors at any time, but without derogating from the generality of the foregoing, to execute on our behalf and in our name any declarations or declaration, consents to act as directors, trust deeds, debentures, application for shares or debentures, consent to short notice for meeting and other documents and waivers whatsoever, and to act for us in our capacity as shareholders, members and-or directors of any company.

Attesté
à Genève le 28.12.1971
A. R. P. S. et Canton de Genève

And the Company hereby declares that this instrument shall at all times be conclusively binding on the Company in favour of third parties who have not received notice of the revocation thereof, and the exercise by the Company itself, from time to time, of any of the powers hereby conferred shall not of itself be deemed to be a revocation.

This instrument is to be construed and interpreted as a general power of attorney with no limitations on the power and authority of the attorney to act as long as such acts are lawful and in the interest of the Company.

IN WITNESS whereof this power of attorney has been issued and signed on the date first above written.



Marta Edghill

Marta Edghill, Director

Imogene Wilson


Imogene Wilson, Director

unbekannt für mich
30 März 1911

of Geneva) and (Hil
usage documents
to Geneva

Seen exclusively for the legalization of
the signatures apposed on the front side
of this document of Mrs Marta Edghill
and Mrs Imogene Wilson.

Geneva, the 30th March 2011



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Suisse

Le présent acte public

2. a été signé par *M^{lle} D. Lacin*

3. agissant en qualité de *Maire*

4. est revêtu du sceau/timbre de *''*

Attesté

5. à Genève


6. le **30 MARS 2011**

7. République et Canton de Genève

8. sous N° **8229**

9. Sceau / timbre

10. Signature



45

Goran JOVANOVIC

Handwritten notes and scribbles at the bottom of the page.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
Br. 2848
Dana, 01.11.2011 god.

DOO "PYLA"

PODGORICA

N/r Advokatu Vladimiru Radonjiću (po punomoćju)

U vezi Vašeg zhtjeva od 01.11.2011 god, obavještavamo Vas da smo uvidom u registarske spise D.O.O. " PYLA " iz Podgorice utvrdili da je Statutom od 27.09.2011 god. i Odlukom od 27.09.2011 god. , novčani kapital društva 450.001,00 eura i nenovčani shodno Izvještaju ovlašćenog procjenjivača mr Sanje Radović 790.000,00 eura čime je procjenjena vrijednost nepokretnosti označene kao kat. parcela broj 9, podbroj 2, i to označenu kao PD 2. spratnost P, površine 347 m2, sve označeno kao poslovni prostor u vanprivredi, ukupne površine od 347m2, koja se nalazi u Podgorici, ul. 8. Marta bb., a koja je upisana kod Uprave za nekretnine RCG- Područna jedinica Podgorica u listu nepokretnosti br. 7062 KO Podgorica III.

ADVOKAT

Đorđe R. Ivanović

81250 Cetinje, Crna Gora
Lovćanska br. 23
Mob. tel. 082 6753 73 09

*Ime: Đorđe R. Ivanović
Podgorica dan 08.11.2011.g*

REGISTRATOR,

Valentina Marković

Valentina Marković

**PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA
Podgorica**

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено на лице _____ преко _____
Преподнута _____ Преподнута на _____ дана _____
Број _____ Број _____ Број _____ Такса ЕУР _____

Predmet: Zahtjev za dobijanje potvrde o nenovčanom kapitalu u društvu „PYLA“
 DOO Podgorica


Poštovani,

Molim da nam izdate potvrdu da je Rješenjem Centralnog Registra Privrednog suda Podgorici od dana 13.10.2011. godine izvršena registracija povećanja nenovčanog dijela osnovnog kapitala društva Pyla d.o.o.(registarski broj 50594611), i to od strane njenog osnivača društva „Decordom“ d.o.o. Podgorica, putem unošenja u osnovni kapital društva „Pyla“ d.o.o. nepokretnosti bliže označene kao:

„nepokretnost izgrađena na katastarskoj parceli broj 9, podbroj 2, broj zgrade 2, označen kao PD 2, spratnost P, površine 347 m², sve označeno kao poslovni prostor u vanprivredi, ukupne površine od 347m², koji je evidentiran u Listu nepokretnosti br. 7062 KO Podgorica III, kod Uprave za nekretnine Crne Gore – Područna jedinica Podgorica.

odnosno da naprijed navedena nepokretnost čini registrovani nenovčani kapital društva „Pyla“ d.o.o.

U Podgorici, 1.11.2011. godine


Vladimir Radonjić, advokat
po punomoćju

**ADVOKAT
VLADIMIR RADONJIĆ**
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 117
81000 Podgorica Crna Gora
+382 67 227 717 v.radonjic@t-com.me



CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 13.10.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Valentina Marković, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra(Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSĆU "PYLA" - PODGORICA** broj 179442 od 13.10.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Vladimir Radonjić



dana 13.10.2011.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :osnivača, statuta,povećanje kapitala **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSĆU "PYLA" - PODGORICA** - registarski broj **5-0594611/ 004**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (osnivača; statuta,povećanje kapitala) u privrednom društvu **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSĆU "PYLA" - PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Valentina Marković

Valentina Marković

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

24.10.2011.

[Signature]



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

5-0594611/ 004
02816075

Datum promjene podataka: 13.10.2011

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: osnivača, statuta, povećanje kapitala

Datum zaključivanja ugovora: 22.12.2010

Datum donošenja Statuta: 22.12.2010

Datum izmjene Statuta: 27.09.2011

Adresa obavljanja djelatnosti: OKTOBARSKE REVOLUCIJE
BR.84/A

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: OKTOBARSKE REVOLUCIJE
BR.84/A

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 4110 Razrada građevinskih projekata

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 450,001.00€

Povećanje kapitala: 790,000.00€

(Novčani 450,001.00 , nenovčani 790,000.00)

Ukupan kapital: 1,240,001.00€

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I PROMET ROBA I ULUGA

"DECORDOM" D.O.O. - PODGORICA-02278588

Udio: 63.71%

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

PYLA MANAGEMENT

Registarski broj: 476718

Udio: 36.29%

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Goran Mugoša

Izvršni direktor - n

Pojedinačno- ()

Izdato 19.10.2011.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković

Valentina Marković
Strana 1 od 1



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 13.10.2011.god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 13.10.2011, pod registarskim brojem 5-0594611/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA. Dna 27.09.2011.godine vrši se promjena Statuta nakon donošenja Ugovora od 12.09.2011.godine o prenosu udjela na "DECORDOM" iz Podgorice i "PYLA MAN LTDAGEMENT", kao i povećanja nenovčanog kapitala za iznos od 790.000.00 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Geo
OB
10.10.11
M

Registrator

Valentina Marković

Valentina Marković

SLUŽBENI LIST



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

5-0594611/ 003
02816075

Datum promjene podataka: 13.04.2011

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: statuta,povećanje kapitala

Datum zaključivanja ugovora: 22.12.2010

Datum donošenja Statuta: 22.12.2010

Adresa obavljanja djelatnosti: OKTOBARSKE REVOLUCIJE

BR.84/A

Adresa za prijem službene pošte: OKTOBARSKE REVOLUCIJE

BR.84/A

Pretežna djelatnost: 4110 Razrada građevinskih projekata

Datum izmjene Statuta: 12.04.2011

Mjesto: PODGORICA

Sjedište: PODGORICA

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

x da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena x privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći x strani mješoviti

Upisani kapital: 1.00€

Povećanje kapitala: 450,000.00€ (Novčani 450,001.00 , nenovčani .00)

Ukupan kapital: 450,001.00€

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

PYLA MANAGEMENT

ARA

Registarski broj: 476

Udio: 100%

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Goran Mugoša - 15119

Izvršni direktor - neogran

Pojedinačno- ()

Izdato 14.10.2011.god.

REGISTRATOR

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
Br. 2848
Dana, 01.11.2011 god.

DOO "PYLA"

PODGORICA

N/r Advokatu Vladimiru Radonjiću (po punomoćju)

U vezi Vašeg zhtjeva od 01.11.2011 god, obavještavamo Vas da smo uvidom u registarske spise D.O.O. "PYLA" iz Podgorice utvrdili da je Statutom od 27.09.2011 god. ukupan ^{osnivački} kapital društva 1.240.001,00 eura. Iznos uplaćenog uloga i procenat u vlasništvu kapitala Društva je:

"PYLA MANAGEMENT" Inc, Britanska Djevičanska Ostrva	-----	449.996,00 E ili 36,29%
"DEKORDOM" DOO, Podgorica	-----	790.005,00 E ili 63,71%

ukupni iznos uloga al. procenta je 1.240.001,00 E
uk. 790,00 E ili 63,71% je procenat
vrjednost kapitala

REGISTRATOR,

Valentina Marković



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 179442

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Vladimir Radonjić dostavio-la dokument za promjenu doo društva naziva PYLA - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Podgorica, registarski broj 50594611 sa sledećim priložima:

Taksa za sud
Statut društva
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Procjena ovlašćenog procjenitelja
Ugovor o pristupanju Osnivača
Odluka o povećanju kapitala
Zahitjeva izmjenu:
KAPITAL I PRISTUPANJE OSNIVAČA

Dokumentacija je podnijeta dana 13.10.2011.god.

CENTRALNI REGISTAR

KONTROLNIK

Podgorica, dana 13.10.2011.god

U dokumentu za promjenu doo društva naziva PYLA - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Podgorica, registarski broj 50594611 sa sledećim priložima:

M.P.

CENTRALNI REGISTAR

U dokumentu za promjenu doo društva naziva PYLA - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Podgorica, registarski broj 50594611 sa sledećim priložima:

According to the Article 74 of Business Organization Law of Montenegro ("Official Gazzette of RoM", No. 6/2002 and "Official Gazzette of Montenegro", No. 17/2007 and 80/2008) and Articles of the Association of the "PYLA" DOO Podgorica on September 12th 2011 is executing:

AGREEMENT ON ACCESSION OF THE SHAREHOLDER

(the "Agreement")

Between

1. "PYLA MANAGEMENT", a limited liability company incorporated and existing under the laws of British Virgin Islands, registered with the Company Register under **registration number 476718**, with its registered office in Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Tortola,
(hereinafter referred to as the "**Transferor**");

And

2. "DECORDOM" DOO, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Montenegro, registered with the Central Registry of the Commercial Court in Podgorica under registration number 50084791, corporate no. 02278588 with its corporate seat and its business address at Oktobarske revolucije br. 84/a, Podgorica,
(hereinafter referred to as the "**Transferee**").

Na osnovu člana 74 Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 6/2002 i "Službeni list Crne Gore", br. 17/2007 i 80/2008) i odredbi Statuta „PYLA“ DOO Podgorica, na dan 12.9.2011. godine zaključuje se:

UGOVOR O PRISTUPANJU OSNIVAČA

("Ugovor")

između

1. "PYLA MANAGEMENT" društva koje je organizovano i postoji u skladu sa zakonima Britanskih Djevičanskih ostrva, registrovanog pod **registarskim brojem 476718**, sa sjedištem i poslovnom adresom u Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Tortola,

(u daljem tekstu "**Prenosilac Udjela**");

I

2. "DECORDOM" DOO, društva sa ograničenom odgovornošću osnovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Crne Gore, registrovanog kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 50084791, matični broj 02278588 sa sjedištem i poslovnom adresom u Podgorici, Oktobarske revolucije br. 84/a,

(u daljem tekstu "**Sticalac udjela**").

Transferor and Transferee are hereinafter collectively referred to as the "**Parties**" and each of them referred to as the "**Party**".

PREAMBLE

WHEREAS Transferor is founder and shareholder of "PYLA" a limited liability company for real estate development, Podgorica, Reg. No. 50594611, (hereinafter referred to as the "**Company**"), and hold a share of **100%**, consisting of the registered and fully paid in cash contribution of **450,001.00 €**.

WHEREAS Transferor, as the Lender, has entered into the Loan agreement dated February 5th 2010. in the amount of **700,000.00 €**, and Loan agreement dated August 18th 2010. in the amount of **50,000.00 €**, with Transferee, as the Borrower.

WHEREAS Transferor intend to transfer **63,71%** of the share to Transferee ("**Share**") and the Transferee intends to acquire the Share from the Transferor subject to the terms and conditions set out herein.

Now, therefore, the Parties have agreed as follows:

1 Subject of the Agreement

1.1 Subject to the other terms and conditions of this Agreement:

(a) Transferor hereby agrees to transfer to Transferee and Transferee hereby agrees to accept the assignment of and to acquire **63,71%** of entire share and voting rights of the

Prenosilac udjela i Sticalac udjela su u daljem tekstu zajednički označeni kao "**Ugovorne strane**" a pojedinačno kao "**Ugovorna strana**".

PREAMBULA

S OBZIROM DA je Prenosilac udjela osnivač i vlasnik „PYLA“, društva sa ograničenom odgovornošću za razvoj projekata o nekretninama, Podgorica, reg. br. 50594611 (u daljem tekstu "**Društvo**") i ima udio od **100%**, koji se sastoji od upisanog i u potpunosti uplaćenog novčanog uloga od **450.001,00 €**.

S OBZIROM DA je Prenosilac udjela, u svojstvu zajmodavca, sa Sticaocem udjela, u svojstvu zajmoprimca, zaključio Ugovor o zajmu od dana 5.2.2010. godine u iznosu od **700.000,00 €**, i Ugovor o zajmu od dana 18.8.2010. godine u iznosu od **50.000,00 €**.

S OBZIROM DA Prenosilac udjela namjerava da prenese **63,71%** udjela Sticaocu udjela ("**Udio**"), a Sticalac udjela namjerava da stekne Udio od Prenosioca Udjela, u skladu sa uslovima iz ovog Ugovora.

Sada, prema tome, Ugovorne strane su se dogovorile kako slijedi:

1 Predmet Ugovora

1.1 U skladu sa ostalim uslovima iz ovog Ugovora:

(a) Prenosilac udjela je saglasan da ustupi i prenese, a Sticalac udjela je saglasan da, prihvati prenos i stekne **63,71%** udjela u cjelokupnom kapitalu i glasačkim pravima Društva od Prenosioca udjela, zajedno sa

Company together with all rights now or hereafter attached to it.

- (b) The Parties hereby agree that Transferee transfers in the Company in kind contribution–real estate: cadastral plot No. 9/2, Building No. 2, marked as PD 2, Ground floor, in total area of 347 sqm, located in Podgorica, 8th March street, registered in the Real Estate Extract No. 7062, Cadastral Municipality Podgorica III, Podgorica, Montenegro, evaluated by the official land evaluator to the amount of **790.000,00 € (seven hundred ninety thousand euros)**, so the total capital of the Company amounts as follows:

PYLA MANAGEMENT 449,996.00 € or 36,29%

DECORDOM DOO 790,005.00 € or 63,71%

TOTAL 1,240,001.00 € or 100%

- (c) The Parties undertake to execute and deliver all documents (in whatever form required, as a deed or otherwise), make all declarations of knowledge or will and take all other actions necessary or advisable to perfect the transfer of legal and beneficial title of the Share on the date of signing of this Agreement.
- (d) The Parties agree that Transferor can hold its share in Company through its subordinates or nominees.

svim pravima koja postoje ili koja mogu nastati s tim u vezi.

- (b) Ugovorne strane su se saglasile da Sticalac udjela u Društvo unese nenovčani kapital – nepokretnost označenu kao kat.parcela broj 9, podbroj 2, broj zgrade 2, i to označenu kao PD 2, spratnost P, površine 347 m², sve označeno kao poslovni prostor u vanprivredi, ukupne površine od 347m², koja se nalazi u Podgorici, ul. 8. Mart bb., a koja je upisana kod Uprave za nekretnine RCG – Područna jedinica Podgorica u Listu nepokretnosti br. 7062 KO Podgorica III, procijenjene od strane ovlaštenog procijenjivača za nekretnine na iznos od **790,000.00 € (sedamstodevedesethiljada eura)**, tako da ukupan kapital Društva iznosi kako slijedi:

PYLA MANAGEMENT 449.996,00 € ili 36,29%

DECORDOM DOO 790.005,00 € ili 63,71%

UKUPNO 1.240.001,00 € ili 100%

- (c) Ugovorne strane se obavezuju da potpišu i dostave sva dokumenta (u bilo kojoj formi koja je zahtijevana, u formi ovjerene isprave ili u drugoj formi), daju izjave o saznanju i izjave volje i da će preuzeti sve druge radnje potrebne ili poželjne kako bi se ostvario prenos Udjela na dan potpisivanja ovog Ugovora.
- (d) Ugovorne strane su saglasne da Prenosilac udjela svoj udio u Društvu može prenijeti na svoja zavisna ili nominovana lica.

1.2 Upon transfer of title to the Share and the rights attached thereto in accordance with the terms hereof:

(a) Transferee shall hold the share of 790,005.00 € (seven hundred ninety thousand five euro) representing **63,71%** of entire share and voting rights of the Company.

2 Payment

Transferor transfers the Share to the Transferee free of charge.

3. Governing Law / Jurisdiction

The Laws of Montenegro shall be applied to all issues which are not regulated by this Agreement.

4 Miscellaneous

4.1 Ownership title to the Share and all the rights attached thereto shall pass over to Transferee on the date of registration with the Central Register of the Commercial Court in Podgorica.

4.2 This Agreement is executed on the date written below in 4 counterparts.

1.2 Nakon prenosa prava nad Udjelom kao i ostalih pratećih prava u skladu sa odredbama ovog Ugovora:

(a) Sticalac udjela postaje vlasnik udjela od ukupno 790.005,00 € (sedamstodevedesethiljadapeteura), što predstavlja **63,71%** udjela u cjelokupnom kapitalu i glasačkim pravima Društva.

2 Naknada

Prenosilac udjela na Sticaoca udjela prenosi Udio bez naknade.

3. Mjerodavno pravo / Nadležnost

Na sva pitanja koja nisu posebno regulisana ovim Ugovorom, primjenjivaće se važeći zakonski propisi u Crnoj Gori.

4 Ostale odredbe


4.1 Pravo vlasništva na Udjelu, kao i sva prateća prava biće prenijeti na Sticaoca udjela na dan registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

4.2 Ovaj Ugovor je zaključen na dolje navedeni dan i sačinjen je u 4 primjerka.

Signatures on following page

Potpisi na sledećoj stranici

Transferor / Prenosilac udjela



Za PYLA MANAGEMENT LTD


Vladimir Radonjić, advokat

po punomoćju od 2.8.2011. godine

**ADVOKAT
VLADIMIR RADONJIĆ**

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 138
81000 Podgorica Crna Gora
+382 67 227 717 v.radonjic@t-com.me

Transferee / Sticalac udjela



DECORDOM DOO Podgorica

Srđan Mugoša, izvršni direktor



27/13/2011

Потврђено је су

МИБОСА СРБИЋ
РАДОМИР ВЛАДИМИР
својеручно потписа ОХАСА СЕЊИЋА

Потврђено је су
је на основу Уставног Решења
2957/15 Решења
односно се доцнило _____ чија је
истовјетност утврђена _____

Такса за објеру од Буле _____ неплатана и
платиштеца.

Основни суд у Подгорици _____
1209/11 2011



[Handwritten signature]

Na osnovu Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 6/2002 i "Službeni list Crne Gore", br. 17/2007 i 80/2008) i odredbi Statuta „PYLA“ DOO Podgorica ("Društvo"), osnivači Društva, "PYLA MANAGEMENT" društvo koje je organizovano i postoji u skladu sa zakonima Britanskih Djevičanskih ostrva, registrovanog pod registarskim brojem 476718, sa sjedištem i poslovnom adresom u Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Tortola, i "DECORDOM" DOO, društvo sa ograničenom odgovornošću osnovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Crne Gore, registrovanog kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 50084791, matični broj 02278588 sa sjedištem i poslovnom adresom u Podgorici, 8. Marta br. 76, dana 27. septembra 2011. godine donose sledeću:

ODLUKU

o povećanju nenovčanog dijela osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću „PYLA“ Podgorica

Član 1

Povećava se nenovčani kapital društva sa ograničenom odgovornošću „PYLA“, za iznos od 790,000.00 Eura, sa važenjem na dan unosa u Društvo.

Ukupna vrijednost nenovčanog kapitala Društva nakon unosa iznosi 790,000.00 Eura, sa važenjem na dan unosa u Društvo.

Član 2

Osnivači su se saglasili da „DECORDOM“ DOO, na ime povećanja nenovčanog dijela osnovnog kapitala Društva iz Člana 1 ove Odluke, unese nepokretnost bliže označenu kao: nepokretnost izgrađena na katastarskoj parceli broj 9, podbroj 2, broj zgrade 2, oznake PD 2, spratnost P, površine 347 m², poslovni prostor u vanprivredi, ukupne površine od 347m², koja se nalazi u Podgorici, ul. 8. Mart bb., a koja je upisana kod Uprave za nekretnine RCG – Područna jedinica Podgorica u Listu nepokretnosti br. 7062 KO Podgorica III, procijenjenu od strane ovlaštenog procjenjivača za nekretnine na iznos od 790,000.00 Eura.

Član 3

Vrijednost kapitala po Osnivačima nakon povećanja iznosi:

"PYLA MANAGEMENT" Ltd. Akara Building, 24 De Castro street, Wickhams Cay 1, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva,..... **449,996.00 € ili 36,29 %**
osnivačkog kapitala

**“DECORDOM” DOO Podgorica, Oktobarske revolucije br. 84/A,.....790,005.00 € ili 63,71%
osnivačkog kapitala**

Ukupan osnovni kapital Društva nakon povećanja iz Člana 1 ove Odluke iznosi EUR 1.240.001,00 ili 100%.

Član 4

Na osnovu ove Odluke izvršiće se registracija povećanja osnovnog kapitala Društva kod Centralnog Registra Privrednog suda u Podgorici.

Član 5

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


U Podgorici, dana 27. septembra 2011. godine

OSNIVAČI:


Za PYLA MANAGEMENT Ltd

Vladimir Radonjić, advokat
po specijalnom punomoćju

**ADVOKAT
VLADIMIR RADONJIĆ**
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 189
81000 Podgorica Crna Gora
-382 67 227 117 v.radonjic@t-com.me


Za DECORDOM DOO Podgorica
Srđan Mugoša, izvršni direktor





Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

5-0594611/ 004
02816075

Datum promjene podataka: 13.10.2011

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: osnivača, statuta, povećanje kapitala

Datum zaključivanja ugovora: 22.12.2010

Datum donošenja Statuta: 22.12.2010

Datum izmjene Statuta: 27.09.2011

Adresa obavljanja djelatnosti: OKTOBARSKE REVOLUCIJE

Mjesto: PODGORICA

BR.84/A

Adresa za prijem službene pošte: OKTOBARSKE REVOLUCIJE

Sjedište: PODGORICA

BR.84/A

Pretežna djelatnost: 4110 Razrada građevinskih projekata

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 450,001.00€

Povećanje kapitala: 790,000.00€ (Novčani 450,001.00 , nenovčani 790,000.00)

Ukupan kapital: 1,240,001.00€

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I PROMET ROBA I ULUC
"DECORDOM" D.O.O. - PODGORICA-02278588

Udio: 63.71%

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

PYLA MANAGEMENT

Registarski broj: 476718

Udio: 36.29%

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Goran Mugoša -

Izvršni direktor - ne

Pojedinačno- ()

Adresa:

... ČASTI ...

Izdato 07.11.2011.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković

... ČASTI ...

... ČASTI ...

... ČASTI ...

... ČASTI ...

PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA
Podgorica

Прикључено из рочишта: _____ преку поште
Дана: 20. 10. 2011. Грбодина мај 2011. г.
Препоручено поштом: _____
Број: _____ Број регистра: _____ Поврата Такса ЕУР: 5€

Predmet: **Zahtjev za dobijanje potvrde o nenovčanom kapitalu u društvu „PYLA“
 DOO Podgorica**

Poštovani,


Molim da nam izdate potvrdu sljedeće sadržine:

5-05946M

1 „Ovim Privredni sud u Podgorici potvrđuje da je društvo „PYLA“ DOO Podgorica kao nenovčani kapital unijelo nepokretnost izgrađenu na katastarskoj parceli broj 9, podbroj 2, broj zgrade 2, označen kao PD 2, spratnost P, površine 347 m², sve označeno kao poslovni prostor u vanprivredi, ukupne površine od 347m², koji je evidentiran u Listu nepokretnosti br. 7062 KO Podgorica III, kod Uprave za nekretnine Crne Gore – Područna jedinica Podgorica.

Ovu potvrdu Privredni sud izdaje kao dokaz Upravi za nekretnine Crne Gore radi prenosa prava svojine sa osnivača „DECORDOM“ DOO Podgorica na društvo „PYLA“ DOO Podgorica i u druge svrhe se ne može koristiti.“

U Podgorici, 21.10.2011. godine


Vladimir Radonjić, advokat
po punomoćju
ADVOKAT
VLADIMIR RADONJIĆ
BEOGRAD
BEOGRADSKA 111
11000 BEOGRAD
TEL: 011 261 1111
FAX: 011 261 1112
www.vradonjic.me




PUNOMOĆJE

Ja, doljepotpisani, u svojstvu izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću „PYLA“ d.o.o. Podgorica, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 5-0594611, ovim pojedinačno ovlašćujem


1. **Vladimira Radonjića**, advokata iz Podgorice;
2. **Đorđa Ivanovića**, advokata sa Cetinja;

da mogu podnijeti Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici zahtjev za izdavanje potvrde o izvršenom unosu nenovčanog kapitala u društvo, kao i da mogu podići isti.

U Podgorici, dana 19.10.2011. godine



Za „Pyla“ d.o.o.


Goran Mugoša, izvršni direktor

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekat

Matični broj: **02816075**Registarski broj: **50594611**

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „PYLA“ - PODGORICA**1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA**1.1. Oblik obavljanja
privredne djelatnosti OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promijenjen puni naziv izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

2. NOVA ADRESA UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština:

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Osnivača Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

VLADIMIR RADONJIĆ

Opština:

PODGORICA

Telefon:


e-mail:

ničenom broj: **31**

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

--	--	--	--

ili

	.		
--	---	--	--

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine
 privatna
 zadružna
 dva ili više oblika svojine
 državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382			/					
+	382			/					
+	382			/					

8.2. Fax:

+	382			/					
---	-----	--	--	---	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:


--

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




X 9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake porijekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Ukupan osnovni kapital nakon promjene (novčani+nenovčani):

1,240,001.00 €

 novčani – iznos:

450,001.00 €

 nenovčani – iznos:

790,000.00 €

X 10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

02278588

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

„DECORDOM“ DOO

10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

CRNA GORA

Opština:

PODGORICA

Mjesto:

PODGORICA

Ulica:

8. MART

Broj:

76



10.5. Udio

63,71

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat


 11. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Regstruje se Mijenja se udio11.1. Status: Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo
*upisati status11.2. MB / JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru11.3. Naziv / Ime i prezime: 11.4. Sjedište / Adresa:
Država: Opština: Mjesto: Ulica: Broj: 11.5. Udio %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



12. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

13.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

13.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

13.3. Ime i prezime:

13.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

13.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

13.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:




14. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-a izvršiti i registracije u:

14.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Приймљено уз руке _____
Дана 18.10.2010 _____
Препоручено дана _____
Број _____ Прилога: Таких ЕУР _____

CRPS

ЗАХТЈЕВ ЗА ДОПУНУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

DANA 13.10.11. PODNESENA JE PRIJAVA ZA DOO "PYLO"
SA DOKUMENTACIJOM ZA izmjenu (navesti
da li je osnivanje ili izmjena), BROJ DOSIJEА 179442

MOLIMO DA ISTU DOPUNITE SA DOKUMENTACIJOM PREDATOM UZ
ЗАХТЈЕВ КАКО БИ ИСТА БИЛА ПОТПУНА.

UZ ЗАХТЈЕВ ДОСТАВЉАМО:

Одлука о промјени капитала
Применом

ПОДАНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА
[Signature]

Na osnovu Zakona o privrednim društvima Crne Gore (Službeni list CG, br. 6/02, 17/07, 80/08 i 40/10), Statuta društva "Pyla" d.o.o. Podgorica, Crna Gora, sa sjedištem na adresi Oktobarske revolucije br. 86/A, registrovano u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici (U daljem tekstu "Društvo"), kao i Ugovora o pristupanju osnivača od dana 12. septembra 2011. godine, "Pyla Management" Ltd, društvo koje je organizovano i postoji u skladu sa zakonima Britanskih Djevičanskih ostrva, registrovano pod brojem 476718, sa sjedištem na adresi Akara building, 24 De Castro street, Wickhams Cay 1, Tortola (U daljem tekstu "Pyla Management"), i Decordom DOO, društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano i koje postoji u skladu sa zakonima Crne Gore, registrovano kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici pod regsitarskim brojem 50084791, matični broj 02278588, sa sjedištem i poslovnom adresom u Podgorici, ul. 8. marta 76 (U daljem tekstu "Decordom DOO") (Zajedno nazvani "Osnivači"), ovim putem donose sledeću

ODLUKU

O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA "PYLA" DOO PODGORICA

Član 1.

Povećava se nenovčani dio osnovnog kapital Društva za iznos od 790,000.00 € (sedamstodevedesethiljada eura), koliko iznosi vrijednost nepokretnosti označene kao kat.parcela broj 9, podbroj 2, broj zgrade 2, i to označenu kao PD 2, spratnost P, površine 347 m², sve označeno kao poslovni prostor u vanprivredi, ukupne površine od 347m², koja se nalazi u Podgorici, ul. 8. Mart bb., a koja je upisana kod Uprave za nekretnine RCG – Područna jedinica Podgorica u Listu nepokretnosti br. 7062 KO Podgorica III, procijenjena od strane ovlašćenog procijenjivača za nekretnine, sa važenjem od dana unosa u Društvo.

Član 2.

Ukupna vrijednost osnovnog kapitala Društva nakon povećanja iznosi UKUPNO 1.240.001,00 € ili 100%

Vrijednost osnovnog kapitala po osnivačima iznosi:

PYLA MANAGEMENT 449.996,00 € ili 36,29%

DECORDOM DOO 790.005,00 € ili 63,71%

Član 3.

Na osnovu ove odluke izvršiće se upis povećanja nenovčanog dijela osnovnog kapitala Društva kod Centralnog registra privrednog suda u Podgorici.


Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Podgorici, dana 17. oktobra 2011.

Osnivači:

Za Pyla Management




ADVOKAT
VLADIMIR RADONJIĆ
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 11
81000 Podgorica Crna Gora
+382 67 227 717 v.radonjic@t-com.me

Vladimir Radonjić, advokat - po punomoćju

i

Za Decordom DOO



Srđan Mugoša, Izvršni direktor

TERRITORY
OF THE
BRITISH VIRGIN ISLANDS

The BVI Business Companies Act, 2004

POWER OF ATTORNEY

GRANTED BY

PYLA MANAGEMENT LTD.

GENERAL POWER OF ATTORNEY

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT on this 26th day of July, 2011, We, **PYLA MANAGEMENT LTD.**, a company incorporated and existing under the BC Act of the British Virgin Islands, whose registered office is situated at Vanterpool Plaza, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, do hereby appoint **WPS SA – Wealth Planning Services** the true and lawful Attorney of the Company to act in, conduct and manage all our property and affairs and for the purpose aforesaid, but without derogating from the generality of the foregoing provisions, we do hereby confer upon our Attorney the following powers and authorities, namely:

- 1) To ask, demand, sue for, recover, enforce payment of, and receive all sums of money, securities of moneys, debts, shares, goods, effects and things, whether movable or immovable now or hereafter owing, payable or belonging to us by virtue of any security or upon any balance of accounts or otherwise however, and to give, sign and execute receipts, quittances and other discharges for any property or thing in action whatsoever.
- 2) To institute, prosecute, enforce, abandon, defend, oppose, counterclaim, set off, settle, adjust, compromise, or refer to arbitration any actions, suits, appeals, claims, demands, disputes, accounts and matters whatsoever which now are or hereafter shall be pending between us and any person or persons body or corporation whatsoever in such manner as the attorney shall think fit.
- 3) To purchase, take on lease or in exchange or otherwise acquire any property or rights in or over property or in connection therewith, whether movable or immovable and-or whether in possession or in action, and whether such property is in existence or will come into existence at any future time and any estate or interest in such property and to enter into contracts for such purchase, taking on lease or in exchange or other acquisition as the attorney shall think fit.
- 4) To sell, let, mortgage, charge or otherwise dispose of, or deal with or to partition or parcellate any property, whether movable or immovable and-or whether in possession or in action, or any estate or interest in property now or hereafter belonging to us or to which we may become entitled upon such terms and in such manner as the attorney shall think fit, and to enter into contracts for such sale, lease, mortgage, charge and other disposition and partition or parcellation as the attorney shall deem fit

and proper and to accept or execute any surrender, cancellation, release or other discharge in respect of the same and to create and discharge any mortgages in our favour.

5) To appear on our behalf before any court or tribunal (whether civil or religious or consular) and before any governmental, municipal or local department or officer, including any judge, registrar, arbitrator, umpire, chief execution officer, any land registry, registrar of partnerships, registrar of cooperative societies, registrar of patents and trade marks, notary public, and before any public or private body or institution.

6) To pay, settle, adjust, deduct and allow all taxes, rates, charges, deductions, expenses and all other payments and outgoings whatsoever due and payable or to become due and payable for or on account of any property, whether movable or immovable and whether in possession or in action, now or hereafter belonging to us or to which we may become entitled.

7) To apply any money and moneys which may come to the hand of the attorney under these presents in payment of all costs and expenses incurred by him in or about the execution of powers herein contained or to raise the same by way of mortgage or otherwise.

8) To receive and give effectual receipts and discharges for all or any moneys which may by virtue of these presents or in relation to the premises be payable to us.

9) To carry into effect and perform all agreements and obligations now or hereafter entered into by us with any person, persons, firm, society or company and to vary or rescind the same or any of them as the attorney shall think fit, and to make and sign on our behalf any agreements, contracts and any other documents whatsoever.

10) To subscribe to any Memorandum or Articles of Association of any company to be incorporated, to apply for any shares or debentures in any company incorporated or to be incorporated, to execute and do on our behalf and in our name all such deeds, documents, instruments and things in connection with or relating to our membership or directorship in any company in which we are members or directors or in

which we shall become members or directors at any time, but without derogating from the generality of the foregoing to execute on our behalf and in our name any declarations or declaration, consents to act as directors, trust deeds, debentures, application for shares or debentures, consent to short notice for meeting and other documents and waivers whatsoever, and to act for us in our capacity as shareholders, members and-or directors of any Company.

11) To represent as at meetings of members or directors of any partnership, company, cooperative society or association of which we are or shall hereafter be partners, shareholders, members or directors and to vote for us and on our behalf at such meetings.

12) To open and close bank accounts, to deposit funds and securities in our accounts whether existing or to be opened, to dispose of any funds or securities deposited in such accounts and to draw cheques on our accounts, whether existing or to be opened, to establish credit facilities with banks, borrow funds, and pledge the Company's assets (including any properties or bank accounts) as security for such borrowings or credit facilities and to sign all kinds of documents in connection with our accounts or money.

13) To confer and grant Powers of Attorney with all or any part of the powers contained herein or to substitute this power in whole or in part, and to revoke at any time all such powers and substitutions as herein may have been granted. In any such cases the present Power of Attorney shall remain in full force and effect until it shall have been revoked by the Company or surrendered by the attorney(s).

14) The attorney(s) undertake(s) to compensate the directors for all the expenses, charges, expenditures and damages that they may sustain and arising from the use of this present Power of Attorney.

IN WITNESS WHEREOF this Power of Attorney has been issued and signed on the date first above written.




Gabriela Bell, Director



Alexis Serracin, Director



*J, Laurent BRECHBUHL, notary public in Geneva (Switzerland) hereby certify the signatures affixed on the other side by Mrs Gabriela BELL and Mr Alexis SERRACIN.
Geneva, August 9, 2011*



BRECHBUHL & RODRIGUEZ
NOTAIRES
38, route de Magnou - Case postale 426
1211 GENEVE 17
Tél. +41 22 707 15 00 - Fax +41 22 735 05 56
E-mail notaires@brnotaires.com

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Suisse

Le présent acte public

2. a été signé par Me L. BRECHBUHL -

agissant en qualité de Notaire -

4. est revêtu du sceau/timbre de 11.....

Attesté

10 AOUT 2011

5. à Genève


6. le

7. République et Canton de Genève

8. sous N° 3923.....

9. Sceau / timbre

10. Signature



Katherine BUENO YNFANTE

Na osnovu člana 64. Zakona o privrednim društvima Republike Crne Gore (Službeni list RCG, br. 6/02 i Službeni list CG 17/07),

“PYLA MANAGEMENT” Inc. Akara Building, 24 De Castro street, Wickhams Cay 1, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva, matični broj 476718

i

“DECORDOM” DOO Podgorica, 8 Mart br. 76, matični broj 02278588

U daljem tekstu označeni kao "Osnivači".

Na dan 27. septembar 2011.god., usvojili su sljedeći:

PREČIŠĆENI STATUT

**društva sa ograničenom odgovornošću
„PYLA“ DOO Podgorica**

Opšte odredbe

Član 1

Osnivači osnivaju PYLA društvo sa ograničenom odgovornošću za razvoj projekata o nekretninama, Podgorica (u daljem tekstu: "Društvo"), za obavljanje privredne djelatnosti radi sticanja dobiti.

Privredno društvo sa sjedištem u Podgorici, postaje pravno lice danom registrovanja u Centralnom registru pri Privrednom sudu u Podgorici.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 2

Osnivači Društva su:

“PYLA MANAGEMENT” Inc. Akara Building, 24 De Castro street, Wickhams Cay 1, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva, matični broj 476718



i

“DECORDOM” DOO Podgorica, 8. Mart br. 76, matični broj 02278588

Firma i sjedište Društva

Član 3

Društvo posluje pod firmom PYLA, društvo sa ograničenom odgovornošću za razvoj projekata o nekretninama, Podgorica

Skraćeni naziv Društva je PYLA DOO, Podgorica.

Sjedište društva je u Podgorici, ul. Oktobarske revolucije br. 84/A.

Zvanična adresa Društva za prijem službenih dokumenata je ul. Oktobarske revolucije br. 84/A, Podgorica.

Osnivači mogu izmijeniti firmu i sjedište Društva.

Pečat Društva

Član 4

Društvo ima sopstveni pečat koji je ovalnog oblika sa tekstom po obodu: PYLA DOO, Podgorica.

Djelatnost društva

Član 5

Glavna djelatnost društva je klasifikovana pod šifrom 70110 - razvoj projekata o nekretninama.

Ostale djelatnosti Društva su:

70120 kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun

70200 iznajmljivanje nekretnina

70310 agencije za nekretnine

70320 upravljanje nekretninama, za tuđ račun

45110 rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi

45120 ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem

45210 grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje

45220 montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova



45230 izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena

45240 izgradnja hidrograđevinskih objekata

45310 postavljanje električnih instalacija i opreme

45320 izolacioni radovi

45330 postavljanje cijevnih instalacija

45340 ostali instalacioni radovi

45410 malterisanje

45420 ugradnja stolarije

45430 postavljanje podnih i zidnih obloga

45440 bojenje i zastakljivanje

45450 ostali završni radovi

45500 iznajmljivanje građevinske opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem

50100 prodaja motornih vozila

50200 održavanje i opravka motornih vozila

50300 prodaja djelova i pribora za motorna vozila

51130 posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala

51140 posredovanje u prodajimašina, industrijske opreme, brodova i aviona

51150 posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvoždarske robe

51160 posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože

51170 posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana

51180 posredovanje specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih

51190 posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

51210 trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje

51220 trgovina na veliko cvećem i rastinjem

51310 trgovina na veliko voćem i povrćem

51320 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa

51330 trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima

51340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima

51350 trgovina na veliko duvanskim proizvodima

51360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom, i slatkišima od šećera

51370 trgovina na veliko kafa, čajevima, kakaom i začinima

51380 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom

51390 trgovina na velikoostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce

51410 trgovina na veliko tekstilom

51420 trgovina na veliko odjećom i obućom

51430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima

51440 trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetima i sredstvima za čišćenje

51530 trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom



52110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane i pića i duvana
52120 ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
52210 trgovina na malo voćem i povrćem
55110 hoteli i moteli s restoranom
55120 hoteli i moteli bez restorana
55311 dječja i omladinska odmarališta
55212 planinarski domovi i kuće
55220 kampovi
55300 restorani
55400 barovi
55510 kantine
55520 katering
60211 prevoz putnika u drumskom saobraćaju
60212 prevoz putnika u gradskom saobraćaju
60220 taxi prevoz
60230 ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju
60240 ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
60250 prevoz robe u drumskom saobraćaju
61110 pomorski saobraćaj
61120 saobraćaj u priobalnim morskim vodama
71400 iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo na drugom mjestu nepomenuto
74810 fotografske usluge
85141 medicinska rehabilitacija
85142 ostali vidovi zdravstvene zaštite
91330 djelatnost drugih organizacija na bazi učlanjenja, na drugom mjestu nepomenuta
92720 ostale rekreativne aktivnosti
-92622 ostale sportske aktivnosti
92720 ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
93050 ostale uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute.

Društvo može promijeniti svoju djelatnost u skladu sa odlukom Osnivača.

Odluka se donosi u pismenom obliku i prijavljuje se Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Spoljno-trgovinski poslovi

Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu.

Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu.

Usluge u spoljnotrgovinskom prometu:

Izvođenje investicionih radova u inostranstvu;

Međunarodni saobraćajni agencijski poslovi, međunarodna špedicija i transport robe u drumskom saobraćaju;

Zastupanje inostranih firmi, korišćenje lizinga;

 4

Predstavljanje stranih firmi;
Prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport;
Dorada robe u zemlji.

Odgovornost za obaveze

Član 6

Društvo može u obavljanju svoje poslovne djelatnosti zaključivati ugovore i obavljati druge aktivnosti u okviru svoje pravne sposobnosti da posluje u svoje ime i za svoj račun kao i u ime i za račun drugih lica.

Društvo će odgovarati ukupnom imovinom za svoje poslovanje.

Osnivači će snositi rizik poslovanja Društva do iznosa uloga unesenih ili investiranih u Društvo.

Osnivači imaju sljedeća prava i obaveze:

- da upravljaju i učestvuju u rukovođenju poslovanjem Društva;
- da učestvuju u raspodjeli dobiti;
- da učestvuju u raspodjeli imovine Društva po prestanku Društva.

Iznos osnivačkog kapitala

Član 7

Ukupan osnivački kapital društva iznosi EUR 1.240.001,00 ili 100%.

Osnivači su izvršili uplatu novčanog dijela osnivačkog kapitala u iznosu od **EUR 1.240.001,00** (miliondvjestčetdesethiljadajedan Euro), kako slijedi:

“PYLA MANAGEMENT” Inc. Akara Building, 24 De Castro street, Wickhams Cay 1,
Tortola, Britanska Djevičanska ostrva,..... **449,996.00 € ili 36,29 %**
osnivačkog kapitala

“DECORDOM” DOO Podgorica, 8. Mart br. 76,.....**790,005.00 € ili 63,71% osnivačkog kapitala**

Osnivači će obezbijediti dodatna sredstva za poslovanje Društva povećanjem iznosa kapitala u skladu sa zakonom.

Osnivači ili drugi mogući budući članovi Društva mogu radi povećanja ili sticanja udjela u Društvu, u društvo ulagati i nenovčana sredstva, čija će vrijednosti biti prethodno procijenjena.



Sve odluke o povećanju kapitala ili imovine Društva, kao i odluke o umanjenju kapitala ili imovine biće donesene od strane Osnivača.

Ograničenje prenosa udjela regulisano je ovim Statutom Društva i Društvo nema pravo da objavi javni poziv za upis udjela.

Na sva pitanja koja se tiču osnivačkog kapitala koja nisu regulisana ovim Statutom, primjenjivaće se odredbe pozitivnog prava Crne Gore.

Organizacija i zastupanje Društva

Član 8

Unutrašnja organizacija Društva biće utvrđena detaljno posebnim aktom Osnivača.

Izvršni direktor Društva zastupa i predstavlja Društvo u skladu sa Statutom i Odlukom o osnivanju, ili drugo lice u skladu sa odlukom Osnivača.

Organi Društva

Član 9

Organ upravljanja i rukovođenja Društvom je Izvršni direktor Društva.

Sve funkcije koje bi inače bile u nadležnosti Skupštine društva vršiće Osnivač Društva.

Član 10

Nadležnost Osnivača društva:

- donosi Statut i druge opšte akte Društva;
- vrši izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva;
- usvaja završne račune i odlučuje o raspodjeli dobiti;
- odlučuje o dopunskim uplatama, povećanju kapitala i smanjenju kapitala;
- odlučuje o pokriću gubitaka;
- bira i opoziva izvršnog direktora;
- odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnosti izvršnog direktora i daje saglasnosti za transakcije za koje je neophodna prethodna saglasnost Osnivača u skladu sa ovim Statutom; i
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

 6

Član 11

Izvršni direktor Društva je organ poslovođenja Društvom.

Izvršni direktor Društva svoju funkciju vrši u interesu Društva, a u vođenju poslova pridržava se načela savjesnosti i postupa s pažnjom dobrog privrednika u smislu odredaba Zakona o privrednim društvima.

Dužnosti izvršnog direktora su sljedeće:

- organizacija, usklađivanje i upravljanje radnim i operativnim procesima u Društvu; staranje o zakonitosti rada Društva;
- raspoređivanje zaposlenih u skladu sa propisima;
- podnošenje izvještaja o rezultatima poslovanja po periodičnom ili godišnjem obračunu;
- staranje o organizovanju zaštite na radu;
- potpisivanje finansijskih dokumenata do vrijednosti od 10,000.00 EUR, preko kojeg iznosa je potrebna saglasnost Osnivača; i
- vršenje drugih aktivnosti iz domena rukovođenja Društvom, koje odredi Osnivač.

Izvršni direktor Društva je Goran Mugoša, [redacted] i [redacted] JMBG

[redacted]

[redacted]

Član 12

Izvršnog direktora Društva imenuju i razrješavaju Osnivači. Izvršni direktor se imenuje na period od 3 (tri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Osnivači Društva sa izvršnim direktorom mogu zaključiti poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Član 13

Izvršni direktor je odgovoran za svoj rad Osnivačima. Izvršni direktor može podnijeti ostavku.

O razrješanju izvršnog direktora i ovlašćenih zastupnika i njihovim ostavkama odlučuju Osnivači. Osnivači preispituje povjerenje izvršnom direktoru i prije isteka vremena na koje je izabran:

- ako izvršni direktor donese akt koji je u suprotnosti sa aktima i poslovnom politikom Društva;
- ako Osnivači ne usvoje izvještaj o rezultatima poslovanja po godišnjem završnom računu i ako utvrdi da je za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva odgovoran Izvršni direktor;
- ako je njegovim nesavjesnim radom nanijeta znatna šteta Društvu;
- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom ili Statutom ili pismenom odlukom Osnivača.

 7

Troškovi poslovanja, obračun rezultata, utvrđivanje i raspodjela dobiti

Član 14

Troškovi poslovanja Društva se svake godine utvrđuju finansijskim planom Društva za tu poslovnu godinu.

Poslovni rezultati Društva obračunavaju se u vremenskim periodima određenim propisima.

Izvršni direktor Društva je dužan da obezbijedi da Društvo vodi ispravne poslovne knjige predviđene propisima, te da na osnovu njih sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze.

Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u skladu sa važećim propisima sastavi godišnji obračun, bilans stanja i bilans uspjeha Društva, uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu.

Dobit za raspodjelu Društva utvrđuje se za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti izdvaja se dio koji utvrđuju Osnivači Društva koji se unosi u rezervni fond. Preostali iznos predstavlja dobit za raspodjelu.

Osnivači Društva odlučuju o raspodjeli dobiti i mogu odlučiti da dio dobiti za raspodjelu reinvestiraju u razvoj Društva, odnosno uloži u druge svrhe i namjene u skladu sa zakonom.

Dobit će u cjelosti biti plaćena Osnivačima a i na osnovu godišnjeg završnog računa.

Dobit koja pripada Osnivačima biće uplaćena u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjeg završnog računa i može biti prenesena u inostranstvo u skladu sa propisima o stranom ulaganju, ili može biti korišćena od strane Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom (reinvestiranje, plaćanje robe i usluga itd.).

Kontrola aktivnosti Društva

Član 15

U svako doba Osnivači imaju pravo uvida u aktivnosti, pregled poslovnih prostorija i opreme, kao i finansijskog poslovanja Društva. Knjigovodstvo i druge aktivnosti će biti vođene u skladu sa važećim zakonskim propisima, a Osnivačima će biti omogućen pristup poslovnim knjigama i drugoj poslovnoj evidenciji u svako razumno vrijeme.

Osnivači mogu za svoj račun sprovesti nezavisnu kontrolu finansija Društva i mogu naložiti inspekciju i reviziju poslovanja Društva od strane priznate revizorske kuće.



Fondovi Društva

Član 16

Društvo ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala Društva. Sredstva iz rezervnog fonda koriste se samo za pokriće gubitaka Društva, a po odluci Osnivača Društva.

Društvo, u skladu sa odlukom Osnivaca, može formirati i druge fondove i rezerve koje nisu obavezne po zakonu.

Restrukturiranje i prestanak rada Društva

Član 17

Društvo se može restrukturirati spajanjem sa drugim društvom (spajanje), podjelom na dva ili više odvojenih društava (podjela) i promjenom oblika (promjena oblika društva) u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Društvo prestaje sa radom na način propisan zakonom.

O restrukturiranju i prestanku Društva odlučuju Osnivači.

Prenos udjela (u slučaju ako Društvo postane višečlano)

Član 18

U slučaju pridruživanja jednog ili više članova Društvu, udjeli u društvu mogu se prenositi samo u skladu sa odredbama Statuta Društva i Zakona.

Udjeli se mogu prenositi među članovima Društva bez ograničenja, u skladu sa Statutom.

Kad član Društva namjerava da prenese svoj udio, ostali članovi imaju pravo preče kupovine tog udjela, u skladu sa Statutom.

Ukoliko ne postoji sporazum o kupovini tog udjela između člana koji ga prodaje i ostalih članova Društva, udio se srazmjerno dijeli među članovima društva prema njihovim dotadašnjim udjelima.

Ukoliko u roku od 30 dana od dana davanja ponude članovi Društva istu ne prihvate, udio se može prenijeti trećem licu pod istim ponuđenim uslovima.

Udio se može prenositi trećem licu ugovorom o prenosu.

Član 19

U slučaju prenosa udjela, prava i obaveze iz članskog odnosa prelaze na lice koje pribavlja udio.



Udio se može prenijeti na treće lice samo uz izričitu saglasnost Osnivača koji ostaje u Društvu u pismenoj formi i uz poštovanje prava preče kupovine u njegovu korist.

Član 20

Članovi Društva ne mogu tražiti povraćaj uloga dok traje njihov članski odnos u Društvu.

Član 21

Statutom Društva utvrđuje se za članove Društva pravo preče kupovine udjela Društva za slučaj da Društvo odluči da poveća svoj kapital.

Povećanje udjela mora biti srazmjerno udjelu koji je član društva do tada imao u ukupnoj vrijednosti kapitala Društva, ukoliko nije drugačije utvrđeno Statutom.

Član 22

Društvo može smanjiti svoj kapital kupovinom udjela jednog ili više članova Društva. Uslove kupovine odobravaju članovi Društva čiji udjeli predstavljaju najmanje dvije trećine ukupnog kapitala.

Kopija predloženog Ugovora dostavlja se svim članovima najmanje 21 dan prije donošenja odluke.

Član 23

Društvo ne može pružati finansijsku podršku bilo koje vrste za kupovinu svojih udjela, osim ako jednoglasno to odluče svi članovi Društva.

Član 24

Ako se udio prodaje u izvršnom postupku, sud o tome obavještava članove Društva i samo Društvo. Ukoliko u roku od 15 dana članovi ne pokažu interes za kupovinu udjela, udio se prodaje u skladu sa odredbama izvršnog postupka.

Član 25

U slučaju prestanka pravnog lica, udio se prenosi na preostale Osnivače proporcionalno njihovom udjelu, ukoliko nije drugačije uređeno Statutom.

Član 26

U slučaju prenosa udjela, lice koje prenosi i lice koje prima udio biće neograničeno solidarno odgovorni Društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu.



Mjerodavno pravo

Član 27

Na sve odnose vezane za tumačenje i izvršenje Odluke o osnivanju i Statuta primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

Postupak promjene Statuta i donošenja opštih akata.

Član 28

Statut je osnovni pravni akt Društva i donose ga Osnivači.

Osnivači mogu usvojiti izmjene i dopune Statuta.

Druga opšta akta su akta kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad i poslovanje društva

Druge opšte akte Društva donose Osnivači Društva, ako zakonom ili drugim propisom ili ovim Statutom nije predviđeno da ista donosi drugi organ.

Ostali opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Odlukom o osnivanju. Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima Društva.

Zaštita životne sredine

Član 29

Osnivač se obavezuje da preduzima i vodi računa o tome da Društvo u obavljanju svojih aktivnosti permanentno primjenjuje mjere za zaštitu i očuvanje životne sredine u skladu sa najvišim standardima važećeg zakonodavstva.


Završne odredbe

Član 30

Važeći propisi u Crnoj Gori primjenjivaće se na sva pitanja koja nisu posebno regulisana ovim Statutom.

Osnivači su saglasni da za slučaj nastanka sporova, koji ne mogu biti riješeni prijateljskim putem, nadležni sud bude Privredni sud u Podgorici.

Ovaj Statut stupa na snagu odmah po registraciji Društva u Centralnom registru Privrednog suda



u Podgorici.

Ostali opšti akti Društva stupaju na snagu danom njihovog donošenja.

Za OSNIVAČE:


U ime PYLA MANAGEMENT
Vladimir Radonjić, advokat
po punomoćju od 20.9.2011. godine


U ime DECORDOM ĐOO Podgorica
Srđan Mugoša, izvršni direktor



ADVOKAT
VLADIMIR RADONJIĆ
Bulevar Svetog Petra Cetinskog 138
81000 Podgorica Crna Gora
+382 67 227 717 v.radonjic@t-com.me

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS (B.V.I.)
TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA B.V.I., 2004

POTVRDA O BONITETU
(ČLAN 235)

Registar kompanija Britanskih Djevičanskih Ostrva POTVRĐUJE DA JE, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima B.V.I. 2004, kompanija

PYLA MANAGEMENT LTD.

REG. BROJ KOMPANIJE, B.V.I.: **476718**

1. Upisana u Registar kompanija.
2. Platila sve dospjele naknade, godišnje naknade i penale.
3. Nije podnijela ugovor o pripajanju ili spajanju koji nije stupio na snagu.
4. Nije podnijela prijedlog nagodbe koji još nije stupio na snagu.
5. Ne nalazi se u dobrovoljnoj likvidaciji, i
6. Postupak za brisanje kompanije iz Registra kompanija nije pokrenut.

POTPISANO: MYRNA HERBERT, REGISTRAR KORPORATIVNIH POSLOVA
26 juli 2011

OVJERENO: ZVANIČNIM PEČATOM REGISTRARA KORPORATIVNIH POSLOVA
FSC – BVI Financial Services Commission

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Zemlja | BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA |
| Kojim se potvrđuje da je ovaj zvanični dokument | |
| 2. potpisala | MYRNA HERBERT |
| 3. u svojstvu | REGISTRARA KORPORATIVNIH POSLOVA |
| 4. Potvrđeno pečatom | REGISTRARA KORPORATIVNIH POSLOVA |

Ovjereno & potvrđeno

- | | |
|----------------------------------|--|
| 5. u ROAD TOWN, TORTOLA | 6. dana 28 JULA 2011 |
| 7. od strane ZAMJENIKA GUVERNERA | |
| 8. Broj ovjere | G 206053 |
| 9. Pečat | ZAMJENIKA GUVERNERA – VLADA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA |
| 10. Potpis | ZAMJENIKA GUVERNERA (potpis nečitak) |



Ja, Jasminka Kavarić,

stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik,
postavljena Rješenjem Ministarstva pravde,

I, Jasminka Kavarić,

a permanent court interpreter/translator for English,
appointed by the Resolution issued by the Ministry of Justice,

br. 03-407195 od 10.9.2014

No. _____ of _____
potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji
je sastavljen na engleskom jeziku.

certify hereby that the above translation is a true
copy of its original in Serbian.

Troškovi prevoda _____.

Interpreting/Translation Costs _____.

U Podgorici dana, 18.11.2014

In Podgorica, on _____.

Pečat
Seal

Potpis
Signature



J. Kavarić

PYLA MANAGEMENT SA

POWER OF ATTORNEY

We, PYLA MANAGEMENT SA, Akara Building, 24 De Castro street, Wickhams Cay 1, Tortola, British Virgin Islands, registration No. 476718, represented by (*WPS SA – Wealth Planning Services*) (hereinafter the “**Issuer**”), herewith authorise Attorneys at Law, each individually,

- **Vladimir Radonjic**, Attorney at Law from

[Redacted]

2284705210025,

and

- **Djordje Ivanovic**, Attorney at Law from

[Redacted]

(hereinafter “**Attorney/Attorneys**”)

to represent us and to act on our behalf in performing all legal and factual undertakings before courts, tax authority, public administrations, banks and other public authorities in Montenegro in connection with the transfer of the share and increase of the capital of the limited liability company “**PYLA**” DOO PODGORICA, Oktobarske revolucije br. 84/A street, registration No. 50594611, ID No. 02816075 (hereinafter “**the Company**”).

The Attorneys are in particular authorized without limitation:

PUNOMOĆJE

Mi, PYLA MANAGEMENT SA, Akara Building, 24 De Castro street, Wickhams Cay 1, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva, registarski broj 476718, koje zastupa (*WPS SA – Wealth Planning Services*) (u daljem tekstu “**Davalac Punomoćja**”), ovim ovlašćujemo pojedinačno advokate:

- **Vladimira Radonjića**, advokata iz Podgorice,

i

- **Đorđa Ivanovića**, advokata sa Cetinja, JMBG:

(u daljem tekstu „**Zastupnik/ Zastupnici**“)

da nas zastupaju i postupaju u naše ime i za naš račun u svim pravnim i drugim radnjama pred sudovima, poreskim organima, bankama, upravnim i drugim državnim organima u Crnoj Gori u vezi sa prenosom udjela i povećanjem kapitala društva sa ograničenom odgovornošću „**PYLA**” DOO PODGORICA, ul. Oktobarske revolucije br. 84/A, registarski broj: 50594611, matični broj: 02816075 (u daljem tekstu „**Društvo**“).

Zastupnici su ovlašćeni bez ograničenja:

PYLA MANAGEMENT SA

1. to sign and certify before the competent authority: (i) Decision on non-cash capital increase of the Company; (ii) Decision on harmonization of the registered business activities with the Law on classification of the business activities (*Official Gazette of Montenegro, No. 18/2011*) and accordingly to sign the Amended Statute and all additional documentation for the purpose of filing the respective change with the Central Registry of the Commercial court in Podgorica;
 2. to sign and certify in our name and on our behalf the Agreement on share transfer with the Company "Decordom" DOO Podgorica (*Corporate No. 02278588*), by which the Company "Decordom" shall acquire 63,71% of the Company "PYLA" DOO PODGORICA, before the competent authority and accordingly sign the Amended Statute and all additional documentation for the purpose of filing the respective change with the Central Registry of the Commercial court in Podgorica;
 3. to take all necessary activities before courts, tax administration, public administrations and other public authorities in Montenegro in order to register the ownership right on the properties contributed as the founding capital in the name of the Company, including signing all and any documents for the goal of registering the title on respective properties, and performing the registration of the ownership right on the respective properties with the Real Estate Department of Montenegro, Cadastral Office in Podgorica as well as to upon the performed registration, take over the decision on the title registration in our name and on our behalf;
1. da u naše ime i za naš račun potpišu i ovjere pred nadležnim organom: (i) Odluku o povećanju nenovčanog kapitala Društva; (ii) Odluku o usklađivanju djelatnosti Društva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti (*Službeni list Crne Gore, br. 18/2011*); kao i da potpišu izmijenjeni Statut i sve druge prateće akte u cilju registracije predmetne promjene kod Centralnog Registra Privrednog suda u Podgorici;
 2. da u naše ime i za naš račun sa privrednim društvom „Decordom“ DOO Podgorica (*Matični broj 02278588*) potpišu Ugovor o prenosu udjela, kojim Ugovorom će privredno društvo „Decordom“ steći 63,71% udjela u Društvu „PYLA“ DOO PODGORICA, i ovjere isti pred nadležnim organom kao i da potpišu izmijenjeni Statut i sve prateće akte u cilju registracije predmetne promjene kod Centralnog Registra Privrednog suda u Podgorici;
 3. da u naše ime i za naš račun preduzmu sve neophodne radnje pred sudovima, poreskim, upravnim i drugim državnim organima u Crnoj Gori za upis prava svojine na nepokretnostima unesenim kao osnivački kapital na ime Društva, uključujući potpisivanje svih dokumenata u cilju upisa prava svojine na predmetnim nepokretnostima na ime Društva, zatim izvršenje upisa prava svojine na predmetnim nepokretnostima kod Uprave za nekretnine Crne Gore, Područna jedinica Podgorica, kao i preuzimanje rješenja o izvršenoj uknjižbi;

PYLA MANAGEMENT SA

4. to reassign the powers under this power of attorney to other persons;

The Issuer undertakes to accept and ratify whatever the Attorneys undertake or lawfully cause to be done under the authority or purported authority of this special power of attorney. The Issuer shall indemnify, and keep indemnified, the Attorneys on demand against all losses, liabilities and costs, which may occur as a result of their appointment under this power of attorney.

This power of attorney shall come into effect upon the day of its issuance and shall be valid until its cancellation.

4. da prenesu ovlašćenja data im ovim Punomoćjem na druga lica;


Davalac Punomoćja se obavezuje da prihvati i odobri sve što Zastupnici učine ili zakonito izdejtstvuju da se učini na osnovu ovlašćenja koja su im data ili koja proizilaze iz ovog punomoćja. Davalac Punomoćja će po zahtjevu oštećiti Zastupnike od svih gubitaka i troškova koji mogu nastati kao posljedica ovlašćenja na osnovu ovog punomoćja.

Ovo punomoćje stupa na snagu danom njegovog izdavanja i važi do njegovog opoziva.

Date/Datum,

20.09.2011

Signature/Potpis:





Name: WPS SA – Wealth Planning Services

Title: Proxy Holder

Seen by the undersigned, Me Michel GAMPERT, a duly authorized Notary public in Geneva (Switzerland), for legalization exclusively, and without certification of power, of the above signatures of Mrs. **Maria Remedios OLMO** and Mr. **Thierry BOUNOUS** which are the same as the specimen of signatures deposited with our office.

Geneva, this 21st day of September 2011



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Suisse

Le présent acte public

2. a été signé par M. M. CAMPERT.

3. agissant en qualité de notaire.

4. est revêtu du sceau/timbre de

Attesté **21 SEP. 2011**

5. à Genève


6. le

7. République et Canton de Genève

8. sous N° 1608

9. Sceau / timbre

10. Signature



Lydia Coppolino Picard
Lydia COPPOLINO PICARD

Legalizacija potpisa

Ja, dolepotpisani, Michel GAMBERT, valjano ovlašćeni javni notar iz Ženeve (Švajcarska), ovim vršim isključivo legalizaciju, bez ovjere ovlašćenja, naprijed navedenih potpisa gđe **Maria Remedios OLMO** i gosp. **Thierry BOUNOUS**-a, koji su isti kao i uzorci ovih potpisa koji se nalaze deponovani u mom uredu.

Ženeva, 21 septembra 2011

POTPISANO & OVJERENO ZVANIČNIM PEČATOM JAVNOG NOTARA:

Michel GAMBERT, Notar – Ženeva

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja: ŠVAJCARSKA

Kojim se potvrđuje da je ovaj zvanični dokument

2. potpisao Michel GAMBERT
3. u svojstvu Javnog notara
4. Potvrđeno pečatom Javnog notara

Potvrđeno

5. u ŽENEVI, 6. na dan: 21 SEPTEMBRA 2011
7. od strane: Republike i kantona ŽENEVA
8. Broj ovjere: 1608
9. Pečat: CANTON DE GENEVE - DSPE
10. Potpis: Lydia COPPOLINO PICARD



Ja, Jasminka Kavarić,

stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik,
postavljena Rješenjem Ministarstva pravde,

I, Jasminka Kavarić,

a permanent court interpreter/translator for English,
appointed by the Resolution issued by the Ministry of Justice,

br. 03-MO-2185 od 10.12.85.

No. _____ of _____

potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji
je sastavljen na engleskom jeziku.

certify hereby that the above translation is a true
copy of its original in Serbian.

Troškovi prevoda _____


Interpreting/Translation Costs _____

U Podgorici dana, 11. oktobra 2011.

In Podgorica, on _____

Pečat
Seal

Potpis
Signature





Zakon o privrednim društvima, 2004

* * * * *

PUNOMOĆJE


IZDATO OD STRANE

PYLA MANAGEMENT LTD.

GENERALNO PUNOMOĆJE

OVIM DOKUMENTOM SE SVIMA STAVLJA NA ZNANJE DA mi, PYLA MANAGEMENT LTD., kompanija koja posluje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Britanskih Djevičanskih Ostrva, sa registrovanim sjedištem na adresi: Vanterpool Plaza, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, ovog 26 JULA 2011, imenujemo **WPS SA – Wealth Planning Services** našim prvim i zakonitim Punomoćnikom da se bavi, rukovodi i upravlja svom našom imovinom i poslovima i da u navedenu svrhu, ali bez derogiranja generalnosti naprijed navedenih odredbi, mi ovim putem dajemo našem Punomoćniku sljedeća prava i ovlašćenja, odnosno:

1. Da traži, zahtijeva, tuži, potražuje naknadu, ostvaruje prinudnu naplatu i prima sav onaj novac, novčana obezbjeđenja, dugove, akcije, robu, ličnu imovinu i stvari, bilo pokretne ili nepokretne, koje nam se sada ili od sada duguju, dospijevaju za plaćanje ili koje nam pripadaju po osnovu bilo kojeg obezbjeđenja ili po saldu računa ili na drugi način, te da izdaje, potpisuje i izvršava potvrde, priznanice o plaćanju i ostala izmirenja obaveza u tužbama za dug bilo koje prirode.
2. Da uspostavlja, pokreće, sprovodi, odustaje, brani, pobija, ulaže protivtužbu, vrši prebijanje, poravnanje, usklađivanje, ostvaruje nagodbu ili upućuje na arbitražu bilo koje tužbe, parnice, žalbe, potraživanja, zahtjeve, sporove, račune i stvari bilo koje prirode koje su neriješene ili se kasnije mogu javiti između nas i bilo kojeg fizičkog ili pravnog lica ili korporacije bilo koje vrste, na način kako to sam punomoćnik bude smatrao odgovarajućim.
3. Da kupuje, uzima pod zakup ili razmjenjuje ili na drugi način stiče bilo koju imovinu ili prava na imovinu ili u vezi sa istom, bilo pokretnom ili nepokretnom i/ili bez obzira da li je ista u posjedu ili tužbi za naknadu, te bez obzira da li takva imovina postoji ili će postojati bilo kada u budućnosti, i bilo koja dobra ili udio u takvoj imovini, te da zaključuje ugovore za takvu kupovinu, uzimanje pod zakup ili razmjenu ili drugačije sticanje, na način kako to sam punomoćnik bude smatrao odgovarajućim.



4. Da prodaje, daje pod zakup, stavlja pod hipoteku, tereti ili na drugi način raspolaže, trguje, dijeli ili parceliše bilo koju imovinu, bilo pokretnu ili nepokretnu i/ili bez obzira da li je u posjedu ili tužbi za naknadu, ili bilo koja dobra ili udio u takvoj imovini koja sada pripada ili će kasnije pripadati nama ili na koju možemo imati pravo, pod onim uslovima i na način koji sam punomoćnik bude smatrao odgovarajućim, te da zaključuje ugovore za takvu prodaju, zakup, hipoteku, teret ili drugo raspolaganje i podjelu ili parcelisanje koje sam punomoćnik bude smatrao odgovarajućim i podesnim, kao i da prihvata ili izvršava bilo kakva odricanja (ustupanja), poništenja, oslobađanja ili druga rasterećenja u vezi iste, te da uspostavlja ili oslobađa bilo koje hipoteke u našu korist.
5. Da se u naše ime pojavljuje pred bilo kojim sudovima ili tribunalima (bez obzira da li se radi o građanskim ili crkvenim ili konzularnim) kao i pred državnim, opštinskim ili lokalnim organima ili službenicima, uključujući sudije, matičare/registrarare, arbitre, predsjednike sudova, izvršne vlasti, zemljišne katastre, registrarare partnerstava, kooperativnih društava, patenata kao i zaštitnih znakova, javne notare, te pred bilo kojim drugim privatnim ili javnim tijelima ili institucijama.
6. Da plaća, izmiruje, procjenjuje, odbija i odobrava sve poreze, naknade, troškove, odbitke, rashode i sva druga plaćanja i troškove bilo koje prirode, koji su dospjeli i plativi ili dospijevaju i postaju plativi za ili na račun bilo koje imovine, bilo pokretne ili nepokretne, i bilo da je ista u posjedu ili tužbi za naknadu, a koja sada pripada ili će od sada pripadati nama ili na koju možemo ostvariti pravo.
7. Da sav novac koji punomoćnik primi po ovom dokumentu primijeni za plaćanje svih troškova i rashoda koje je imao za ili u vezi sa sprovođenjem ovdje sadržanih ovlaštenja ili da isti pribavlja putem hipoteke ili na drugi način.
8. Da prima ili izdaje važeće priznanice i potvrde o izmirenju duga za sav ili bilo koji novac koji nam se plaća na osnovu ovog dokumenta ili u vezi njega.
9. Da sprovodi i izvršava sve sporazume i obaveze koje smo sada zaključili ili ćemo zaključiti sa bilo kojim licima, firmama, društvima ili kompanijama i da iste ili bilo koje od njih mijenja ili raskida na način kako to punomoćnik bude smatrao odgovarajućim, te da sačinjava i potpisuje u naše ime bilo kakve sporazume, ugovore i sve druge dokumente bilo koje prirode.
10. Da se potpisuje na bilo koje Ugovore o osnivanju ili Statute bilo koje kompanije koja bude osnovana, da se prijavljuje za bilo kakve akcije ili dužničke hartije od vrijednosti u bilo kojoj kompaniji koja je osnovana ili treba da bude osnovana, da izvršava i preuzima za nas i u naše ime sve one akte, dokumente, instrumente i stvari u vezi sa ili koje se odnose na naše članstvo ili upravu u bilo kojoj kompaniji u kojoj smo mi članovi ili direktori ili u kojoj ćemo bilo kada postati članovi ili direktori, ali bez derogiranja generalnosti prednje navedenog, da izvršava za nas i u naše ime sve izjave, saglasnosti za postupanje u svojstvu direktora, fiducijarne akte, dužničke instrumente, prijave za akcije ili dužničke instrumente, saglasnost za kratku obavijest o održavanju sjednica/skupštine i ostale dokumente i odricanja bilo koje prirode, kao i da djeluje u naše ime u našem svojstvu akcionara, članova i/ili ko-direktora bilo koje kompanije.
11. Da nas predstavlja na sjednicama članova ili direktora bilo kojeg partnerstva, kompanije, kooperativnog društva ili asocijacije čiji smo ili čiji ćemo biti partneri, akcionari, članovi ili direktori i da glasa za nas i u naše ime na takvim sjednicama.



12. Da otvara i zatvara bankovne račune, da deponuje novčana sredstva i hartije od vrijednosti na naše račune bilo postojeće ili one koji treba da se otvore, da raspolaže bilo kojim novčanim sredstvima ili hartijama od vrijednosti deponovanim na takvim računima i da izdaje čekove na naše račune, bilo postojeće ili one koji treba da se otvore, da uspostavlja kreditne aranžmane sa bankama, uzima na zajam novčana sredstva i zalaže imovinu Kompanije (uključujući sva i bilo koja dobra ili bankovne račune) kao obezbjeđenje za takve zajmove ili kreditne aranžmane, kao i da potpisuje sve vrste dokumenata u vezi sa našim računima ili novcem.
13. Da dodjeljuje i odobrava punomoćja sa svim ili bilo kojim dijelom ovlašćenja koja su ovdje sadržana ili da zamjenjuje ovo ovlašćenje u cjelosti ili djelomično, i da bilo kada opoziva sva takva ovlašćenja i zamjene koje ovim mogu biti odobrene. U bilo kojem takvom slučaju ovo Punomoćje će ostati punovažno sve dok ne bude opozvano od strane Kompanije ili vraćeno od strane punomoćnika.
14. Punomoćnik se obavezuje da će nadoknaditi direktorima sve troškove, rashode, izdatke i štete koje oni mogu pretrpjeti a koje proističu iz upotrebe ovog Punomoćja.

U POTVRDU PREDNJE NAVEDENOG ovo Punomoćje je izdato i potpisano naprijed navedenog datuma.

POTPISANO: Gabriela Bell, Direktor & Alexis Serracin, Direktor

Notarska ovjera

Ja, Laurent BRECHBUHL, javni notar iz Ženeve (Švajcarska) potvrđujem vjerodostajnost potpisa gđe Gabriele BELL i gosp. Alexis SERRACIN-a na priloženom dokumentu.

ŽENEVA, 9 AVGUSTA 2011

POTPISANO: LAURENT BRECHBUHL, Javni notar – Ženeva
OVJERENO: Zvaničnim pečatom javnog notara LAURENT BRECHBUHL
BRECHBUHL & RODRIGUEZ - NOTARI – ŽENEVA
notaires@brnotaires.com

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja ŠVAJCARSKA
Kojim se potvrđuje da je ovaj zvanični dokument
2. potpisao LAURENT BRECHBUHL
3. u svojstvu NOTARA
4. Potvrđeno pečatom LAURENT BRECHBUHL, NOTAR - GENEVE

Ovjereno & potvrđeno

5. u ŽENEVI
6. dana 10 AVGUSTA 2011
7. KANTON ŽENEVA
8. Broj ovjere: 3923
9. Pečat KANTON ŽENEVA DSPE
10. Potpis: Katherine BUENO YNFANTE



Ja, Jasminka Kavarić,

stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik,
postavljena Rješenjem Ministarstva pravde,

I, Jasminka Kavarić,

a permanent court interpreter/translator for English,
appointed by the Resolution issued by the Ministry of Justice,

br. 03 - MD - 2185 od 10.11.85.

No. _____ of _____,

potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji
je sastavljen na engleskom jeziku.

certify hereby that the above translation is a true
copy of its original in Serbian.

Troškovi prevoda _____.

Interpreting/Translation Costs _____.

U Podgorici dana, 19 sept 2014

In Podgorica, on _____.

Pečat
Seal

Potpis
Signature



A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Kavarić".

PUNOMOĆJE


Ovlašćuje se advokat Vladimir Radonjić a korespondentskom adresom Bregalnička 31, 81000 Podgorica, Crna Gora, da može u ime i za račun društva sa ograničenom odgovornošću „DECORDOM“ d.o.o. Podgorica, Crna Gora, sa registrovanim sjedištem na adresi 8. Mart 76, registrovano pod brojem 50084791, u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici (U daljem tekstu „Društvo“):

- Kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici podnese zahtjev za registraciju Ugovora o pristupanju osnivača, kojim ugovorom će Društvo steći 63,71% vlasničkog udjela u društvu sa ograničenom odgovornošću „Pyla“ d.o.o. Podgorica, Crna Gora, sa registrovanim sjedištem na adresi Oktobarske revolucije br. 84/A, registrovano pod brojem 50594611, u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici,
- Od Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici preuzme rješenje o registrovanoj promjeni kao i izvod Centralnog registra Privrednog suda za „Pyla“ d.o.o.,
- Preduzme sve druge radnje neophodne za valjanu registraciju gorenavedenog.


Ovo punomoćje važi do opoziva od strane Vlastodavca.

U Podgorici, 26.9.2011. godine

Za Vlastodavca:



Srđan Mugoša, izvršni direktor





PYLA MANAGEMENT LTD.
 Ref: Certificate of Good Standing

APOSTILLE

(Convention De La Haye Du 5 Octobre 1961)

1. **Country** British Virgin Islands

This public document

2. **has been signed by** Myrna Herbert

3. **acting in the capacity of** Registrar of Corporate Affairs

4. **bears the Seal/Stamp of** Registrar of Corporate Affairs

CERTIFIED

5. **at** Road Town, Tortola
 British Virgin Islands

6. **the** 28th day of July, 2011

7. **by** Deputy Governor

8. **No.** 6206053

9. **Stamp/Seal**



10. **Signature**

[Handwritten Signature]
 Deputy Governor

**TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004**


**CERTIFICATE OF GOOD STANDING
(SECTION 235)**

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES that, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004,

PYLA MANAGEMENT LTD.

BVI COMPANY NUMBER: 476718

1. Is on the Register of Companies;
2. Has paid all fees, annual fees and penalties that are due and payable;
3. Has not filed articles of merger or consolidation that have not become effective;
4. Has not filed articles of arrangement that have not yet become effective;
5. Is not in voluntary liquidation; and
6. Proceedings to strike the name of the company off the Register of Companies have not been instituted.



REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
26th day of July, 2011

OVLAŠĆENI PROCJENJIVAČ
mr Sanja Radović
Tel. +382/67 240-074, +382/20 634-114
E- mail: dreamy@procjena.me
www.procjena.me

**IZVJEŠTAJ O PROCJENI VRIJEDNOSTI
POSLOVNOG PROSTORA I PRIPADAJUĆE
OPREME**

**ULICA 8. MARTA - ZABJELO
OPŠTINA PODGORICA**



SADRŽAJ:

- 1. PREDMET PROCJENE**
- 2. SVRHA PROCJENE**
- 3. OSNOV PRAVA VLASNIŠTVA/KORIŠĆENJA**
- 4. LOKACIJA / ZONING**
- 5. TEHNIČKI OPIS OBJEKTA**
- 6. METODE I TEHNIKE PROCJENE**
- 7. ZAKLJUČAK**
- 8. PRETPOSTAVKE I OGRANIČENJA**
- 9. OPŠTI USLOVI POSLOVANJA**
- 10. FOTODOKUMENTACIJA**
- 11. PRILOZI**

1. PREDMET PROCJENE


Izvršena je procjena vrijednosti poslovnog prostora površine 347 m², sa pripadajućom opremom, Ulica 8. Marta, Zabjelo, opština Podgorica.

2. SVRHA PROCJENE

Pocjena je rađena u cilju utvrđivanja visine tržišne vrijednosti nepokretnosti na dan 18. 07. 2011. godine, a u svrhu utvrđivanja visine nenovčanog dijela uloga koje naručilac posla ulaže u cilju uvećanja kapitala privrednog društva.

3. OSNOV PRAVA VLASNIŠTVA/KORIŠĆENJA

Uvidom u List nepokretnosti - prikaz 7062, inoviran 05. 07. 2011. godine, od strane Uprave za nekretnine, utvrđeno je da „Decordom“ d.o.o. MB 02278588, Podgorca, ima pravo svojine nad poslovnim prostorom površine 347 m², označen kao PD 2, zgrada br. 2, upisana na katastarskoj parceli br. 9/2, KO Podgorica III, opština Podgorica, sa obimom prava 1/1. Nad nepokretnošću postoje tereti ograničenja tipa – hipoteka (vidi dio PRILOZI).



4. LOKACIJA / ZONING

Poslovna zgrada (objekat) je locirana u jugo-zapadnom dijelu Podgorice, u naselju Zabjelo. Zgrada se nalazi samoj obali Morače, izlazi na na raskršnicu Ulice 8. marta i Ulice vojvode Ilije Plamenca.

Preko puta (sa zapadne strane) zgrade se nalaze fabrike „Hemomont“ i „Titek“. Na udaljenosti od oko 80 m nalazi se „Krivi most“ (sa sjeverozapadne strane). U neposrednoj blizini, na udaljenosti od oko 500 m, nalazi gradsko groblje Čepurci. U istoj četvrti se grade nova dva stambeno-poslovna objekta. U prečniku od 800 m nalaze se osnovne škole „Oktoih“ i „Prvi jun“, Zavod za zaštitu majke i djeteta, Kliničko-bolnički centar, Srednja medicinska škola i benzinska

pumpa. Na oko 1.5 km udaljenosti, sjeverozapadno od posmatrane lokacije nalazi se Univerzitet Crne Gore.

Ulica Vojvode Lije Plamenca se preko „Krivog mosta“ nadovezuje na Bulevar Džordža Vašingtona i povezuje ovu zgradu sa poslovnim dijelom grada „Preko Morače“ (banke, pošte). Ulica 8. marta povezuje ovu zgradu, preko Stare varoši, sa centrom grada (2 km od Trga Republike), dok drugim krajem izlazi na ulicu Vojislavljevića, odnosno na „Nikšićki put“. Stoga se infrastrukturna povezanost lokacije cijeni odličnom.

Objekat je od ulice odvojen trotoarom i parking prostorom. Teren parcele na kojoj je izgrađen objekat je ravan i u potpunosti priveden namjeni (komunikacione površine, parking prostor..).

Zoning: Poslovni objekat izgrađen je na lokaciji koja pripada II. gradskoj zoni i obezbjeđena je sa svom primarnom i sekundarnom infrastrukturom koja karakteriše tu zonu. Shodno Odluci o nadoknadi za uređenje građevinskog zemljišta, utvrđena visina naknade za poslovni prostor, iznosi u prosjeku 125.60 €/m² neto površine objekta („Sl. list RCG“, opštinski propisi, 11/09).

5. TEHNIČKI OPIS

Poslovna zgrada, u kojoj se nalaze poslovni prostori, je spratnosti Po + P + 3 + Pk (suteren + prizemlje + tri sprata + potkrovlje). Spada u kategoriju objekata sa prosječnim vijekom trajanja do 100 godina (I kategorija). Procjenjivani poslovni prostor se nalazi u prizemlju objekta, orijentisan je ka jugu (vidi dio FOTODOKUMENTACIJA). Ugovornom dokumentacijom, vlasnicima prostora je prenešeno i pravo korišćenja pet parking mjesta ispred objekta. Trenutno se koristi kao salon podova i tepiha. U blizini nema poslovnog prostora koji se bavi istim ili sličnim djelatnostima.

GODINA IZGRADNJE / AKTIVIRANJA OBJEKTA	2008. godine
NETO POUVRŠINA, SPRAT / SPRATNOST I SPRATNA VISINA OBJEKTA	P = 347 m ² ; H = 2,8 m. Spratnost objekta Po + P + 3 + Pk (suteren + prizemlje + tri sprata + potkrovlje).
KONSTRUKCIJA OBJEKTA	Armiranobetonska konstrukcija - sa ukrucenjima od armiranobetonskog platna i sa armiranobetonskom međuspratnom konstrukcijom.
KROVNA KONSTRUKCIJA/POKRIVAČ	Ravan krov, sa standardnom hidro izolacijom.
ZIDOV I ZAVRŠNA OBRADA	Malteisani, gletovani, bojeni, u kuhinji i sanitarnom prostoru postavljene keramičke pločice.
PODOVI	Laminat. Kuhinja i sanitarni prostor: keramičke pločice.
PLAFONI	Spušteni plafoni sa ugrađenim svjetiljkama i podplafonskim klima uređajima.
UNUTRAŠNJA STOLARIJA	Aluminijska zastakljena stolarija.
FASADNI OTVORI	Aluminijska bravarija.
ZASTAKLIVANJE	Termo staklo.
ZAŠTITA OD SUNCA	/
FASADA	Demit.

VODOVOD I KANALIZACIJA	U objektu su izvedene instalacije vodovoda i kanalizacije, instalacije za atmosfersku kanalizaciju.
ELEKTRO INSTALACIJE JAKE/SLABE STRUJE	Objekat posjeduje instalaciju jake i slabe struje (priključak za telefon, ADSL, video nadzor i alarm) Gromobranska instalacija rađena klasično.
GRIJANJE / KLIMATIZACIJA	Podplatfonski klima uređaji.
OSTALA OPREMA	Ugradna kuhinja.
ADAPTACIJE REKONSTRUKCIJA	Nije bilo.
OPIS STANJA OBJEKTA	Nema vidljivih nedostataka.
ODRŽAVANJE OBJEKTA	Odlučno.

Tabela 1 – Tehničke karakteristike poslovnog prostora

6. METODE I TEHNIKE PROCJENE

6.1. Tržišna metoda

Tržišna metoda je zasnovana je na procjeni vrijednosti građevinskih objekata i zemljišta na osnovu tržišnih cijena nekretnina (nepokretnosti). Koriste se podaci o vrijednostima koje se formiraju u prometu na lokalnom tržištu za identične ili uporedne nekretnine. Po ovoj tehnici tržišna vrijednost građevinskih objekata obuhvata sve elemente izgrađenosti koji obezbjeđuju potpunu funkciju objekta, kao i vrijednost pripadajućeg zemljišta, cjelokupnu infrastrukturu, atraktivnost lokacije i višenamjensku mogućnost korišćena prostora.

Tržišna vrijednost se definiše kao novčani iznos za koji imovina može biti razmijenjena, na otvorenom i konkurentnom tržištu, pod normalnim okolnostima i dobrovoljnim putem (odsustvo bilo kakvih koncesija ili prinude), u transakciji između zainteresovanih strana, koje posjeduju razuman stepen informisanosti o relevantnim činjenicama.

Analiza tržišta

S obzirom na nedostatak validnih podataka o realizovanim kupoprodajnim vrijednostima, vršena je analiza vrijednosti ponude koje plasiraju agencije za promet nekretnina i ponuda dobijenih iz oglasa pravnih i fizičkih lica. U gradskoj zoni II i to u dijelu „*naselje Zabjelo*“, *vrijednosti iz ponude* poslovnih prostora u novogradnji se kreće se od 1.000 eura/ m2 do 1.900 eura/m2¹ (novogradnja, nezavršeni poslovni prostor) u zavisnosti od mikro lokacije, veličine, nivoa opremljenosti, starosti, održavanja, spratnosti i sl. Za finalno uređenje poslovnog prostora potrebno je uložiti još od 350 do 500 eura, u zavisnosti od namjene, ugrađene opreme i željenog (van)standarda završnih radova.

¹ Baza podataka Agencije Dreamy

Procijenjivani poslovni prostor je lociran na veoma frekventnoj lokaciji. Nalazi se u prizemlju, vidljiv je, a prijaz je veoma pogodan. Ispred objekta je obezbijeđen veći broj parking mjesta, od kojih na njih pet ima pravo korišćenja. Shodno navedenom očekivati je da poslovni prostor, čije su tehničke i lokacijske karakteristike detaljno opisane u prvom dijelu Izvještaja, svojim kvalitetom, mikropozicioniranosti i veličinom, na tržištu postigne vrijednost od 2.000 eura/m² (donja granica tržišne vrijednosti?) do 2.400 eura/m² (maksimalno očekivana tržišna vrijednost?).

TIP NEPOKRETNOSTI	Neto površina objekta po JUS.U.C2. 100	Donja granica tržišne vrijednosti	Maksimalno očekivana tržišna vrijednost
	m ²	eur/m ²	eur/m ²
Poslovni prostor, PD 2, zgrada br. 2, kat. p. Br. 9/2, KO Podgorica III.	347	2.000	2.400
		694.000	832.800

Tabela 2. Prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti

Konačna vrijednost će se utvrditi nakon primjene prinose metode, koja slijedi u nastavku teksta.

6.2. Prinosna metoda

Prinosna metoda utvrđuje vrijednost građevinskih objekata kroz kapitalizovanu neto zakupninu, koja se za identične ili uporedive objekte formira na tržištu. Radi se o tržišnoj zakupnini umanjenoj za porez koji vlasnik plaća na nepokretnost ili prihod od zakupa, tekuće i investiciono održavanje objekta, kao i za njegovu amortizaciju. Vrijednost građevinskog objekta, saglasno ovoj tehnici, može se izračunati na slijedeći način:

$$CO = \sum NZi / (1 + r)^i$$

CO – cijena objekta

NZi – neto zakupnina

r – diskontna stopa

n – ekonomski vijek objekta

Analizom tržišta u dijelu visine zakupnina stambenih prostora u gradskoj zoni II, dolazi se do podatka da se te vrijednosti kreću od 3 do 9 eura/m²/mjesec, u zavisnosti od namjene, veličine, opremljenosti, mikropozicioniranosti i sl. Vrijednosti zakupa prostora sličnih mikrolokacijskih i tehničkih karakteristika i opremljenosti procjenjivanom, sa povoljnostima raspolaganja sa svojih pet parking mjesta, se kreće oko 10 eura/m²/mjesec,

² Donju granicu tržišne vrijednosti nepokretnosti predstavlja cijena koju je sa velikom izvesnošću moguće postići na tržištu u kratkom vremenskom periodu sa većinom kupaca.

³ Maksimalno očekivana tržišna vrijednost nepokretnosti predstavlja cijena koju je sa ograničenom izvesnošću moguće postići u kratkom vremenskom periodu sa malim brojem kupaca koji su iz subjektivnih razloga posebno zainteresovani za predmetnu nepokretnost.

sa obavezom plaćanja komunalija (troškovi struje, vode, odvoza smeća, PTT usluga i sl). Ovu vrijednost na godišnjem nivou umajujemo za trošak amortizacije i poreza, u visini od 5%. Diskontna stopa je usvojena na nivou od 6% godišnje, a proizašla je iz procjene stepena rizika kojem je izložen konkretan prihod iz realnog posjeda. Kada ove vrijednosti stavimo u linearnu formu gore navedene jednačine (dovoljno tačan pristup za potrebe procjene), dobijamo vrijednost stambenog prostora u visini od:

CO = 41.640 / 0.06

CO = 659.300 eura

U tabeli koja slijedi date su vrijednosti dobijene korišćenjem gore pomenutih metoda:

METODE/TEHNIKE PROCJENE	TRŽIŠNA METODA	CO	PROSJEČNA VRIJEDNOST
NAZIV NEKRETNINE	DONJA GRANICA	MAX. OČEKIVANA	
Poslovni prostor, PD 2, zgrada br. 2, kat. p. Br. 9/2, KO Podgorica III.	694.000 €	832.800 €	659.300 €
			728.700 €

Tabela 3. Pregled vrijednosti nepokretnosti dobijene različitim pristupima

Na ovako usvojena vrijednost će se dodati vrijednost opreme koja je namjenski rađena za potrebe posmatranog poslovnog prostora, odnosno dječatnosti koja se u njemu obavlja. Oprema je specificirana u narednoj Tabeli 4.

R. Br.	OPREMA	Jed. mjera	Količina	Cijena	Iznos
	Isporuka i montaža opreme i repromaterijala termotehničkih instalacija za objekat u Podgorici. (Instalacija grijanja i hlađenja sistem toplotna pumpa, fenkoileri i sistem regulacije)	kom	1	23.075,00 €	23.075,00 €
1.	Izrada projekta uređenja enterijera poslovnog prostora	kom	1	6.142,50 €	6.142,50 €
2.	Vanstandardna ugradnja rasvjetnih tijela po projektu i specifikaciji	kom	1	3.425,00 €	3.425,00 €
3.	Isporuka i montaža telekomunikacione, audio i sigurnosne opreme po specifikaciji i projektu	kom	1	2.741,29 €	2.741,29 €
4.	Izrada i montaža svjetleće reklame po projektu	kom	2	1.415,00 €	2.830,00 €
5.	Izrada i ugradnja displej mehanizama	kom	17+1	300,06 €	5.401,09 €
6.	Izrada i montaža lučnog puta	kom	1	1.053,00 €	1.053,00 €
7.	DODATNA OPREMA				44.667,88 €

Tabela 5. Ukupna vrijednost pripadajuće opreme

Vrijednost opreme je uzeta na osnovu dostavljenih faktura naručioaca procjene, kao i analize vrijednosti iste i slične opreme na aktuelnom tržištu. Budući da je riječ o novoj opremi, koeficijenti korekcije kao što su amortizacija, održavanje i zastarelost nemaju uticaja na procijenjenu vrijednost.

Ukupna vrijednost procjenjivanog poslovnog prostora sa pripadajućom opremom (Tabela 5.)

POZICIJA	m2	eur/m2	
A Poslovni prostor - građevinski, zanatski i instalaterski radovi (prosječna vrijednost)	347		728.700,00 €
B Dodatna oprema			44.667,88 €
C Troškovi finansiranja i menadžmenta (2% od A i B)			15.467,36 €
UKUPNO A + B + C			2.276,66 €
USVAJA SE			788.835,24 €
			790.000,00 €

Tabela 5. Ukupna vrijednost poslovnog prostora sa pripadajućom opremom

Usvojena je tržišna vrijednost predmetne nepokretnosti sa pripadajućom opremom kako je to dato u Zaključku.

7. ZAKLJUČAK


Imajući u vidu sve relevantne faktore za izradu ove procjene po tehnici tržišnog i troškovnog pristupa, ostvarene vrijednosti na tržištu nekretnina, kao i svu važeću regulativu koja važi za ovu materiju, konstatuje se da vrijednost nepokretnosti – poslovnog prostora neto površine 347 m², označen kao PD 2, zgrada br. 2, upisana na katastarskoj parceli br. 9/2, KO Podgorica III, sa pripadajućom opremom bliže specificirane u nalazu, iznosi:

790.000 eura

(slovima: sedamstotinadevedesethiljada eura)

na dan 18. 07. 2011. godine.

Podgorica, juli 2011. godine



8. PRETPOSTAVKE I OGRANIČENJA

Ne snosim odgovornost za stvari pravne prirode. Nijesam istraživala i ne snosim odgovornost u vezi vlasničkih prava i obaveza prema predmetnoj nekretnini. Procjena pretpostavlja, ukoliko nije drugačije navedeno, da su vlasnikove tvrdnje valjane, da su imovinska prava dobra i utuživa i da ne postoje smetnje koje se ne bi mogle otkloniti normalnim putem.

Prema sopstvenom saznanju, svi podaci dati u ovom izvještaju su istiniti i tačni. Izvještaj se bazira na podacima koji su dobavljeni od strane ovlašćenih predstavnika klijenta i informacijama sakupljenim tokom posjete lokaciji. Usmene, pisane i elektronske informacije koje su mi dostavljene su uzete kao istinite i tačne, ali lično ne preuzimam odgovornost za njihovu tačnost.

Vrijednost ili vrijednosti prezentirane u ovom izvještaju se temelje na navedenim pretpostavkama.

9. OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Procjena vrijednosti nepokretnosti izvršena je prema najboljem saznanju:

- na nepristrasan način, pri tome, raspoložuci podacima sa tržišta koji se mogu smatrati korektnim i u potpunosti primjenjivim za potrebe ove procjene,
- nemajući sadašnje ili buduće interese u pogledu imovine koja je predmet ove procjene
- nemajući nikakav interes ili pristrasnost u pogledu lica (fizičkih ili pravnih) na koja se procjena odnosi.

Procjena vrijedi samo za pomenutu namjenu. Bilo koje drugo korišćenje ili pozivanje na nju, od strane naručioca ili trećih lica, je nevažeće. Izvještaj o procjeni se može dati zainteresovnim trećim stranama koje treba da budu upoznate. Zadržava se pravo uključivanja vašeg imena u našu listu klijenata. Po pravnoj obavezi, smatra se povjerljivom sva konverzacija, povjereni nam dokumenti kao i ovaj izvještaj. Ovi uslovi se mogu mijenjati samo uz pismenu saglasnost obiju stranaka.

10. FOTODOKUMENTACIJA



Sl. 1. Procijenjivani poslovni prostor, pogled na „Krivi most“ i dio novozgrađenog naselja Kruševac (fotografija u gornjem lijevom uglu)



11. PRILOZI

Pregled katastarskih evidencija
Uprave za nekretnine
Crne Gore

Podaci ažurirani: 05.07.2011.

početna strana

Prikaz lista nepokretnosti:

Politička opština:

Podgorica

Katastarska opština:

PODGORICA III

Broj lista nepokretnosti:

7062

Parcele (A list)

Broj	Podbroj	Način korišćenja	Zgrada	Potes	Površina (m ²)	Osnov sicanja prava
9	2	Stambeno-poslovne zgrade	2	8. MART	1.818	GRADENJE
9	2	Zemljište uz vanprivr. zgradu	-	8. MART	3.635	ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA

Ukupna površina parcela: 5.453 m²

Vlasnici (B list)

Matični broj	Naziv nosioca prava	Adresa	Tip nosioca	Tip vlasništva	Obim prava
0000002019710	D.S.SO PODGORICA	PODGORICA	PRAVNO LICE	Svojina	1/1
0000002268426	MESOPROMET PODGORICA		PRAVNO LICE	Korišćenje	1/1

Objekti (V list)

Broj	Podbroj	Zgrada	Nacin korišćenja	Površina (m ²)	Spratnost	Osnov sitanja prava	Godina izgradnje
9	2	2	Stambeno-poslovne zgrade	1.818	ČETVOROSPRAATNA ZGRADA SA PODRUMOM	GRADENJE	208

Ukupna površina zemljišta pod objektima: 3.391 m²

Posebni djelovi objekata (V list)

Broj	Podbroj	Zgrada	Broj dijela objekta	Nacin korišćenja	Površina (m ²)	Sprat	Sobnost	Ulaz	Osnov sitanja prava	Tip vlasništva	Matični broj	Naziv nosioca prava	Adresa	Tip nosioca	Obim prava
9	2	2	2	Poslovni prostor u vanprivredi	347	Prizemlje	Nema podataka	1	KUPOVINA	Svojina	0000002278588	DECORDOM DOO PODGORICA	OKTOBARSKE REVOLUCIJE 84a	FIZIČKO LICE	1/1

Ukupna površina posebnih dijelova objekata: 347 m²

Tereti i ograničenja nad parcelama i objektima (G list)

Broj	Podbroj	Nacin korišćenja	Zgrada	Broj tereta	Teret	Površina (m ²)	Opis tereta
------	---------	------------------	--------	-------------	-------	----------------------------	-------------

Tereti i ograničenja nad posebnim djelovima objekata (G list)

Broj	Podbroj	Način korišćenja	Zgrada	Broj dijela objekta	Broj tereta	Teret	Površina (m ²)	Opis tereta
9	2	Poslovni prostor u vanprivredi	2	2	1	Hipoteka	347	TERET ZABILJEŽ. UGOVO. OHIPOTECI OV. BR. 22449/10 OD 24.6.2010 DUG 700.000,00E ROK 5.2.2010 DUŽNIK DECORDOM DOO POVERILAC PYLA MANAGEMENT INC-BRITANKSA DJEVIČ. O STRVA



CRNA GORA

PRIVREDNI SUD U PODGORICI

CENTRALNI REGISTAR

U Podgorici, dana 06.03.2012.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Valentina Marković, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Uputstva o radu Centralnog registra(Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA** broj 185475 od 06.03.2012.god. podnosioca

Ime i prezime: Vladimir Radonjić

dana 06.03.2012.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena istupanje osnivača, statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti, adrese **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA** - registarski broj **5-0594611/ 005**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (istupanje osnivača, statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti, adrese) u privrednom društvu **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Uputstva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Valentina Marković

Valentina Marković

Pravna pouka: Rješenje je konačno.

Protiv njega se može pokrenuti upravni spor tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG, u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Podgorica, 21.3.2012.

[Signature]



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj **5-0594611/ 005**
Matični broj **02816075**

Datum promjene podataka: 06.03.2012

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: istupanje osnivača, statuta, usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti, adrese

Datum zaključenja ugovora: 22.12.2010

Datum donošenja Statuta: 22.12.2010

Datum izmjene Statuta: 05.03.2012

Adresa obavljanja djelatnosti: 8. MART BR. 76

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: 8. MART BR. 76

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 4110 Razrada građevinskih projekata

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 1,240,001.00€

(Novčani 450,001.00 , nenovčani 790,000.00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

PYLA MANAGEMENT

Registarski broj: 476718

Udio: 100%

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Goran Mugoša -

Izvršni direktor - ne

Pojedinačno- ()

Valentina Marković

Izdato 20.03.2012.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 06.03.2012.god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 06.03.2012, pod registarskim brojem 5-0594611/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA. Statutom od 05.03.2012 god. i Ugovorom od 05.02.2012 god. iz društva u svojstvu Osnivača istupa "Decordom" d.o.o., Podgorica. Odlukom od 05.03.2012 god. mijenja se adresa društva i nova je: ul. 8. Marta br. 76, Podgorica. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Geop
21-03-12
h

Registrator

Valentina Marković

Valentina Marković



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 185475

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Vladimir Radonjić dostavio-la dokumentat za promjenu doo društva naziva PYLA - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Podgorica, registarski broj 50594611 sa sledećim prilogima:

LISTA OVLASŔENIK LICA OSNOVAČA

Taksa za sud

Statut društva

Obrazac

Punomoćje

Taksa za službeni list

Odluka o usaglašavanju djelatnosti


Ugovor o prenosu udjela

Odluka o promjeni adrese

Rešenje Agencije za privredne registre za osnivača

Zahitjeva izmjenu:

ISTUPANJE OSNIVAČA, USAGLAŠAVANJE, PROJENA SJEDIŠTA



Dokumentacija je podnijeta dana 06.03.2012.god.

Podgorica, dana 06.03.2012.god.



KONTROLNIK



TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS (BVI)
TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA

POTVRDA O OVLAŠĆENJIMA

Mi, **ICAZA, GONZALES-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, kompanija osnovana na Britanskim Djevičanskim Ostrvima (BVI), u svojstvu Registrovanog agenta kompanije **PYLA MANAGEMENT LTD** (Kompanija), ovim potvrđujemo u skladu sa našom korporativnom evidencijom, tačnost sljedećih informacija:

- Kompanija je valjano osnovana i registrovana 2 januara 2002 u skladu sa zakonima Britanskih Djevičanskih Ostrva, valjano posluje i predstavlja uglednu kompaniju. Broj ove BVI kompanije je: **476718**.
- Direktori Kompanije na današnji dan su:

Gabriela BELL
Alexis SERRACIN

- Kompanija je ovlašćena da emituje najviše 50.000 akcija nominalne vrijednosti od po US\$ 1.00.
- Prema našem najboljem saznanju, protiv Kompanije nisu pokrenuti nikakvi postupci likvidacije, rasformiranja ili insolventnosti, niti je imenovan stečajni upravnik nad Kompanijom ili bilo kojim dijelom njene imovine.
- Prema našem najboljem saznanju, protiv Kompanije ili bilo kojeg dijela njene imovine nije pokrenuta bilo kakva tužba ili postupak, niti postoji nagovještaj o njihovom pokretanju.
- Registrovano sjedište Kompanije je na adresi: Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
- Registrovani agent Kompanije je: **ICAZA, GONZALES-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, sa adresom na: Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Izdato na današnji dan, 6 februara 2012.

ICAZA, GONZALES-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED

POTPISANO: **Eduardo Saiz, Ovlašćeni predstavnik**

OVJERENO: Zvaničnim pečatom ICAZA, GONZALES-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED
(suvi žig)



Notarska ovjera

Ja, Laurent BRECHBUHL, javni notar iz Ženeve (Švajcarska) potvrđujem vjerodostajnost potpisa **gosp. Eduardo Saiz-a** na priloženom dokumentu.

ŽENEVA, 6 FEBRUARA 2012

POTPISANO: LAURENT BRECHBUHL, Javni notar – Ženeva
OVJERENO: Zvaničnim pečatom javnog notara LAURENT BRECHBUHL
BRECHBUHL & RODRIGUEZ - NOTARI – ŽENEVA
notaires@brnotaires.com

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja ŠVAJCARSKA
Kojim se potvrđuje da je ovaj zvanični dokument
2. potpisao LAURENT BRECHBUHL
3. u svojstvu NOTARA
4. Potvrđeno pečatom LAURENT BRECHBUHL, NOTAR - GENEVE

Ovjereno & potvrđeno

5. u ŽENEVI
6. dana 8 FEBRUARA 2012
7. KANTON ŽENEVA
8. Broj ovjere: 1097
9. Pečat KANTON ŽENEVA DSPE
10. Potpis: Lydia CAPPOLINO PICARD



Ja, Jasminka Kavarić,

stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik,
postavljena Rješenjem Ministarstva pravde,

Jasminka Kavarić,

a permanent court interpreter/translator for English,
appointed by the Resolution issued by the Ministry of Justice,

broj 03-110-2195 od 10.04.95,

broj _____ of _____

potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji
je sastavljen na engleskom jeziku.

I certify hereby that the above translation is a true
copy of its original in Serbian.

Troškovi prevoda _____.

Interpreting/Translation Costs _____.

U Podgorici dana, 20. FEBRUAR 2012

In Podgorica, on _____.

Pečat
Seal

Potpis
Signature



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekat

Matični broj:

02816075

Registarski broj:

50594611

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „PYLA“ - PODGORICA

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik obavljanja
privredne djelatnosti OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promijenjen puni naziv izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

X 2. NOVA ADRESA UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

PODGORICA

2.2. Mjesto:

PODGORICA

2.3. Ulica:

8. MART

2.4. Broj:

76

X 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

CRNA GORA

3.2. Opština:

PODGORICA

3.3. Mjesto:

PODGORICA

3.4. Ulica:

8. MART

3.5. Broj:

76

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština:

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Osnivača Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

VLADIMIR RADONJIĆ

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

za stranu izdavanja pasosa i državu izdavanja

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

--	--	--	--	--	--

ili

		.		
--	--	---	--	--

7. NOVI OBLIK SVOJINE

 bez oznake svojine
 privatna
 zadružna
 dva ili više oblika svojine
 državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382			/						
+	382			/						
+	382			/						

8.2. Fax:


+	382			/						
---	-----	--	--	---	--	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake porijekla kapitala

domaći

strani

mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje

Smanjenje

Ukupan osnovni kapital nakon promjene (novčani+nenovčani):

€

novčani – iznos:

€

nenovčani – iznos:

€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak

Registruje se

Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač

Član DOO

Ortak

Komanditor

Komplementar

Zadrukar

Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

02278588

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

„DECORDOM“ DOO

10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

10.5. Udio

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

11.1. Status: Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo
*upisali status

11.2. MB / JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

11.3. Naziv / Ime i prezime:

11.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

11.5. Udio %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



12. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

13.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

13.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

13.3. Ime i prezime:

13.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

13.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

13.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



14. OSTALE REGISTRACIJE


Osim postojeće registracije u CRPS-a izvršiti i registracije u:

14.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

5-0084791/ 011
02278588

Datum promjene podataka: 31.08.2011

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I PROMET ROBA I ULUGA "DECORDOM" D.O.O. - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti, statuta, adrese

Datum zaključenja ugovora: 01.08.2002

Datum donošenja Statuta: 01.08.2002

Datum izmjene Statuta: 31.08.2011

Adresa obavljanja djelatnosti: 8 MARTA 76

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: 8 MARTA 76

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 1-16864-00

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv
SRĐAN MUGOŠA-

Udio: 60%

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv
GORAN MUGOŠA-

Udio: 40%

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:
Goran Mugoša -
Ovlašćeni zastupnik
Pojedinačno- ()

Ime i prezime:
Srdan Mugoša -

Menadžer - ()

- ()


Izvršni direktor - ()

- ()

Izdato 19.03.2012.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković





Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj **5-0594611/ 004**
Matični broj **02816075**

Datum promjene podataka: 13.10.2011

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: osnivača, statuta, povećanje kapitala

Datum zaključivanja ugovora: 22.12.2010

Datum donošenja Statuta: 22.12.2010

Datum izmjene Statuta: 27.09.2011

Adresa obavljanja djelatnosti: OKTOBARSKE REVOLUCIJE

Mjesto: PODGORICA

BR.84/A

Adresa za prijem službene pošte: OKTOBARSKE REVOLUCIJE

Sjedište: PODGORICA

BR.84/A

Pretežna djelatnost: 4110 Razrada građevinskih projekata

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 450,001.00€

Povećanje kapitala: 790,000.00€

(Novčani 450,001.00 , nenovčani 790,000.00)

Ukupan kapital: 1,240,001.00€

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

**DRUŠTVO ZA TRGOVINU I PROMET ROBA I ULUGA
"DECORDOM" D.O.O. - PODGORICA-02278588**

Udio: 63.71%

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

PYLA MANAGEMENT

Registarski broj: 476718

Udio: 36.29%

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Goran Mugoša -

Izvršni direktor - ne

Pojedinačno- ()

Izdato 07.03.2012.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković

Na osnovu člana 64. Zakona o privrednim društvima Republike Crne Gore (Službeni list RCG, br. 6/02 i Službeni list CG 17/07, 80/2008 i 36/2011),

“PYLA MANAGEMENT” Inc. 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva, matični broj 476718

[U daljem tekstu označen kao "Osnivač"]

Na dan 5. mart 2012. godine, usvojio je sljedeći:

P R E Č I Š Ć E N I S T A T U T

**društva sa ograničenom odgovornošću
„PYLA“ DOO Podgorica**

Opšte odredbe

Član 1

Osnivač osniva PYLA društvo sa ograničenom odgovornošću za razvoj projekata o nekretninama, Podgorica (u daljem tekstu: "Društvo"), za obavljanje privredne djelatnosti radi sticanja dobiti.

Privredno društvo sa sjedištem u Podgorici, postaje pravno lice danom registrovanja u Centralnom registru pri Privrednom sudu u Podgorici.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 2

Osnivač Društva je:

“PYLA MANAGEMENT” Inc. 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva, matični broj 476718

Firma i sjedište Društva

Član 3

Društvo posluje pod firmom PYLA, društvo sa ograničenom odgovornošću za razvoj projekata o nekretninama, Podgorica

Skraćeni naziv Društva je PYLA DOO Podgorica.

Sjedište društva je u Podgorici, ul. 8. mart br. 76.

Zvanična adresa Društva za prijem službene pošte je ul. 8. mart br. 76, Podgorica.

Osnivač može izmijeniti firmu i sjedište Društva.

Pečat Društva

Član 4

Društvo ima sopstveni pečat koji je ovalnog oblika sa tekstom po obodu:

PYLA DOO, Podgorica.

Djelatnost društva

Član 5

Glavna djelatnost društva je klasifikovana pod šifrom 41.10 – razdrada građevinskih projekata.

Ostale djelatnosti Društva su:

- 68.10 Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
- 68.20 Iznajmljivanje nekretnina
- 68.31 Agencija za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama za tuđ račun

- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 41.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja,
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom

- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama

- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama - apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na



- tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
 - 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
 - 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
 - 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
-
- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
 - 49.20 Željeznički prevoz tereta
 - 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
 - 49.32 Taksi prevoz
 - 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
 - 49.41 Drumski prevoz tereta
 - 49.42 Usluge preseljenja
 - 49.50 Cjevovodni transport
 - 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
 - 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta
 - 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
 - 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
 - 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
 - 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
 - 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
 - 52.24 Manipulacija teretom
 - 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
 - 53.10 Poštanske aktivnosti
 - 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti
-
- 55.10 Hoteli i sličan smještaj
 - 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
 - 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
 - 55.90 Ostali smještaj
 - 56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
 - 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
 - 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
 - 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića
-
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
 - 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
 - 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

Društvo može promijeniti svoju osnovnu djelatnost u skladu sa odlukom Osnivača.

Odluka se donosi u pismenom obliku i prijavljuje se Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Spoljno-trgovinski poslovi

Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu.

Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu.

Usluge u spoljnotrgovinskom prometu:

Izvođenje investicionih radova u inostranstvu;

Međunarodni saobraćajni agencijski poslovi, međunarodna špedicija i transport robe u drumskom saobraćaju;

Zastupanje inostranih firmi, korišćenje lizinga;

Predstavljanje stranih firmi;

Prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport;

Dorada robe u zemlji.

Odgovornost za obaveze

Član 6

Društvo može u obavljanju svoje poslovne djelatnosti zaključivati ugovore i obavljati druge aktivnosti u okviru svoje pravne sposobnosti da posluje u svoje ime i za svoj račun kao i u ime i za račun drugih lica.

Društvo će odgovarati ukupnom imovinom za svoje poslovanje.

Osnivač će snositi rizik poslovanja Društva do iznosa uloga unesenih ili investiranih u Društvo.

Osnivač ima sljedeća prava i obaveze:

- da upravlja i učestvuju u rukovođenju poslovanjem Društva;
- da učestvuje u raspodjeli dobiti;
- da učestvuje u raspodjeli imovine Društva po prestanku Društva.

Iznos osnivačkog kapitala

Član 7

Ukupan osnivačkog kapital društva iznosi EUR 1.240.001,00 (jedan milion dvesta četrdeset hiljada i jedan Euro), od čega:

Ukupan uplaćeni novčani dio osnivačkog kapitala Društva iznosi: **450.001,00 €** (četrstopedesethiljada i jedan Euro), a

Ukupan upisani nenovčani dio osnivačkog kapitala iznosi: **790.000,00 €** (sedamstodevedesethiljada Eura).

“PYLA MANAGEMENT” Inc. 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva.....**1.240.001,00 € ili 100,00% osnivačkog kapitala.**

Osnivač će obezbijediti dodatna sredstva za poslovanje Društva povećanjem iznosa kapitala u skladu sa zakonom.

Osnivač ili drugi mogući budući članovi Društva mogu radi povećanja ili sticanja udjela u Društvu, u društvo ulagati i nenovčana sredstva, čija će vrijednosti biti prethodno procijenjena.

Sve odluke o povećanju kapitala ili imovine Društva, kao i odluke o umanjenju kapitala ili imovine biće donesene od strane Osnivača.

Ograničenje prenosa udjela regulisano je ovim Statutom Društva i Društvo nema pravo da objavi javni poziv za upis udjela.

Na sva pitanja koja se tiču osnivačkog kapitala koja nisu regulisana ovim Statutom, primjenjivaće se odredbe pozitivnog prava Crne Gore.

Organizacija i zastupanje Društva

Član 8

Unutrašnja organizacija Društva biće utvrđena detaljno posebnim aktom Osnivača.

Izvršni direktor Društva zastupa i predstavlja Društvo u skladu sa Statutom i Odlukom o osnivanju, ili drugo lice u skladu sa odlukom Osnivača.

Organi Društva

Član 9

Organ upravljanja i rukovođenja Društvom je Izvršni direktor Društva.

Sve funkcije koje bi inače bile u nadležnosti Skupštine društva vršiće Osnivač Društva.

Član 10

Nadležnost Osnivača društva:

- donosi Statut i druge opšte akte Društva;
- vrši izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva;

- usvaja završne račune i odlučuje o raspodjeli dobiti;
- odlučuje o dopunskim uplatama, povećanju kapitala i smanjenju kapitala;
- odlučuje o pokriću gubitaka;
- bira i opoziva izvršnog direktora;
- odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnosti izvršnog direktora i daje saglasnosti za transakcije za koje je neophodna prethodna saglasnost Osnivača u skladu sa ovim Statutom; i
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Član 11

Izvršni direktor Društva je organ poslovođenja Društvom.

Izvršni direktor Društva svoju funkciju vrši u interesu Društva, a u vođenju poslova pridržava se načela savjesnosti i postupa s pažnjom dobrog privrednika u smislu odredaba Zakona o privrednim društvima.

Dužnosti izvršnog direktora su sljedeće:

- organizacija, usklađivanje i upravljanje radnim i operativnim procesima u Društvu; staranje o zakonitosti rada Društva;
- raspoređivanje zaposlenih u skladu sa propisima;
- podnošenje izvještaja o rezultatima poslovanja po periodičnom ili godišnjem obračunu;
- staranje o organizovanju zaštite na radu;
- potpisivanje finansijskih dokumenata do vrijednosti od 10,000.00 EUR, preko kojeg iznosa je potrebna saglasnost Osnivača; i
- vršenje drugih aktivnosti iz domena rukovođenja Društvom, koje odredi Osnivač.

Izvršni direktor Društva je Goran Mugoša,

JMBG

Član 12

Izvršnog direktora Društva imenuju i razrješavaju Osnivači. Izvršni direktor se imenuje na period od 3 (tri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Osnivači Društva sa izvršnim direktorom mogu zaključiti poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Član 13

Izvršni direktor je odgovoran za svoj rad Osnivačima. Izvršni direktor može podnijeti ostavku.

O razrješanju izvršnog direktora i ovlašćenih zastupnika i njihovim ostavkama odlučuju

Osnivači. Osnivači preispituje povjerenje izvršnom direktoru i prije isteka vremena na koje je izabran:

- ako izvršni direktor donese akt koji je u suprotnosti sa aktima i poslovnom politikom Društva;
- ako Osnivači ne usvoje izvještaj o rezultatima poslovanja po godišnjem završnom računu i ako utvrdi da je za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva odgovoran Izvršni direktor;
- ako je njegovim nesavjesnim radom nanijeta znatna šteta Društvu;
- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom ili Statutom ili pismenom odlukom Osnivača.

Troškovi poslovanja, obračun rezultata, utvrđivanje i raspodjela dobiti

Član 14

Troškovi poslovanja Društva se svake godine utvrđuju finansijskim planom Društva za tu poslovnu godinu.

Poslovni rezultati Društva obračunavaju se u vremenskim periodima određenim propisima.

Izvršni direktor Društva je dužan da obezbijedi da Društvo vodi ispravne poslovne knjige predviđene propisima, te da na osnovu njih sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze.

Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u skladu sa važećim propisima sastavi godišnji obračun, bilans stanja i bilans uspjeha Društva, uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu.

Dobit za raspodjelu Društva utvrđuje se za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti izdvaja se dio koji utvrđuju Osnivači Društva koji se unosi u rezervni fond. Preostali iznos predstavlja dobit za raspodjelu.

Osnivači Društva odlučuju o raspodjeli dobiti i mogu odlučiti da dio dobiti za raspodjelu reinvestiraju u razvoj Društva, odnosno uloži u druge svrhe i namjene u skladu sa zakonom.

Dobit će u cjelosti biti plaćena Osnivačima a i na osnovu godišnjeg završnog računa.

Dobit koja pripada Osnivačima biće uplaćena u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjeg završnog računa i može biti prenesena u inostranstvo u skladu sa propisima o stranom ulaganju, ili može biti korišćena od strane Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom (reinvestiranje, plaćanje robe i usluga itd.).

Kontrola aktivnosti Društva

Član 15

U svako doba Osnivači imaju pravo uvida u aktivnosti, pregled poslovnih prostorija i opreme, kao i finansijskog poslovanja Društva. Knjigovodstvo i druge aktivnosti će biti vođene u skladu sa važećim zakonskim propisima, a Osnivačima će biti omogućen pristup poslovnim knjigama i drugoj poslovnoj evidenciji u svako razumno vrijeme.

Osnivači mogu za svoj račun sprovesti nezavisnu kontrolu finansija Društva i mogu naložiti inspekciju i reviziju poslovanja Društva od strane priznate revizorske kuće.

Fondovi Društva

Član 16

Društvo ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala Društva. Sredstva iz rezervnog fonda koriste se samo za pokriće gubitaka Društva, a po odluci Osnivača Društva.

Društvo, u skladu sa odlukom Osnivaca, može formirati i druge fondove i rezerve koje nisu obavezne po zakonu.

Restrukturiranje i prestanak rada Društva

Član 17

Društvo se može restrukturirati spajanjem sa drugim društvom (spajanje), podjelom na dva ili više odvojenih društava (podjela) i promjenom oblika (promjena oblika društva) u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Društvo prestaje sa radom na način propisan zakonom.

O restrukturiranju i prestanku Društva odlučuju Osnivači.

Prenos udjela (u slučaju ako Društvo postane višečlano)

Član 18

U slučaju pridruživanja jednog ili više članova Društvu, udjeli u društvu mogu se prenositi samo u skladu sa odredbama Statuta Društva i Zakona.

Udjeli se mogu prenositi među članovima Društva bez ograničenja, u skladu sa Statutom.

Kad član Društva namjerava da prenese svoj udio, ostali članovi imaju pravo preče kupovine tog udjela, u skladu sa Statutom.

Ukoliko ne postoji sporazum o kupovini tog udjela između člana koji ga prodaje i ostalih članova

Društva, udio se srazmjerno dijeli među članovima društva prema njihovim dotadašnjim udjelima.

Ukoliko u roku od 30 dana od dana davanja ponude članovi Društva istu ne prihvate, udio se može prenijeti trećem licu pod istim ponuđenim uslovima.

Udio se može prenositi trećem licu ugovorom o prenosu.

Član 19

U slučaju prenosa udjela, prava i obaveze iz članskog odnosa prelaze na lice koje pribavlja udio.

Udio se može prenijeti na treće lice samo uz izričitu saglasnost Osnivača koji ostaje u Društvu u pismenoj formi i uz poštovanje prava preče kupovine u njegovu korist.

Član 20

Članovi Društva ne mogu tražiti povraćaj uloga dok traje njihov članski odnos u Društvu.

Član 21

Statutom Društva utvrđuje se za članove Društva pravo preče kupovine udjela Društva za slučaj da Društvo odluči da poveća svoj kapital.

Povećanje udjela mora biti srazmjerno udjelu koji je član društva do tada imao u ukupnoj vrijednosti kapitala Društva, ukoliko nije drugačije utvrđeno Statutom.

Član 22

Društvo može smanjiti svoj kapital kupovinom udjela jednog ili više članova Društva. Uslove kupovine odobravaju članovi Društva čiji udjeli predstavljaju najmanje dvije trećine ukupnog kapitala.

Kopija predloženog Ugovora dostavlja se svim članovima najmanje 21 dan prije donošenja odluke.

Član 23

Društvo ne može pružati finansijsku podršku bilo koje vrste za kupovinu svojih udjela, osim ako jednoglasno to odluče svi članovi Društva.

Član 24

Ako se udio prodaje u izvršnom postupku, sud o tome obavještava članove Društva i samo Društvo. Ukoliko u roku od 15 dana članovi ne pokažu interes za kupovinu udjela, udio se prodaje u skladu sa odredbama izvršnog postupka.

Član 25

U slučaju prestanka pravnog lica, udio se prenosi na preostale Osnivače proporcionalno njihovom udjelu, ukoliko nije drugačije uređeno Statutom.

Član 26

U slučaju prenosa udjela, lice koje prenosi i lice koje prima udio biće neograničeno solidarno odgovorni Društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu.

Mjerodavno pravo

Član 27

Na sve odnose vezane za tumačenje i izvršenje Odluke o osnivanju i Statuta primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

Postupak promjene Statuta i donošenja opštih akata.

Član 28

Statut je osnovni pravni akt Društva i donose ga Osnivači.

Osnivači mogu usvojiti izmjene i dopune Statuta.

Druga opšta akta su akta kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad i poslovanje društva

Druge opšte akte Društva donose Osnivači Društva, ako zakonom ili drugim propisom ili ovim Statutom nije predviđeno da ista donosi drugi organ.

Ostali opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Odlukom o osnivanju. Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima Društva.

Zaštita životne sredine

Član 29

Osnivač se obavezuje da preduzima i vodi računa o tome da Društvo u obavljanju svojih aktivnosti permanentno primjenjuje mjere za zaštitu i očuvanje životne sredine u skladu sa najvišim standardima važećeg zakonodavstva.

Završne odredbe

Član 30

Važeći propisi u Crnoj Gori primjenjivaće se na sva pitanja koja nisu posebno regulisana ovim Statutom.

Osnivači su saglasni da za slučaj nastanka sporova, koji ne mogu biti riješeni prijateljskim putem, nadležni sud bude Privredni sud u Podgorici.

Ovaj Statut stupa na snagu odmah po registraciji Društva u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Ostali opšti akti Društva stupaju na snagu danom njihovog donošenja.

Za OSNIVAČA:


U ime PYLA MANAGEMENT Ltd.

Vladimir Radonjić, advokat

po punomoćju od 6.2.2012. godine

ADVOKAT
VLADIMIR RADONJIĆ

Bulevar Svetog Petra Cetinskog 111
81000 Podgorica Crna Gora
+382 67 227 717 v.radonjic@t-com.me



PYLA MANAGEMENT LTD.

POWER OF ATTORNEY

PUNOMOĆJE

We, PYLA MANAGEMENT LTD., Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Tortola, British Virgin Islands, registration No. 476718, represented by **Gabriella Bell and Alexis Serracin** (hereinafter the "Issuer" and/or "PYLA MANAGEMENT LTD."), herewith authorise Attorneys at Law, each individually,

Mi, PYLA MANAGEMENT LTD., Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay 1 Tortola, Britanska Djevičanska ostrva, registarski broj 476718, koje zastupa **Gabriella Bell and Alexis Serracin** (u daljem tekstu "Davalac Punomoćja" i/ili "PYLA MANAGEMENT LTD."), ovim ovlašćujemo pojedinačno advokate:

- **Vladimir Radonjic**, Attorney at Law from

- **Vladimira Radonjića**, advokata iz Podgorice,

and

i

- **Djordje Ivanovic**, Attorney at Law from

- **Đorđa Ivanovića**,

(hereinafter "Attorney/Attorneys")

(u daljem tekstu „Zastupnik/ Zastupnici“)

to represent us and to act on our behalf in performing all legal and factual undertakings before courts, tax authority, public administrations, banks and other public authorities in Montenegro in connection with the transfer of the share, replacement of the executive director and change of the registered seat of the limited liability company "PYLA" DOO PODGORICA, Oktobarske revolucije br. 84/A street, registration No. 50594611, ID No. 02816075 (hereinafter "the Company").

da nas zastupaju i postupaju u naše ime i za naš račun u svim pravnim i drugim radnjama pred sudovima, poreskim organima, bankama, upravnim i drugim državnim organima u Crnoj Gori u vezi sa prenosom udjela, promjenom izvršnog direktora kao i promjenom adrese sjedišta društva sa ograničenom odgovornošću „PYLA“ DOO PODGORICA, ul. Oktobarske revolucije br. 84/A, registarski broj: 50594611, matični broj: 02816075 (u daljem tekstu „Društvo“).

The Attorneys are in particular authorized without limitation:

Zastupnici su ovlašćeni bez ograničenja:

PYLA MANAGEMENT LTD.

1. to sign and certify before the competent authority: (i) Decision on replacement of the executive director and appointment of the new executive director, as well as the change of the registered seat of the Company; (ii) Decision on harmonization of the registered business activities with the Law on classification of the business activities (*Official Gazette of Montenegro, No. 18/2011*) and accordingly to sign the Amended Statute, and all additional documentation for the purpose of filing the respective change with the Central Registry of the Commercial court in Podgorica;
 2. to sign and certify in our name and on our behalf the Agreement on share transfer with the Company "Decordom" DOO Podgorica (*Corporate No. 02278588*), by which the Company "Decordom" shall transfer to the Company "PYLA MANAGEMENT LTD." its 63,71% of the Company "PYLA" DOO PODGORICA, before the competent authority and accordingly sign the Amended Statute and all additional documentation for the purpose of filing the respective change with the Central Registry of the Commercial court in Podgorica, and upon which change the Company "PYLA MANAGEMENT LTD." shall be the sole shareholder of the Company "PYLA" DOO PODGORICA;
 3. to reassign the powers under this power of attorney to other persons;
1. da u naše ime i za naš račun potpišu i ovjere pred nadležnim organom: (i) Odluku o razrješenju izvršnog direktora i imenovanju novog, kao i promjeni registrovanog sjedišta Društva; (ii) Odluku o usklađivanju djelatnosti Društva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti (*Službeni list Crne Gore, br. 18/2011*); kao i da potpišu izmijenjeni Statut i sve druge prateće akte u cilju registracije predmetne promjene kod Centralnog Registra Privrednog suda u Podgorici;
 2. da u naše ime i za naš račun sa privrednim društvom „Decordom“ DOO Podgorica (*Matični broj 02278588*) potpišu Ugovor o prenosu udjela, kojim Ugovorom će privredno društvo „Decordom“ svojih 63,71% udjela u Društvu „PYLA“ DOO PODGORICA prenijeti na privredno društvo „PYLA MANAGEMENT LTD.“, i ovjere isti pred nadležnim organom kao i da potpišu izmijenjeni Statut i sve prateće akte u cilju registracije predmetne promjene kod Centralnog Registra Privrednog suda u Podgorici, nakon čega će društvo „PYLA MANAGEMENT LTD.“ biti vlasnik 100% vlasničkog udjela u Društvu „PYLA“ DOO PODGORICA;
 3. da prenesu ovlašćenja data im ovim Punomoćjem na druga lica;

PYLA MANAGEMENT SA

The Issuer undertakes to accept and ratify whatever the Attorneys undertake or lawfully cause to be done under the authority or purported authority of this special power of attorney. The Issuer shall indemnify, and keep indemnified, the Attorneys on demand against all losses, liabilities and costs, which may occur as a result of their appointment under this power of attorney.

This power of attorney shall come into effect upon the day of its issuance and shall be valid until its cancellation.

Davalac Punomoćja se obavezuje da prihvati i odobri sve što Zastupnici učine ili zakonito izdejstvuju da se učini na osnovu ovlašćenja koja su im data ili koja proizilaze iz ovog punomoćja. Davalac Punomoćja će po zahtjevu obešteti Zastupnike od svih gubitaka i troškova koji mogu nastati kao posljedica ovlašćenja na osnovu ovog punomoćja.

Ovo punomoćje stupa na snagu danom njegovog izdavanja i važi do njegovog opoziva.

Date/Datum,

This 2nd day of February, 2012.





Gabriela Bell, Director

Signature/Potpis:


Alexis Serracin, Director

I, Laurent BRECHBUHL, notary public in Geneva (Switzerland) hereby certify the signatures affixed hereover by Mrs Gabriela Bell and Mr Alexis SERRACIN.

Geneva, February 6, 2012



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Suisse

Le présent acte public

2. a été signé par M. L. Brechbuhl

3. agissant en qualité de Notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de

Attesté

06 FEV. 2012


5. à Genève

6. le

7. République et Canton de Genève

8. sous N°

9. Sceau / timbre


Signature

Notarska ovjera

Ja, Laurent BRECHBUHL, javni notar iz Ženeve (Švajcarska) potvrđujem vjerodostajnost potpisa **gđe Gabriele BELL i gosp. Alexis SERRACINA.**

ŽENEVA, 6 FEBRUARA 2012

POTPISANO: LAURENT BRECHBUHL, Javni notar – Ženeva
OVJERENO: Zvaničnim pečatom javnog notara LAURENT BRECHBUHL
BRECHBUHL & RODRIGUEZ - NOTARI – ŽENEVA
notaires@brnotaires.com

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja ŠVAJCARSKA
Kojim se potvrđuje da je ovaj zvanični dokument
2. potpisao LAURENT BRECHBUHL
3. u svojstvu NOTARA
4. Potvrđeno pečatom LAURENT BRECHBUHL, NOTAR - GENEVE

Ovjereno & potvrđeno

5. u ŽENEVI
6. dana 6 FEBRUARA 2012
7. KANTON ŽENEVA
8. Broj ovjere: 7563
9. Pečat KANTON ŽENEVA DSPE
10. Potpis: Celine FAVRE



Ja, Jasminka Kavarić,
stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik,
postao/a Rješenjem Ministarstva pravde,

Jasminka Kavarić,
a permanent court interpreter/translator for English,
appointed by the Resolution issued by the Ministry of Justice,

b. 03-uo-2185 od 10.04.96.

No. _____ of _____,

potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji
je sačinjen na engleskom jeziku.

certify hereby that the above translation is a true
copy of its original in Serbian.

Til. škovi prevoda _____.

Interpreting/Translation Costs _____.

U Podgorici dana, 20. Feb. 2012

In Podgorica, on _____.

Pečat
Seal

Potpis
Signature




TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
 THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT
 (CAP. 291)

CERTIFICATE OF INCORPORATION (SECTIONS 14 AND 15)

No. 476718

The Registrar of Companies of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES pursuant to the International Business Companies Act, Cap. 291 that all the requirements of the Act in respect of incorporation having been satisfied, PYLA MANAGEMENT LTD. is incorporated in the British Virgin Islands as an International Business Company this 2nd day of January, 2002.



CRTI001D

Given under my hand and seal at
 Road Town, in the Territory of the
 British Virgin Islands

[Signature]
 REGISTRAR OF COMPANIES



Alexis Serracin

Gabriela Bell

Geneva, February 8, 2012

Serracin.

on the opposite by Mrs Gabriela Bell and Mr Alexis
 (Switzerland) hereby certify the signatures affixed
 Laurent BRECHBUHL, notary public in Geneva
 Date: 06/02/2012
 Certified True Copy

NOTAIRES
 de Malagnou - Case postale 426
 1211 GENEVE 17
 2707 15 00 - Fax +41 22 735 05 56
 notaires@brnotaires.com

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Suisse

Le présent acte public

2. a été signé par M^e L. Bechbuhl

3. agissant en qualité de notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de "

Attesté


5. à Genève

6. le 08 FEV. 2012

7. République et Canton de Genève

8. sous N° 1098

9. Sceau / timbre



10. Signature


Lydia COPPOLINO PICARD



TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS (BVI)
TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
ZAKON O KOMPANIJAMA KOJE POSLUJU U INOSTRANSTVU
(POGL. 281)

POTVRDA O REGISTRACIJI

(ČL. 14 & 15)

Reg. br. **476718**

Registar kompanija Britanskih Djevičanskih Ostrva **OVIM POTVRĐUJE** da su, u skladu sa Zakonom o kompanijama koje posluju u inostranstvu, ispunjeni svi uslovi propisani za registraciju, i da je kompanija

PYLA MANAGEMENT LTD.

registrovana na BRITANSKIM DJEVIČANSKIM OSTRVIMA kao Kompanija koja posluje u inostranstvu, na današnji dan 2 januara 2002.

Potvrđeno mojim svojeručnim potpisom i pečatom u Road Town, Teritorija Britanskih Djevičanskih Ostrva.

POTPISANO: Za REGISTRARA KOMPANIJA (potpis nečitak)
OVJERENO: ZVANIČNIM PEČATOM REGISTRARA KOMPANIJA KOJE POSLUJU U INOSTRANSTVU

Potvrđujemo da je kopija ovog dokumenta vjerna njegovom originalu.

Datum: 6 februar 2012

POTPISANO: **Gabriela BELL & Alexis SERRACIN**

Notarska ovjera

Ja, Laurent BRECHBUHL, javni notar iz Ženeve (Švajcarska) potvrđujem vjerodostajnost potpisa **gđe Gabriele BELL i gosp. Alexis SERRACINA.**

ŽENEVA, 6 FEBRUARA 2012

POTPISANO: LAURENT BRECHBUHL, Javni notar – Ženeva
OVJERENO: Zvaničnim pečatom javnog notara LAURENT BRECHBUHL
BRECHBUHL & RODRIGUEZ - NOTARI – ŽENEVA
notaires@brnotaires.com



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Zemlja | ŠVAJCARSKA |
| Kojim se potvrđuje da je ovaj zvanični dokument | |
| 2. potpisao | LAURENT BRECHBUHL |
| 3. u svojstvu | NOTARA |
| 4. Potvrđeno pečatom | LAURENT BRECHBUHL, NOTAR - GENEVE |

Ovjereno & potvrđeno

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 5. u ŽENEVI | 6. dana 8 FEBRUARA 2012 |
| 7. KANTON ŽENEVA | |
| 8. Broj ovjere: | 1098 |
| 9. Pečat | KANTON ŽENEVA DSPE |
| 10. Potpis: | Lydia CAPPOLINO PICARD |





Ja, Jasminka Kavarić,

stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik,
postavljena Rješenjem Ministarstva pravde,

I, Jasminka Kavarić,

a permanent court interpreter/translator for English,
appointed by the Resolution issued by the Ministry of Justice,

br. 03-MO-2195 od 10.11.96.

No. _____ of _____

potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji
je sastavljen na engleskom jeziku.

certify hereby that the above translation is a true
copy of its original in Serbian.

Troškovi prevoda _____

Interpreting/Translation Costs _____

U Podgorici dana, 20 FEBRUAR 2012

In Podgorica, on _____

Pečat
Seal

Potpis
Signature



TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

We, **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, a British Virgin Islands Company, acting as Registered Agent of **PYLA MANAGEMENT LTD.** (the "Company"), do hereby certify that according to our corporate records, the following information is correct:

- The Company was duly incorporated on the 2nd day of January, 2002, pursuant to laws of the British Virgin Islands and is validly existing and in good standing. The BVI Company Number is 476718.
- The Directors of the Company as to this date are:

Mrs. Gabriela BELL
Mr. Alexis SERRACIN

- The Company is authorized to issue a maximum of 50,000 shares of US\$1.00 par value each.
- To the best of our knowledge, no liquidation, dissolution or insolvency proceedings have been commenced against the Company and no receiver has been appointed over the Company or any of its assets.
- To the best of our knowledge, no action has been taken or has been threatened against the Company or any of its assets.
- The Registered Office of the Company is at Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
- The Registered Agent of the Company is **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, of Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.



Issued on this 6th day of February, 2012.

ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED



Eduardo Saiz
Authorized Representative

I, Laurent BRECHBUHL, notary public in Geneva (Switzerland) hereby certify the signature affixed hereover by Mr Eduardo Saiz.
Geneva, February 6, 2012



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Suisse

Le présent acte public

2. a été signé par M^e L. Brechtbuhl

3. agissant en qualité de notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de

Attesté


5. à Genève

6. le 08 FEV. 2012

7. République et Canton de Genève

8. sous N° 1097

9. Sceau / timbre



10. Signature

Lydia Coppolino Picard
Lydia COPPOLINO PICARD

Na osnovu Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 6/2002 i "Službeni list Crne Gore", br. 17/2007 i 80/2008, 36/2011) i odredbi Statuta „PYLA“ DOO Podgorica ("Društvo"), osnivač "PYLA MANAGEMENT" društvo koje je organizovano i postoji u skladu sa zakonima Britanskih Djevičanskih ostrva, registrovan pod registarskim brojem 476718, sa sjedištem i poslovnom adresom u 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva („Osnivač“), dana 5. marta 2012. godine donio je sljedeću:

O D L U K U

o (i) registraciji istupanja osnivača; (ii) usklađivanju djelatnosti Društva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti; i (iii) promjeni sjedišta Društva

Prenos udjela putem istupanja osnivača

Član 1.

Na osnovu ugovora o prenosu udjela putem istupanja osnivača od dana 5. marta 2012. godine, zaključenog između Osnivača i društva „Decordom“ DOO Podgorica, registarski broj 50084791, sa sjedištem na adresi 8. Marta br. 76, 81000 Podgorica („Decordom“), kojim je izvršen prenos cjelokupnog udjela Decordom-a u osnovnom kapitalu Društva na Osnivača, Osnivač ovim putem usvaja izmjene Statuta Društva tako da sada Osnivač ima 100% udjela u osnovnom kapitalu Društva, odnosno:

“PYLA MANAGEMENT” Ltd. 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva,..... 1.240.001,00 € ili 100,00 % osnovnog kapitala Društva.

Usklađivanje djelatnosti Društva

Član 2.

U skladu sa odredbama čl. 68 i 73 Zakona o privrednim društvima, kao i čl. 5. Statuta Društva, Osnivač usvaja izmjene Statuta i usklađuje djelatnosti društva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti (*Sl. list CG 18/2011, od 1.04.2011. godine*) na način što će postojeće djelatnosti Društva biti zamijenjene istim ili sličnim (ukoliko ne postoje iste) iz Zakona.

Promjeni sjedišta Društva

Član 3.

Dosadašnje sjedište Društva mijenja se, tako da sada glasi: Ulica 8. Mart br. 76, 81000 Podgorica, Crna Gora.

Član 4.


Sastavni dio ove odluke je prečišćeni Statut Društva.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom registracije u Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici.

U Podgorici,

OSNIVAČ DRUŠTVA:



Za PYLA MANAGEMENT Ltd

Vladimir Radonjić, advokat

po specijalnom punomoćju



**ADVOKAT
VLADIMIR RADONJIĆ**



Ja Notar, Branislav Vukićević, Podgorica, ul. Slobode br. 37.....

OVJERA POTPISA.....

Potvrđujem da je Radonjić Vladimir, od oca Veselina, [REDACTED] [REDACTED] godine, sa prebivalištem u Podgorici, ulica Bregalnička broj 31, po zanimanju advokat, čiji sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu broj 165847123, izdata od strane MUP-a Crne Gore PJ Podgorica, dana 15.09.2008. godine, sa rokom važenja do 15.09.2018. godine, na osnovu specijalnog punomoćja, preda mnom priznao za svoj potpis na ovoj Odluci o (i) registraciji osnivača; (ii) usklađivanju djelatnosti Društva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti; i (iii) promjeni sjedišta Društva.

Potpis na pismenu je istinit.

Potpis je ovjeren na dva primjerka isprave.

U skladu sa čl.63.st.4. Zakona o notarima, Notar ne odgovara za sadržinu prednje isprave.

Naknada za rad notara obračunata je po tarifnom broju 9 NT u iznosu od 5,00€.

Naknada kancelarijskih troškova Notara za izradu fotokopije u skladu sa tarifnim brojem 22, stav 1 NT iznosi 0,80€.--



Naknada troškova Notara za prošivanje isprava u skladu sa tarifnim brojem 22, stav 2 NT iznosi 1,00€.

PDV je obračunat u iznosu od 1,16 €.

Ukupno je naplaćeno 7,96€.

OV 437/2012

Podgorica, 05. 03. 2012. godine



OTPRAVAK
IZVORNIKA

Na osnovu člana 74 Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 6/2002 i "Službeni list Crne Gore", br. 17/2007 i 80/2008) i odredbi Statuta „PYLA“ DOO Podgorica, na dan 5.02.2012. godine zaključuje se:

According to the Article 74 of Business Organization Law of Montenegro ("Official Gazzette of RoM", No. 6/2002 and "Official Gazzette of Montenegro", No. 17/2007 and 80/2008) and Articles of the Association of the "PYLA" DOO Podgorica on March 5th 2012 is executing:

SHARE TRANSFER AGREEMENT (the "Agreement")

Between

1. "DECORDOM" DOO, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Montenegro, registered with the Central Registry of the Commercial Court in Podgorica under registration number 50084791, corporate no. 02278588 with its corporate seat and its business address at Oktobarske revolucije br. 84/a, Podgorica,

(hereinafter referred to as the "Transferor");

And

2. "PYLA MANAGEMENT", a limited liability company incorporated and existing under the laws of British Virgin Islands, registered with the Company Register under registration number 476718, with its registered office at 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

(hereinafter referred to as the "Transferee").

Transferor and Transferee are hereinafter collectively

UGOVOR O PRENOSU UDJELA ("Ugovor")

Između

1. "DECORDOM" DOO, društva sa ograničenom odgovornošću osnovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Crne Gore, registrovanog kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 50084791, matični broj 02278588 sa sjedištem i poslovnom adresom u Podgorici, Oktobarske revolucije br. 84/a,

(u daljem tekstu "Prenosilac Udjela");

I

2. "PYLA MANAGEMENT" društva koje je organizovano i postoji u skladu sa zakonima Britanskih Djevičanskih ostrva, registrovanog pod registarskim brojem 476718, sa sjedištem i poslovnom adresom u 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva

(u daljem tekstu "Sticalac udjela").

Prenosilac udjela i Sticalac udjela su u daljem tekstu

ed to as the "Parties" and each of them referred to
"Party".

MBLE

EAS Transferor is shareholder of "PYLA" a limited liability company for real estate development, Reg. No. 50594611, (hereinafter referred to as "Company"), holding a share capital of 63,71%.

EAS Transferee is founder and shareholder of "PYLA" a limited liability company for real estate development, Podgorica, Reg. No. 50594611, (hereinafter referred to as the "Company"), holding a share capital of 36,29%.

EAS Transferor, as the Lender, has entered into a loan agreement dated February 5th 2010. in the amount of 700,000.00 €, and Loan agreement dated February 18th 2010 with two annexes in the total amount of 700.000,00 €, with Transferee, as the Borrower.

EAS Transferor and Transferee have entered into a Debt Settlement Agreement concluded on February 27, 2012. and between the Transferor and Transferee, by which the Transferor has agreed to transfer to Transferee all of its share capital in the Company in full final settlement of payment for the amounts due under the aforementioned Loan Agreement 1 and Loan Agreement 2.

EAS Transferor intends to transfer 63,71% of the share capital to Transferee ("Share") and the Transferee intends to acquire the Share from the Transferor subject to the terms and conditions set out and stipulated by the Debt Settlement Agreement

zajednički označeni kao "Ugovorne strane" a pojedinačno kao "Ugovorna strana".

PREAMBULA

S OBZIROM DA je Prenosilac udjela vlasnik 63,71% udjela u "PYLA", društvo sa ograničenom odgovornošću za razvoj projekata o nekretninama, Podgorica, reg. br. 50594611 (u daljem tekstu "Društvo").

S OBZIROM DA je Sticalac osnivač i vlasnik 36,29% udjela u "PYLA", društva sa ograničenom odgovornošću za razvoj projekata o nekretninama, Podgorica, reg. br. 50594611 (u daljem tekstu "Društvo").

S OBZIROM DA je Sticalac udjela, u svojstvu zajmodavca, sa Prenosiocem udjela, u svojstvu zajmoprimca, zaključio Ugovor o zajmu od dana 5.2.2010. godine u iznosu od 700.000,00 €, i Ugovor o zajmu od dana 18.8.2010. godine, kao i 2 anexa istog u ukupnom iznosu od 90.000,00 €.

S OBZIROM DA su Prenosilac udjela i Sticalac udjela zaključili Ugovor o poravnanju od dana 27. februara 2012. godine, kojim Ugovorom se Prenosilac udjela obaveza da prenese svoj cjelokupan udio u Društvu Sticaocu udjela na ime izmirenja cjelokupnog iznosa dugovanog po osnovu naprijed navedenih Ugovora o zajmu 1 i Ugovora o zajmu 2.

S OBZIROM DA Prenosilac udjela namjerava da prenese 63,71% udjela Sticaocu udjela ("Udio"), a Sticalac udjela namjerava da stekne Udio od Prenosioca udjela; u skladu sa uslovima iz ovog Ugovora, kako je predviđeno Ugovorom o poravnanju između Prenosioca udjela i Sticaoca udjela



dated on February 27th 2012 by and between the
Transferor and Transferee.

zaključenim dana 27. februara 2012. godine.

herefore, the Parties have agreed as follows:

Sada, prema tome, Ugovorne strane su se dogovorile
kako slijedi:

Subject of the Agreement

1 Predmet Ugovora

Subject to the other terms and conditions of
this Agreement:

1.1 U skladu sa ostalim uslovima iz ovog Ugovora:

Transferor hereby agrees to transfer 63,71% of
entire share to Transferee and Transferee
hereby agrees to accept the assignment of
63,71% of entire share capital and voting rights
of the Company together with all rights now or
hereafter attached to it:

(a) Prenosilac udjela je saglasan da ustupi i prenese
63,71% udjela, a Sticalac udjela je saglasan da,
prihvati prenos 63,71% cjelokupnog udjela i
glasačkim pravima Društva od Prenosioca udjela,
zajedno sa svim pravima koja postoje ili koja mogu
nastati s tim u vezi:

The Parties undertake to execute and deliver all
documents (in whatever form required, as a
deed or otherwise), make all declarations of
knowledge or will and take all other actions
necessary or advisable to perfect the transfer of
legal and beneficial title of the Share on the
date of signing of this Agreement.

(b) Ugovorne strane se obavezuju da potpišu i dostave
sva dokumenta (u bilo kojoj formi koja je
zahtijevana, u formi ovjerene isprave ili u drugoj
formi), daju izjave o saznanju i izjave volje i da će
preuzeti sve druge radnje potrebne ili poželjne kako
bi se ostvario prenos Udjela na dan potpisivanja ovog
Ugovora.

Upon transfer of title to the Share and the
rights attached thereto in accordance with the
terms hereof:

1.2 Nakon prenosa prava nad Udjelom kao i ostalih
pratećih prava u skladu sa odredbama ovog Ugovora:

By entering into this Agreement Transferee
shall hold the share of 1,240,001.00 € (one
million two hundred forty thousand and one
euro) representing 100,00% of entire share and
voting rights of the Company.

(a) Zaključenjem ovog Ugovora Sticalac udjela postaje
vlasnik udjela od ukupno 1.240.001,00 €
(miliondvjestačetdesethiljada i jedan euro), što
predstavlja 100,00% udjela u cjelokupnom kapitalu i
glasačkim pravima Društva.



Consideration

Transferor transfers the Share to the Transferee as a fulfillment of the obligation under the Debt Settlement Agreement provided for in the Preamble of this Agreement.



Governing Law / Jurisdiction

Laws of Montenegro shall be applied to all issues that are not regulated by this Agreement.

Miscellaneous

Ownership title to the Share and all the rights attached thereto shall pass over to Transferee on the date of registration with the Central Register of the Commercial Court in Podgorica.

This Agreement is executed on the date written below in 4 counterparts.


Prenosilac udjela

DOM DOG Podgorica
Podgorica, izvršni direktor

2 Naknada

Prenosilac udjela na Sticaoca udjela prenosi Udio na ime ispunjenja obaveze u skladu sa Ugovorom o poravnanju iz Preambule ovog Ugovora.

3. Mjerodavno pravo / Nadležnost

Na sva pitanja koja nisu posebno regulisana ovim Ugovorom, primjenjivaće se važeći zakonski propisi u Crnoj Gori.

4 Ostale odredbe

4.1 Pravo vlasništva na Udjelu, kao i sva prateća prava biće prenijeti na Sticaoca udjela na dan registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

4.2 Ovaj Ugovor je zaključen na dolje navedeni dan i sačinjen je u 4 primjerka.

Transferee / Sticalac udjela


Za PYLA MANAGEMENT LTD

Vladimir Radonjić, advokat

po punomoćju od 6.2.2012. godine

**ADVOKAT
VLADIMIR RADONJIĆ**

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 100
81000 Podgorica Crna Gora
+382 67 227 717 v.radonjic@t-com.me

Ja Notar, Branislav Vukićević , Podgorica , ul. Slobode br. 37.....

OVJERA POTPISA.....

Potvrđujem da su Radonjić Vladimir , od oca Veselina, [REDACTED] [REDACTED] godine, sa prebivalištem u Podgorici , ulica Bregalnička broj 31, po zanimanju advokat, čiji sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu broj 165847123 , izdata od strane MUP-a Crne Gore PJ Podgorica , dana 15.09.2008. godine, sa rokom važenja do 15.09.2018. godine, na osnovu specijalnog punomoćja i Mugoša Srđan , od oca Radomira [REDACTED] ođen u Podgorici, dana 02.02.1970. godine, sa prebivalištem u Podgorici , Dahna bb, po zanimanju trgovac, čiji sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu broj 295748515 , izdata od strane MUP-a Crne Gore PJ Podgorica , dana 02.11.2009. godine, sa rokom važenja do 02.11.2018. godine, kao ovlašćeni zastupnik privrednog društva "Decordom" doo Podgorica, preda mnom priznali za svoj potpis na ovom Ugovoru o prenosu udjela.-----

Potpisi na pismenu su istiniti.-----

Potpisi su ovjereni na četiri primjerka isprave.-----

U skladu sa čl.63.st.4. Zakona o notarima , Notar ne odgovara za sadržinu prednje isprave .-----

Naknada za rad notara obračunata je po tarifnom broju 9 NT u iznosu od 20,00€.-----

Naknada kancelarijskih troškova Notara za izradu fotokopije u skladu sa tarifnim brojem 22, stav 1 NT iznosi 3,20€.--


Naknada troškova Notara za prošivanje isprava u skladu sa tarifnim brojem 22, stav 2 NT iznosi 1,00€.-----

PDV je obračunat u iznosu od 4,11 €.-----


Ukupno je naplaćeno 28,31€.-----

OV 438/2012

Podgorica, 05. 03. 2012. godine



Notar
Branislav Vukjćević





**CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 23.11.2012.god.**

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA** broj 194158 od 23.11.2012.god. podnosioca

Ime i prezime: Goran Mugoša

dana 23.11.2012.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :statuta, ovlaštenog zastupnika **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA** - registarski broj **5-0594611/ 006**.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (statuta, ovlaštenog zastupnika) u privrednom društvu **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja



Ovlašćeno lice
Milo Paunović
Milo Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.

Primalo 10.12. 2012
Paunović



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

5-0594611/ 006
02816075

Datum promjene podataka: 23.11.2012

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: statuta, ovlašćenog zastupnika

Datum zaključivanja ugovora: 22.12.2010

Datum donošenja Statuta: 22.12.2010

Adresa obavljanja djelatnosti: 8. MART BR. 76

Adresa za prijem službene pošte: 8. MART BR. 76

Pretežna djelatnost: 4110 Razrada građevinskih projekata

Datum izmjene Statuta: 19.11.2012

Mjesto: PODGORICA

Sjedište: PODGORICA

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 1,240,001.00€

(Novčani 450,001.00 , nenovčani 790,000.00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:
PYLA MANAGEME

KARA

Registarski broj:

Udio: 100%

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:
Goran Mučoša - 15

Izvršni direktor - neog

Pojedinačno- ("Društvo zastupa i predstavlja izvršni direktor kao organ Društva koji je ovlašćen da zaključuje pravne poslove, preuzima druge pravne radnje i aktivnosti u vezi sa djelatnošću Društva, a u skladu sa ograničenjima utvrđenim ovim Statutom.- Izvršni direktor Društva ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim radnjama koje pojedinačno ili zajedno imaju vrijednost do EUR 10.000,00 (deset hiljada eura), osim onih pravnih poslova koji se odnose na raspolaganje imovinom Društva, uključujući a ne ograničavajući se na: prodaju, davanje u zalogu, hipoteku bez obzira na vrijednost tog pravnog posla.- Za zastupanje Društva u svim radnjama koje pojedinačno ili zajedno prelaze novčanu vrijednost od EUR 10.000,00 (deset hiljada eura), kao i za zaključivanje onih pravnih poslova koji se odnose na raspolaganje


imovinom Društva, uključujući a ne ograničavajući se na: prodaju, davanje u zalogu, hipoteku bez obzira na vrijednost tog pravnog posla, Izvršni direktor je potrebna predhodna Odluka Osnivača kojom će biti data saglasnost i određen obim prava potpisnika i lica ovlaštena za zastupanje. - Osnivač Društva može donijeti odluku kojom će Izvršnog direktora ovlastiti da djeluje u ime Društva pojedinačno/zajednički, i/ili kojom će ga osloboditi ograničenja da djeluje samostalno u određenim pravnim poslovima.)

Ime i prezime:
Srđan Mujoša

Ovlašćeni zastupnik

Pojedinačno- (Ovlašćeni zastupnik iz predhodnog stava ovog Člana Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim radnjama koje pojedinačno ili zajedno imaju vrijednost do EUR 10.000,00 (deset hiljada eura), osim onih pravnih poslova koji se odnose na raspolaganje imovinom Društva, uključujući a ne ograničavajući se na: prodaju, davanje u zalogu, hipoteku bez obzira na vrijednost tog pravnog posla. Za zastupanje Društva u svim radnjama koje pojedinačno ili zajedno prelaze novčanu vrijednost od EUR 10.000,00 (deset hiljada eura), kao i za zaključivanje onih pravnih poslova koji se odnose na raspolaganje imovinom Društva, uključujući a ne ograničavajući se na: prodaju, davanje u zalogu, hipoteku bez obzira na vrijednost tog pravnog posla, Ovlašćenom zastupniku je potrebna predhodna Odluka Osnivača kojom će biti data saglasnost i određen obim prava potpisnika i lica ovlaštena za zastupanje. Osnivač Društva može donijeti odluku kojom će Ovlašćenog zastupnika ovlastiti da djeluje u ime Društva pojedinačno/zajednički, i/ili kojom će ga osloboditi ograničenja da djeluje samostalno u određenim pravnim poslovima.)

Izdato 07.12.2012.god.



Ovlašćeno lice
Milo Paunović

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika PoslovođaJMB: Država: Ime i prezime: Opština: Telefon: Mjesto: e-mail: Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02816075

Registarski broj:

5-0594611

Puni naziv:

PYLA d.o.o.

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

PYLA d.o.o.

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja: 1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

PODGORICA

2.2. Mjesto:

PODGORICA

2.3. Ulica:

8. MARIA BR. 76

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

CRNA GORA

3.2. Opština:

PODGORICA

3.3. Mjesto: 3.4. Ulica:

8. MARIA BR. 76

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština:


PODGORICA

4.3. Mjesto: 4.4. Ulica:

8. MARIA BR. 76

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

7. NOVI OBLIK SVOJINE

 bez oznake svojine
 privatna
 zadružna
 dva ili više oblika svojine
 državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382			/							
+	382			/							
+	382			/							

8.2. Fax:

+	382			/							
---	-----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--


8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
 za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:



Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

GORAN MUGOŠA

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ÓRGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Srdan Mugoša

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

Srdan Mugoša

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.


13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



»PYLA«d.o.o.
PODGORICA
PIB:02816075

Izvšni direktor izdaje sledeće

O V L A Š Ć E N J E

Da ŽANA ŽARIĆ,
DANILOVGRAD, može u naše ime podići Rješenje is CRPS-a.

Podgorica, 24.10.2012. godine

»PYLA« d.o.o.
PODGORICA





CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 194158

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Goran Mugoša dostavio-la dokumenat za promjenu doo društva naziva **PYLA** - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Podgorica, registarski broj 50594611 sa sledećim priložima:

Taksa za sud
Statut društva
Obrazac
Taksa za službeni list
Zahijeva izmjenu:
UPIS OVLAŠĆENOG

Dokumentacija je podnijeta dana 23.11.2012.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 23.11.2012.god.

M.P.

APOSTILE

(Haška Konvencija od 5. oktobra 1961 / Convention du La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja: Britanska Djevičanska ostrva
2. Da je ova isprava potpisana od strane G-dina: Myrna Herbert
3. u svojstvu: Vodilac Registra korporativnih poslova
4. snabdjevena pečatom / žigom: Vodilac Registra korporativnih poslova

tvrdi:

5. u: Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva
6. na dan: 5. novembra, 2012
7. od strane: Zamjenik guvernera
8. pod brojem: G260633
9. pečat / žig: Zamjenik guvernera, Vlada Britanskih Djevičanskih Ostrva
10. Potpis: (nečitak) Zamjenik guvernera





TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
BVI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, 2004

POTVRDA O BONITETU
(POGLAVLJE 235)

VODILAC REGISTRA KORPORATIVNIH POSLOVA sa Britanskih Djevičanskih ostrva, OVIM
DOKUMENTOM POTVRĐUJE, shodno BVI Zakonu o privrednim društvima, 2004,

PYLA MANAGEMENT LTD.

BROJ BVI KOMPANIJE: 476718

1. da je u Privrednom registru;
2. da je platila sve takse, godišnje troškove i kazne koje su dospjele i plative;
3. nije predala ugovore o udruživanju ili konsolidaciji koji nisu stupili na snagu;
4. nije predala ugovore o nagodbi koji još nisu stupili na snagu;
5. nije u procesu dobrovoljne likvidacije;
6. nisu pokrenuti postupci sa kojima bi se izbrisao naziv kompanije iz Privrednog registra.

Okrugli pečat sljedeće sadržine:

VODILAC REGISTRA KORPORATIVNIH POSLOVA:

VODILAC REGISTRA KORPORATIVNIH POSLOVA

Svojeručni potpis: *nečitak*

FSC

Datum: 2. novembar, 2012

BVI FINANCIAL SERVICES COMMISSION

(Komisija za finansijske usluge)



la, Mirjana Delić,
I, Mirjana Delić,


stalni sudski tumač za engleski jezik,
permanent court interpreter for the English
language, appointed by the Minister of Justice

postavljen na mjestu Ministarstva pravde
language, appointed by the Minister of Justice
br. 03 601/05 od 29.11.2005. godine,
with the Decision No 03-601/05 of 29th November 2005.

potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
Herewith state this translation to be true to its
original text made in English language.

Troškovi prevoda iznose _____ €
Translation expenses equal _____ €

Podgorica, _____




APOSTILE

(Haška Konvencija od 5. oktobra 1961 / Convention du La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja: Britanska Djevičanska ostrva
2. Da je ova isprava potpisana od strane G-dina: Myrna Herbert
3. u svojstvu: Vodilac Registra korporativnih poslova
4. snabdjevena pečatom / žigom: Vodilac Registra korporativnih poslova

tvrdi:

5. u: Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva
6. na dan: 5. novembra, 2012
7. od strane: Zamjenik guvernera
8. pod brojem: G260633
9. pečat / žig: Zamjenik guvernera, Vlada Britanskih Djevičanskih Ostrva
10. Potpis: (nečitak) Zamjenik guvernera





TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
BVI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, 2004

POTVRDA O BONITETU
(POGLAVLJE 235)

VODILAC REGISTRA KORPORATIVNIH POSLOVA sa Britanskih Djevičanskih ostrva, OVIM
DOKUMENTOM POTVRĐUJE, shodno BVI Zakonu o privrednim društvima, 2004,

PYLA MANAGEMENT LTD.

BROJ BVI KOMPANIJE: 476718

1. da je u Privrednom registru;
2. da je platila sve takse, godišnje troškove i kazne koje su dospjele i plative;
3. nije predala ugovore o udruživanju ili konsolidaciji koji nisu stupili na snagu;
4. nije predala ugovore o nagodbi koji još nisu stupili na snagu;
5. nije u procesu dobrovoljne likvidacije;
6. nisu pokrenuti postupci sa kojima bi se izbrisao naziv kompanije iz Privrednog registra.

Okrugli pečat sljedeće sadržine:

VODILAC REGISTRA KORPORATIVNIH POSLOVA:

VODILAC REGISTRA KORPORATIVNIH POSLOVA


Svojeručni potpis: *nečitak*

FSC

Datum: 2. novembar, 2012

BVI FINANCIAL SERVICES COMMISSION

(Komisija za finansijske usluge)



Ia, Mirjana Delić,
I, Mirjana Delić,

stalni sudski tumač za engleski jezik,
permanent court interpreter for the English
language, appointed by the Minister of Justice

br. 03-6048/05 od 29.11.2005. godine,
with the Decision No 03-6048/05 of 29th November 2005.

potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
Herewith state this translation to be true to its
original text made in English language.

Troškovi prevoda iznose _____ €
Translation expenses equal _____ €

Podgorica, _____



APOSTILE

(Haška Konvencija od 5. oktobra 1961 / Convention du La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja: Britanska Djevičanska ostrva
2. Da je ova isprava potpisana od strane G-dina: Myrna Herbert
3. u svojstvu: Vodilac Registra korporativnih poslova
4. snabdjevena pečatom / žigom: Vodilac Registra korporativnih poslova

tvrdi:

5. u: Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva
6. na dan: 5. novembra, 2012
7. od strane: Zamjenik guvernera
8. pod brojem: G260633
9. pečat / žig: Zamjenik guvernera, Vlada Britanskih Djevičanskih Ostrva
10. Potpis: (nečitak) Zamjenik guvernera





TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
BVI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, 2004

POTVRDA O BONITETU
(POGLAVLJE 235)

VODILAC REGISTRA KORPORATIVNIH POSLOVA sa Britanskih Djevičanskih ostrva, OVIM
DOKUMENTOM POTVRĐUJE, shodno BVI Zakonu o privrednim društvima, 2004,

PYLA MANAGEMENT LTD.

BROJ BVI KOMPANIJE: 476718

1. da je u Privrednom registru;
2. da je platila sve takse, godišnje troškove i kazne koje su dospjele i plative;
3. nije predala ugovore o udruživanju ili konsolidaciji koji nisu stupili na snagu;
4. nije predala ugovore o nagodbi koji još nisu stupili na snagu;
5. nije u procesu dobrovoljne likvidacije;
6. nisu pokrenuti postupci sa kojima bi se izbrisao naziv kompanije iz Privrednog registra.

Okrugli pečat sljedeće sadržine:

VODILAC REGISTRA KORPORATIVNIH POSLOVA:

VODILAC REGISTRA KORPORATIVNIH POSLOVA


Svojeručni potpis: *nečitak*

FSC

Datum: 2. novembar, 2012

BVI FINANCIAL SERVICES COMMISSION

(Komisija za finansijske usluge)




Ja, Mirjana Delić,
I, Mirjana Delić,

stalni sudski tumač za engleski jezik,
permanent court interpreter for the **English**
postavljena rješenjem Ministarstva pravde
language, appointed by the Minister of Justice
br. 03-6048/05 od 29.11.2005. godine,
with the Decision No 03-6048/05 of 29th November 2005.
potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
Herewith state this translation to be true to its
koji je sastavljen na engleskom jeziku.
original text made in English language.

Troškovi prevoda iznose _____ €

Translation expenses equal _____ €

Podgorica, _____





Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

5-0594611/ 005
02816075

Datum promjene podataka: 06.03.2012

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: istupanje osnivača, statuta, usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti, adrese

Datum zaključivanja ugovora: 22.12.2010

Datum donošenja Statuta: 22.12.2010

Datum izmjene Statuta: 05.03.2012

Adresa obavljanja djelatnosti: 8. MART BR. 76

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: 8. MART BR. 76

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 4110 Razrada građevinskih projekata

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 1,240,001.00€

(Novčani 450,001.00 , nenovčani 790,000.00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

PYLA MANAGEMENT

Registarski broj: 476718

Udio: 100%

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Goran Mugoša -

Izvršni direktor - ne

Pojedinačno- ()

Izdato 24.10.2012.god.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 193306

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Goran Mugoša dostavio-la dokumenat za promjenu doo društva naziva PYLA - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Podgorica,registarski broj 50594611 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Statut društva

Obrazac

Taksa za službeni list

Zahitjeva izmjenu:

PROMJENA OVLAŠĆENIH ZASTUPNIKA

Dokumentacija je podnijeta dana 24.10.2012.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 24.10.2012.god.

M.P.

NOTARSKA OVJERA

Ja, Richard RODRIGUEZ, Javni notar u Ženevi (Švajcarska), ovim dokumentom potvrđujem potpise sa prethodnog dokumenta: g-đa **Gabriela BELL** i g-din **Alexis SERRACIN**.

U Ženevi, 19. novembra 2012. godine.

Svojeručni potpis: Richard Rodriguez

Okrugli pečat sljedeće sadržine: Richard Rodriguez, Javni notar u Ženevi

Taksena marka sljedećeg sadržaja: Timbre cantonal; Fr. 2.50; 19. novembar, 2012 (pečat)

BRECHBUHL & RODRIGUEZ NOTARI


38, route de Malagnou – Case postale 426, 1211 Ženeva 17

Tel: + 41 22 707 15 00; Faks: + 41 22 735 05 56; E-mail: notaires@brnotaires.com

APOSTILE

(Haška Konvencija od 5. oktobra 1961 / Convention du La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja: Švajcarska
2. Da je ova isprava potpisana od strane g-dina: R. Rodriguez
3. u svojstvu: Javni notar
4. snabdjevena pečatom / žigom: _____
tvrdi:
5. u: Ženeva
6. na dan: 19. novembar 2012
7. od strane: Republika i Kanton Ženeva
8. pod brojem: 9877
9. pečat / žig: Kanton Ženeva, DS
10. Potpis: Claire-Lise DJELASSI



Ia, Mirjana Delic,
I, Mirjana Delić,

stalni sudske tumač za engleski jezik,
permanent court interpreter for the English
language, appointed by the Minister of Justice
br. 03-6033/05 od 29.11.2005. godine,
with the Decision No 03-6033/05 of 29th November 2005.
potvrđujem da je ovaj preved vjeren originalu,
Herewith state this translation to be true to its
koji je sastavljen na engleskom jeziku.
original text made in English language.

Troškovi prevoda iznose _____ €

Translation expenses equal _____ €

Podgorica, _____



NOTARSKA OVJERA

Ja, Richard RODRIGUEZ, Javni notar u Ženevi (Švajcarska), ovim dokumentom potvrđujem potpise sa prethodnog dokumenta: g-đa **Gabriela BELL** i g-din **Alexis SERRACIN**.

U Ženevi, 19. novembra 2012. godine.

Svojeručni potpis: Richard Rodriguez

Okrugli pečat sljedeće sadržine: Richard Rodriguez, Javni notar u Ženevi

Taksena marka sljedećeg sadržaja: Timbre cantonal; Fr. 2.50; 19. novembar, 2012 (pečat)

BRECHBUHL & RODRIGUEZ NOTARI

38, route de Malagnou – Case postale 426, 1211 Ženeva 17

Tel: + 41 22 707 15 00; Faks: + 41 22 735 05 56; E-mail: notaires@brnotaires.com

APOSTILE

(Haška Konvencija od 5. oktobra 1961 / Convention du La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja: Švajcarska
2. Da je ova isprava potpisana od strane g-dina: R. Rodriguez
3. u svojstvu: Javni notar
4. snabdjevena pečatom / žigom: _____
tvrdi:
5. u: Ženeva
6. na dan: 19. novembar 2012
7. od strane: Republika i Kanton Ženeva
8. pod brojem: 9877
9. pečat / žig: Kanton Ženeva, DS
10. Potpis: Claire-Liše DJELASSI



Ja, Mirjana Delić,
I, Mirjana Delić,


stalni sudski tumač za engleski jezik,
permanent court interpreter for the English
language, appointed by the Minister of Justice

br. 03-6048/05 od 29.11.2005. godine,
with the Decision No 03-6048/05 of 29th November 2005.

potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
Hereby state this translation to be true to its
koji je sastavljen na engleskom jeziku.
original text made in English language.

Troškovi prevoda iznose _____ €
Translation expenses equal _____ €

Podgorica, _____



NOTARSKA OVJERA

Ja, Richard RODRIGUEZ, Javni notar u Ženevi (Švajcarska), ovim dokumentom potvrđujem potpise sa prethodnog dokumenta: g-đa **Gabriela BELL** i g-din **Alexis SERRACIN**.

U Ženevi, 19. novembra 2012. godine.

Svojeručni potpis: Richard Rodriguez

Okrugli pečat sljedeće sadržine: Richard Rodriguez, Javni notar u Ženevi

Taksena marka sljedećeg sadržaja: Timbre cantonal; Fr. 2.50; 19. novembar, 2012 (pečat)

BRECHBUHL & RODRIGUEZ NOTARI

38, route de Malagnou – Case postale 426, 1211 Ženeva 17

Tel: + 41 22 707 15 00; Faks: + 41 22 735 05 56; E-mail: notaires@brnotaires.com

APOSTILE

(Haška Konvencija od 5. oktobra 1961 / Convention du La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja: Švajcarska

2. Da je ova isprava potpisana od strane g-dina: R. Rodriguez

3. u svojstvu: Javni notar

4. snabdjevena pečatom / žigom: _____

tvrdi:

5. u: Ženeva

6. na dan: 19. novembar 2012

7. od strane: Republika i Kanton Ženeva

8. pod brojem: 9877

9. pečat / žig: Kanton Ženeva, DS

10. Potpis: Claire-Lise DJELASSI



ica, Mirjana Delić,
I, Mirjana Delić,



stalni sudski tumač za engleski jezik,
permanent court interpreter for the English
language, appointed by the Minister of Justice

br. 03-6048/05 od 29.11.2005. godine,
with the Decision No 03-6048/05 of 29th November 2005.

potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
Herewith state this translation to be true to its
original text made in English language.

Troškovi prevoda iznose _____ €
Translation expenses equal _____ €

Podgorica, _____

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS


CERTIFICATE OF INCUMBENCY

We, **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, a British Virgin Islands Company, acting as Registered Agent of **PYLA MANAGEMENT LTD.** (the "Company"), do hereby certify that according to our corporate records, the following information is correct:

- The Company was duly incorporated on the 2nd day of January, 2002, pursuant to laws of the British Virgin Islands and is validly existing and in good standing. The BVI Company Number is 476718.
- The Directors of the Company as to this date are:
GABRIELA BELL
ALEXIS SERRACIN
- The Company is authorized to issue a maximum of 50,000 shares of US\$1.00 par value each.
- To the best of our knowledge, no liquidation, dissolution or insolvency proceedings have been commenced against the Company and no receiver has been appointed over the Company or any of its assets.
- To the best of our knowledge, no action has been taken or has been threatened against the Company or any of its assets.
- The Registered Office of the Company is at Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
- The Registered Agent of the Company is **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, of Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.


Issued on this 19th day of November, 2012.


ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED




Eduardo Saiz
Authorized Representative

légalisation./..





I, Richard RODRIGUEZ, notary public in Geneva
(Switzerland) hereby certify the signatures affixed
on the other side by Mr Eduardo SAIZ.
Geneva, November 19th 2012



BRECHBUHL & RODRIGUEZ
NOTAIRES
38, route de Malagnou - Case postale 426
1211 GENEVE 17
Tél. +41 22 707 15 00 - Fax +41 22 735 05 56
E-mail notaires@brnotaires.com

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Suisse

Le présent acte public

2. a été signé par M^c R. Rodriguez

3. agissant en qualité de notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de

.....

Attesté

6. le 19 NOV. 2012



Genève

1. République et Canton de Genève

2. SWS/N° 9876

3. Sceau / timbre

10. Signature

CL

Claire-Lise DJELASSI

TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA

POTVRDA O STANJU KOMPANIJE

Mi, **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, kompanija sa Britanskih Djevičanskih ostrva, djelujući kao Registrovani agent **PYLA MANAGEMENT LTD.** („kompanija“), ovim potvrđujemo da su shodno našoj evidenciji o kompaniji sljedeći podaci tačni:

- Kompanija je propisno registrovana 2. januara 2002. godine, shodno zakonima Britanskih Djevičanskih ostrva, punopravno postojeći i poslujući sa velikim ugledom. Broj BVI kompanije: 476718.
- Direktori Kompanije do danas su:

GABRIELA BELL

ALEXIS SERRACIN

- Kompanija je ovlašćena da izda maksimalno 50,000 akcija u vrijednosti od US\$1.00 po akciji.
- Po našem najboljem saznanju, nije pokrenuta likvidacija, ukidanje ili stečajni postupak protiv Kompanije, niti je imenovan stečajni upravnik nad Kompanijom ili njenom imovinom.
- Po našem najboljem saznanju, nema pokrenutih tužbi, niti tužbi koje bi mogle prijetiti kompaniji ili njenoj imovini.
- Registrovana kancelarija kompanije nalazi se na adresi Vanterpool Plaza, 2. sprat, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva.
- Registrovani agent Kompanije je **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, Vanterpool Plaza, 2. sprat, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva.

Izdato 19. novembra, 2012. godine.


ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED

Svojeručni potpis: Eduardo Saiz

Ovlašćeni zastupnik

Legalizacija./..

Žig sljedeće sadržine:
ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN
(BVI) TRUST LIMITED



ica, Mirjana Delić,
i, Mirjana Delić,

stalni sudski tumač za engleski jezik,
permanent court interpreter for the English
postavljena rješenjem Ministarstva pravde
language, appointed by the Minister of Justice
br. 03-6048/05 od 29.11.2005. godine,
with the Decision No 03-6048/05 of 29th November 2005.

potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
Herewith state this translation to be true to its
koji je sastavljen na engleskom jeziku.
original text made in English language.

Troškovi prevoda iznose _____ €

Translation expenses equal _____ €

Podgorica, _____



TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA

POTVRDA O STANJU KOMPANIJE

Mi, **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, kompanija sa Britanskih Djevičanskih ostrva, djelujući kao Registrovani agent **PYLA MANAGEMENT LTD.** („kompanija“), ovim potvrđujemo da su shodno našoj evidenciji o kompaniji sljedeći podaci tačni:

- Kompanija je propisno registrovana 2. januara 2002. godine, shodno zakonima Britanskih Djevičanskih ostrva, punopravno postojeći i poslujući sa velikim ugledom. Broj BVI kompanije: 476718.
- Direktori Kompanije do danas su:

GABRIELA BELL

ALEXIS SERRACIN

- Kompanija je ovlašćena da izda maksimalno 50,000 akcija u vrijednosti od US\$1.00 po akciji.
- Po našem najboljem saznanju, nije pokrenuta likvidacija, ukidanje ili stečajni postupak protiv Kompanije, niti je imenovan stečajni upravnik nad Kompanijom ili njenom imovinom.
- Po našem najboljem saznanju, nema pokrenutih tužbi, niti tužbi koje bi mogle prijetiti kompaniji ili njenoj imovini.
- Registrovana kancelarija kompanije nalazi se na adresi Vanterpool Plaza, 2. sprat, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva.
- Registrovani agent Kompanije je **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, Vanterpool Plaza, 2. sprat, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva.

Izdato 19. novembra, 2012. godine.

ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED


Svojeručni potpis: Eduardo Saiz

Ovlašćeni zastupnik

Legalizacija./..

Žig sljedeće sadržine:

**ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN
(BVI) TRUST LIMITED**





NOTARSKA OVJERA

Ja, Richard RODRIGUEZ, Javni notar u Ženevi (Švajcarska), ovim dokumentom potvrđujem potpise sa prethodnog dokumenta: g-đa **Gabriela BELL** i g-din **Alexis SERRACIN**.

U Ženevi, 19. novembra 2012. godine.

Svojeručni potpis: Richard Rodriguez

Okrugli pečat sljedeće sadržine: Richard Rodriguez, Javni notar u Ženevi

Taksena marka sljedećeg sadržaja: Timbre cantonal; Fr. 2.50; 19. novembar, 2012 (pečat)

BRECHBUHL & RODRIGUEZ NOTARI

38, route de Malagnou – Case postale 426, 1211 Ženeva 17

Tel: + 41 22 707 15 00; Faks: + 41 22 735 05 56; E-mail: notaires@brnotaires.com


APOSTILE

(Haška Konvencija od 5. oktobra 1961 / Convention du La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja: Švajcarska
2. Da je ova isprava potpisana od strane g-dina: R. Rodriguez
3. u svojstvu: Javni notar
4. snabdjevena pečatom / žigom: _____

tvrdi:

5. u: Ženeva
6. na dan: 19. novembar 2012
7. od strane: Republika i Kanton Ženeva
8. pod brojem: 9876
9. pečat / žig: Kanton Ženeva, DS
10. Potpis: Claire-Lise DJELASSI



Ja, Mirjana Delić,
I. Mirjana Delić,

stalni sudski tumač za engleski jezik,
permanent court interpreter for the English
language, appointed by the Minister of Justice
br. 03-6048/05 od 29.11.2005. godine,
with the Decision No 03-6048/05 of 29th November 2005.

potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
Here with state this translation to be true to its
koji je sastavljen na engleskom jeziku.
original text made in English language.

Troškovi prevoda iznose _____ €
Translation expenses equal _____ €

Podgorica, _____

Mirjana Delić



TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA

POTVRDA O STANJU KOMPANIJE

Mi, **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, kompanija sa Britanskih Djevičanskih ostrva, djelujući kao Registrovani agent **PYLA MANAGEMENT LTD.** („kompanija“), ovim potvrđujemo da su shodno našoj evidenciji o kompaniji sljedeći podaci tačni:

- Kompanija je propisno registrovana 2. januara 2002. godine, shodno zakonima Britanskih Djevičanskih ostrva, punopravno postojeći i poslujući sa velikim ugledom. Broj BVI kompanije: 476718.
- Direktori Kompanije do danas su:
GABRIELA BELL
ALEXIS SERRACIN
- Kompanija je ovlašćena da izda maksimalno 50,000 akcija u vrijednosti od US\$1.00 po akciji.
- Po našem najboljem saznanju, nije pokrenuta likvidacija, ukidanje ili stečajni postupak protiv Kompanije, niti je imenovan stečajni upravnik nad Kompanijom ili njenom imovinom.
- Po našem najboljem saznanju, nema pokrenutih tužbi, niti tužbi koje bi mogle prijetiti kompaniji ili njenoj imovini.
- Registrovana kancelarija kompanije nalazi se na adresi Vanterpool Plaza, 2. sprat, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva.
- Registrovani agent Kompanije je **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, Vanterpool Plaza, 2. sprat, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva.

Izdato 19. novembra, 2012. godine.


ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED

Svojeručni potpis: Eduardo Saiz

Ovlašćeni zastupnik

Legalizacija./..

Žig sljedeće sadržine:
ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN
(BVI) TRUST LIMITED



NOTARSKA OVJERA

Ja, Richard RODRIGUEZ, Javni notar u Ženevi (Švajcarska), ovim dokumentom potvrđujem potpise sa prethodnog dokumenta: g-đa **Gabriela BELL** i g-din **Alexis SERRACIN**.

U Ženevi, 19. novembra 2012. godine.

Svojeručni potpis: Richard Rodriguez

Okrugli pečat sljedeće sadržine: Richard Rodriguez, Javni notar u Ženevi

Taksena marka sljedećeg sadržaja: Timbre cantonal; Fr. 2.50; 19. novembar, 2012 (pečat)

BRECHBUHL & RODRIGUEZ NOTARI

38, route de Malagnou – Case postale 426, 1211 Ženeva 17

Tel: + 41 22 707 15 00; Faks: + 41 22 735 05 56; E-mail: notaires@brnotaires.com

APOSTILE

(Haška Konvencija od 5. oktobra 1961 / Convention du La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja: Švajcarska

2. Da je ova isprava potpisana od strane g-dina: R. Rodriguez

3. u svojstvu: Javni notar

4. snabdjevena pečatom / žigom: _____

tvrdi:

5. u: Ženeva

6. na dan: 19. novembar 2012

7. od strane: Republika i Kanton Ženeva

8. pod brojem: 9876

9. pečat / žig: Kanton Ženeva, DS

10. Potpis: Claire-Lise DJELASSI




Ia, Mirjana Delić,
I, Mirjana Delić,



stalni sudski tumač za engleski jezik,
permanent court interpreter for the English
postavljena rješenjem Ministarstva pravde
language, appointed by the Minister of Justice

br. 03-6048/05 od 29.11.2005. godine,
with the Decision No 03-6048/05 of 29th November 2005.

potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
Herewith state this translation to be true to its
koji je sastavljen na engleskom jeziku.
original text made in English language.

Treškovi prevoda iznose _____ €
Translation expenses equal _____ €

Podgorica, _____

Certified True Copy

Date: November 19, 2012

Gabriela Bell

Alexis Serracin



RICHARD RODRIGUEZ
NOTAIRES
38, route de Maignou - Case postale 426
1212 GENEVE 17
Tel. +41 22 705 05 50
E-mail: rrodres@brnotaires.com

I, Richard RODRIGUEZ, notary public in Geneva (Switzerland) hereby certify the signatures affixed on the opposite by Mrs Gabriela BELL and Mr Alexis SERRACIN, Geneva, November 19th 2012

Urgent 2:14




TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT
(CAP. 291)

CERTIFICATE OF INCORPORATION (SECTIONS 14 AND 15)

No. 476718

The Registrar of Companies of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES pursuant to the International Business Companies Act, Cap. 291 that all the requirements of the Act in respect of incorporation having been satisfied,
PYLA MANAGEMENT LTD.

is incorporated in the British Virgin Islands as an International Business Company this 2nd day of January, 2002.



Given under my hand and seal at
Road Town, in the Territory of the
British Virgin Islands

REGISTRAR OF COMPANIES

CRT1001D

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Suisse

Le présent acte public

2. a été signé par M^e R. Rodriguez

3. agissant en qualité de notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de

Attesté

6. le 19 NOV. 2012



7. le 2015

10. Signature

C.L.
Claire-Lise DJELASSI

NOTARSKA OVJERA

Ja, Richard RODRIGUEZ, Javni notar u Ženevi (Švajcarska), ovim dokumentom potvrđujem potpise sa prethodnog dokumenta: g-đa **Gabriela BELL** i g-din **Alexis SERRACIN**.

U Ženevi, 19. novembra 2012. godine.

Svojeručni potpis: Richard Rodriguez

Okrugli pečat sljedeće sadržine: Richard Rodriguez, Javni notar u Ženevi

Taksena marka sljedećeg sadržaja: Timbre cantonal; Fr. 2.50; 19. novembar, 2012 (pečat)

BRECHBUHL & RODRIGUEZ NOTARI

38, route de Malagnou – Case postale 426, 1211 Ženeva 17

Tel: + 41 22 707 15 00; Faks: + 41 22 735 05 56; E-mail: notaires@brnotaires.com

APOSTILE

(Haška Konvencija od 5. oktobra 1961 / Convention du La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja: Švajcarska
2. Da je ova isprava potpisana od strane g-dina: R. Rodriguez
3. u svojstvu: Javni notar
4. snabdjevena pečatom / žigom: _____

tvrdi:

5. u: Ženeva


6. na dan: 19. novembar 2012

7. od strane: Republika i Kanton Ženeva

8. pod brojem: 9878

9. pečat / žig: Kanton Ženeva, DS

10. Potpis: Claire-Lise DJELASSI



Ia, Mirjana Delić,
I. Mirjana Delić,



stalni sudski tumač za engleski jezik,
permanent court interpreter for the English
language, appointed by the Minister of Justice

br. 03-0048/05 od 29.11.2005. godine,
with the Decision No 03-0048/05 of 29th November 2005.
potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
I hereby state this translation to be true to its
koji je sastavljen na engleskom jeziku.
original text made in English language.

Troškovi prevoda iznose _____ €

Translation expenses equal _____ €

Podgorica,



NOTARSKA OVJERA

Ja, Richard RODRIGUEZ, Javni notar u Ženevi (Švajcarska), ovim dokumentom potvrđujem potpise sa prethodnog dokumenta: g-đa **Gabriela BELL** i g-din **Alexis SERRACIN**.

U Ženevi, 19. novembra 2012. godine.

Svojeručni potpis: Richard Rodriguez

Okrugli pečat sljedeće sadržine: Richard Rodriguez, Javni notar u Ženevi

Taksena marka sljedećeg sadržaja: Timbre cantonal; Fr. 2.50; 19. novembar, 2012 (pečat)

BRECHBUHL & RODRIGUEZ NOTARI

38, route de Malagnou – Case postale 426, 1211 Ženeva 17

Tel: + 41 22 707 15 00; Faks: + 41 22 735 05 56; E-mail: notaires@brnotaires.com

APOSTILE

(Haška Konvencija od 5. oktobra 1961 / Convention du La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja: Švajcarska
2. Da je ova isprava potpisana od strane g-dina: R. Rodriguez
3. u svojstvu: Javni notar
4. snabdjevena pečatom / žigom: _____

tvrdi:

5. u: Ženeva


6. na dan: 19. novembar 2012

7. od strane: Republika i Kanton Ženeva

8. pod brojem: 9878

9. pečat / žig: Kanton Ženeva, DS

10. Potpis: Claire-Lise DJELASSI





Ja, Mirjana Delić,
I, Mirjana Delić,

stalni sudski tumač za engleski jezik,
permanent court interpreter for the English
postavljena rješenjem Ministarstva pravde
language, appointed by the Minister of Justice

br. 03-6048/05 od 29.11.2005. godine,
with the Decision No 03-6048/05 of 29th November 2005.
potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
Here with state this translation to be true to its
koji je sastavljen na engleskom jeziku.
original text made in English language.

Troškovi prevoda iznose _____ €
Translation expenses equal _____ €

Podgorica, _____

NOTARSKA OVJERA

Ja, Richard RODRIGUEZ, Javni notar u Ženevi (Švajcarska), ovim dokumentom potvrđujem potpise sa prethodnog dokumenta: g-đa **Gabriela BELL** i g-din **Alexis SERRACIN**.

U Ženevi, 19. novembra 2012. godine.

Svojeručni potpis: Richard Rodriguez

Okrugli pečat sljedeće sadržine: Richard Rodriguez, Javni notar u Ženevi

Taksena marka sljedećeg sadržaja: Timbre cantonal; Fr. 2.50; 19. novembar, 2012 (pečat)

BRECHBUHL & RODRIGUEZ NOTARI

38, route de Malagnou – Case postale 426, 1211 Ženeva 17

Tel: + 41 22 707 15 00; Faks: + 41 22 735 05 56; E-mail: notaires@brnotaires.com

APOSTILE

(Haška Konvencija od 5. oktobra 1961 / Convention du La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja: Švajcarska
2. Da je ova isprava potpisana od strane g-dina: R. Rodriguez
3. u svojstvu: Javni notar
4. snabdjevena pečatom / žigom: _____

tvrdi:

5. u: Ženeva


6. na dan: 19. novembar 2012

7. od strane: Republika i Kanton Ženeva

8. pod brojem: 9878

9. pečat / žig: Kanton Ženeva, DS

10. Potpis: Claire-Lise DJELASSI



Ja, Mirjana Delić,
I, Mirjana Delić,

stalni sudski tumač za engleski jezik,
permanent court interpreter for the English
postavljena rješenjem Ministarstva pravde
language, appointed by the Minister of Justice

br. 03-6048/05 od 29.11.2005. godine,


with the Decision No 03-6048/05 of 29th November 2005.

potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
Herewith state this translation to be true to its
koji je sastavljen na engleskom jeziku.
original text made in English language.

Troškovi prevoda iznose _____ €

Translation expenses equal _____ €

Podgorica, _____



NOTARSKA OVJERA

Ja, Richard RODRIGUEZ, Javni notar u Ženevi (Švajcarska), ovim dokumentom potvrđujem potpise sa prethodnog dokumenta: g-đa **Gabriela BELL** i g-din **Alexis SERRACIN**.

U Ženevi, 19. novembra 2012. godine.

Svojeručni potpis: Richard Rodriguez

Okrugli pečat sljedeće sadržine: Richard Rodriguez, Javni notar u Ženevi

Taksena marka sljedećeg sadržaja: Timbre cantonal; Fr. 2.50; 19. novembar, 2012 (pečat)

BRECHBUHL & RODRIGUEZ NOTARI

38, route de Malagnou – Case postale 426, 1211 Ženeva 17


Tel: + 41 22 707 15 00; Faks: + 41 22 735 05 56; E-mail: notaires@brnotaires.com

Ovjerena vjerodostojna kopija originalnog dokumenta

Datum: 19. novembar, 2012

Svojeručni potpis: Gabriela Bell

Svojeručni potpis: Alexis Serracin





TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
MEĐUNARODNI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
(POGLAVLJE 291)

RJEŠENJE O REGISTRACIJI (ČLANOVI 14 I 15)

Br. 476718

Vodilac Privrednog registra Britanskih Djevičanskih ostrva, OVIM DOKUMENTOM POTVRĐUJE da su, shodno Međunarodnom zakonu o privrednim društvima, Poglavlje 291, svi zahtjevi Zakona u pogledu registracije ispunjeni,

PYLA MANAGEMENT LTD.

je registrovano na Britanskim Djevičanskim ostrvima kao međunarodno preduzeće
dana 2. januara 2002. godine.

*Dato meni na potpis i ovjeru u Road Town,
Teritorija Britanskih Djevičanskih ostrva*

*Vodilac Privrednog registra
Svojeručni potpis nečitak*

Žig nečitke sadržine

CRTI001D



APOSTILE

(Haška Konvencija od 5. oktobra 1961 / Convention du La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja: Švajcarska

2. Da je ova isprava potpisana od strane g-dina: R. Rodriguez

3. u svojstvu: Javni notar

4. snabdjevena pečatom / žigom: _____

tvrdi:

5. u: Ženeva


6. na dan: 19. novembar 2012

7. od strane: Republika i Kanton Ženeva

8. pod brojem: 9875

9. pečat / žig: Kanton Ženeva, DS

10. Potpis: Claire-Liše DJELASSI





(a, **Mirjana Delić,**
I, **Mirjana Delić,**

stalni sudski tumač za engleski jezik,
permanent court interpreter for the **English**
postavljena rješenjem Ministarstva pravde
language, appointed by the Minister of Justice
br. 03-6048/05 od 29.11.2005. godine,
with the Decision No 03-6048/05 of 29th November 2005.
potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
Herewith state this translation to be true to its
koji je sastavljen na engleskom jeziku.
original text made in English language.

Troškovi prevoda iznose _____ €
Translation expenses equal _____ €

Podgorica, _____

NOTARSKA OVJERA

*Ja, Richard RODRIGUEZ, Javni notar u Ženevi (Švajcarska), ovim dokumentom potvrđujem potpise sa prethodnog dokumenta: g-đa **Gabriela BELL** i g-din **Alexis SERRACIN**.*

U Ženevi, 19. novembra 2012. godine.

Svojeručni potpis: Richard Rodriguez

Okrugli pečat sljedeće sadržine: Richard Rodriguez, Javni notar u Ženevi

Taksena marka sljedećeg sadržaja: Timbre cantonal; Fr. 2.50; 19. novembar, 2012 (pečat)

BRECHBUHL & RODRIGUEZ NOTARI


38, route de Malagnou – Case postale 426, 1211 Ženeva 17

Ovjerena vjerodostojna kopija originalnog dokumenta

Datum: 19. novembar, 2012

Svojeručni potpis: Gabriela Bell

Svojeručni potpis: Alexis Serracin





TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
MEĐUNARODNI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
(POGLAVLJE 291)

RJEŠENJE O REGISTRACIJI (ČLANOVI 14 I 15)

Br. 476718

Vodilac Privrednog registra Britanskih Djevičanskih ostrva, OVIM DOKUMENTOM POTVRĐUJE da su, shodno Međunarodnom zakonu o privrednim društvima, Poglavlje 291, svi zahtjevi Zakona u pogledu registracije ispunjeni,

PYLA MANAGEMENT LTD.


je registrovano na Britanskim Djevičanskim ostrvima kao međunarodno preduzeće
dana 2. januara 2002. godine.

*Dato meni na potpis i ovjeru u Road Town,
Teritorija Britanskih Djevičanskih ostrva*

*Vodilac Privrednog registra
Svojeručni potpis nečitak*

Žig nečitke sadržine

CRTI001D



APOSTILE

(Haška Konvencija od 5. oktobra 1961 / Convention du La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja: Švajcarska

2. Da je ova isprava potpisana od strane g-dina: R. Rodriguez

3. u svojstvu: Javni notar

4. snabdjevena pečatom / žigom: _____

tvrdi:

5. u: Ženeva

6. na dan: 19. novembar 2012

7. od strane: Republika i Kanton Ženeva

8. pod brojem: 9875

9. pečat / žig: Kanton Ženeva, DS

10. Potpis: Claire-Lise DJELASSI



Ja, Mirjana Delić,
I, Mirjana Delić,

stalni sudski tumač za engleski jezik,
permanent court interpreter for the English
postavljena rješenjem Ministarstva pravde
language, appointed by the Minister of Justice

br. 03-6048/05 od 29.11.2005. godine,
with the Decision No 03-6048/05 of 29th November 2005.



potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
Herewith state this translation to be true to its
koji je sastavljen na engleskom jeziku.

original text made in English language.

Troškovi prevoda iznose _____ €

Translation expenses equal _____ €

Podgorica, _____

NOTARSKA OVJERA

*Ja, Richard RODRIGUEZ, Javni notar u Ženevi (Švajcarska), ovim dokumentom potvrđujem potpise sa prethodnog dokumenta: g-đa **Gabriela BELL** i g-din **Alexis SERRACIN**.*

U Ženevi, 19. novembra 2012. godine.

Svojeručni potpis: Richard Rodriguez

Okrugli pečat sljedeće sadržine: Richard Rodriguez, Javni notar u Ženevi

Taksena marka sljedećeg sadržaja: Timbre cantonal; Fr. 2.50; 19. novembar, 2012 (pečat)

BRECHBUHL & RODRIGUEZ NOTARI

38, route de Malagnou – Case postale 426, 1211 Ženeva 17

Ovjerena vjerodostojna kopija originalnog dokumenta

Datum: 19. novembar, 2012

Svojeručni potpis: Gabriela Bell

Svojeručni potpis: Alexis Serracin

Mirjana Delić





TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
MEĐUNARODNI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
(POGLAVLJE 291)

RJEŠENJE O REGISTRACIJI (ČLANOVI 14 I 15)

Br. 476718

Vodilac Privrednog registra Britanskih Djevičanskih ostrva, OVIIM DOKUMENTOM POTVRĐUJE da su, shodno Međunarodnom zakonu o privrednim društvima, Poglavlje 291, svi zahtjevi Zakona u pogledu registracije ispunjeni,

PYLA MANAGEMENT LTD.


je registrovano na Britanskim Djevičanskim ostrvima kao međunarodno preduzeće
dana 2. januara 2002. godine.

*Dato meni na potpis i ovjeru u Road Town,
Teritorija Britanskih Djevičanskih ostrva*

*Vodilac Privrednog registra
Svojeručni potpis nečitak*

Žig nečitke sadržine

CRTI001D



APOSTILE

(Haška Konvencija od 5. oktobra 1961 / Convention du La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja: Švajcarska

2. Da je ova isprava potpisana od strane g-dina: R. Rodriguez

3. u svojstvu: Javni notar

4. snabdjevena pečatom / žigom: _____

tvrdi:

5. u: Ženeva


6. na dan: 19. novembar 2012

7. od strane: Republika i Kanton Ženeva

8. pod brojem: 9875

9. pečat / žig: Kanton Ženeva, DS

10. Potpis: Claire-Lise DJELASSI




Gđa, Mirjana Delić,
I, Mirjana Delić,

stalni sudski tumač za engleski jezik,
permanent court interpreter for the English
language, appointed by the Minister of Justice

br. 03-6048/05 od 29.11.2005. godine,
with the Decision No 03-6048/05 of 29 November 2005,
potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
Herewith state this translation to be true to its

koji je sastavljen na engleskom jeziku.
original text made in English language.

Troškovi prevoda iznose _____ €
Translation expenses equal _____ €

Mirjana Delić


APOSTILLE

(Convention De La Haye Du 5 Octobre 1961)

1. **Country** British Virgin Islands

This public document

2. **has been signed by** Myrna Herbert

3. **acting in the capacity of** Registrar of Corporate Affairs

4. **bears the Seal/Stamp of** Registrar of Corporate Affairs

CERTIFIED

5. **at** Road Town, Tortola
British Virgin Islands

6. **the** 5th day of November, 2012

7. **by** **Deputy Governor**

8. **No.**

9. **Stamp/Seal**

G260633



10. **Signature**

[Handwritten Signature]
.....
Deputy Governor

**TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004**

**CERTIFICATE OF GOOD STANDING
(SECTION 235)**

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES
that, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004,

PYLA MANAGEMENT LTD.

BVI COMPANY NUMBER: 476718

1. Is on the Register of Companies;
2. Has paid all fees, annual fees and penalties that are due and payable;
3. Has not filed articles of merger or consolidation that have not become effective;
4. Has not filed articles of arrangement that have not yet become effective;
5. Is not in voluntary liquidation; and
6. Proceedings to strike the name of the company off the Register of Companies have not been instituted.



REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS

2nd day of November, 2012



PYLA MANAGEMENT LTD

Na osnovu Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 6/2002 i "Službeni list Crne Gore", br. 17/2007 i 80/2008, 36/2011) i odredbi Statuta „PYLA“ DOO Podgorica ("Društvo"), osnivač "PYLA MANAGEMENT" društvo koje je organizovano i postoji u skladu sa zakonima Britanskih Djevičanskih ostrva, registrovano pod registarskim brojem 476718, sa sjedištem i poslovnom adresom u 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva („Osnivač“), dana 19 novembra 2012. godine donio je sljedeću:

ODLUKU

o (i) izmjeni Statuta Društva; i (ii) imenovanju ovlašćenog zastupnika Društva;

Izmjena Statuta Društva

Član 1.

Član 11 Statuta Društva mijenja se i sada glasi:

„Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direktor kao organ Društva koji je ovlašćen da zaključuje pravne poslove, preduzima druge pravne radnje i aktivnosti u vezi sa djelatnošću Društva, a u skladu sa ograničenjima utvrđenim ovim Statutom.

- Izvršni direktor Društva ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim radnjama koje pojedinačno ili zajedno imaju vrijednost do EUR 10,000.00 (deset hiljada eura), osim onih pravnih poslova koji se odnose na raspolaganje imovinom Društva, uključujući a ne ograničavajući se na: prodaju, davanje u zalogu, hipoteku bez obzira na vrijednost tog pravnog posla.
- Za zastupanje Društva u svim radnjama koje pojedinačno ili zajedno prelaze novčanu vrijednost od EUR 10,000.00 (deset hiljada eura), kao i za zaključivanje onih pravnih poslova koji se odnose na raspolaganje imovinom Društva, uključujući a ne ograničavajući se na: prodaju, davanje u zalogu, hipoteku bez obzira na vrijednost tog pravnog posla, Izvršnom direktoru je potrebna prethodna Odluka Osnivača kojom će biti data saglasnost i određen obim prava potpisnika i lica ovlašćena za zastupanje.
- Osnivač Društva može donijeti odluku kojom će Izvršnog direktora ovlastiti da djeluje u ime Društva pojedinačno/zajednički, i/ili kojom će ga osloboditi ograničenja da djeluje samostalno u određenim pravnim poslovima.

Izvršni direktor Društva je Goran Mugoša, rođen 15.11.1973. god. u Crnoj Gori, JMBG 1511973210023.

Društvo takođe zastupa i Ovlašćeni zastupnik Društva“.

Imenovanje ovlašćenog zastupnika

Član 2.

IMENUJE SE Srđan Mugoša iz [redacted] u Crnoj Gori, JMBG: [redacted] biju ovlašćenog zastupnika Društva.

Ovlašćeni zastupnik iz prethodnog stava ovog Člana Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim radnjama koje pojedinačno ili zajedno imaju vrijednost do EUR 10,000.00 (deset hiljada eura), osim onih pravnih poslova koji se odnose na raspolaganje

PYLA MANAGEMENT LTD

imovinom Društva, uključujući a ne ograničavajući se na: prodaju, davanje u zalogu, hipoteku bez obzira na vrijednost tog pravnog posla.

Za zastupanje Društva u svim radnjama koje pojedinačno ili zajedno prelaze novčanu vrijednost od EUR 10,000.00 (deset hiljada eura), kao i za zaključivanje onih pravnih poslova koji se odnose na raspolaganje imovinom Društva, uključujući a ne ograničavajući se na: prodaju, davanje u zalogu, hipoteku bez obzira na vrijednost tog pravnog posla, Ovlašćenom zastupniku je potrebna prethodna Odluka Osnivača kojom će biti data saglasnost i određen obim prava potpisnika i lica ovlašćena za zastupanje.

Osnivač Društva može donijeti odluku kojom će Ovlašćenog zastupnika ovlastiti da djeluje u ime Društva pojedinačno/zajednički, i/ili kojom će ga osloboditi ograničenja da djeluje samostalno u određenim pravnim poslovima.

Član 3.

Sastavni dio ove odluke je prečišćeni Statut Društva.

Stupanje na snagu

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom registracije u Centralnom Registru Privrednih subjekata Poreske Uprave Crne Gore.

Registracija odluke

Član 5.

Ova Odluka se ima registrovati u Centralnom Registru Privrednih subjekata („CRPS“) Poreske Uprave Crne Gore.

Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da podnese prijavu za registraciju ove Odluke kod CRPS-a, kao i da može ovlastiti treće lice za preduzimanje navedene radnje.


U PANAMA

OSNIVAČ DRUŠTVA:

Za PYLA MANAGEMENT Ltd


Gabriela BELL / Alexis SERRACIN

Directors





I, Richard RODRIGUEZ, notary public in Geneva (Switzerland) hereby certify the signatures affixed on the other side by Mrs Gabriela BELL and Mr Alexis SERRACIN. Geneva, November 19th 2012




APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
Pays Suisse

BRECHBUHL & RODRIGUEZ
NOTAIRES
38, route de Malagnou - Case postale 426
1211 GENEVE 17
Tél. +41 22 707 15 00 - Fax +41 22 735 05 58
E-mail notaires@brnotaires.com

Le présent acte public
2. a été signé par Me R. Rodriguez.
3. agissant en qualité de notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de

Attesté
6. le 19 NOV. 2012



5. à Genève
Canton de Genève
9877
timbre

10. Signature
[Signature]

Claire-Lise DJELASSI

PYLA
Britan

STATUT

PYLA d.o.o.

Brite

19 novembar 2012.

Na osnovu člana 64. Zakona o privrednim društvima Republike Crne Gore (Službeni list RCG, br. 6/02 i Službeni list CG 17/07, 80/2008 i 36/2011),

“PYLA MANAGEMENT” Inc. 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva, matični broj 476718

[U daljem tekstu označen kao "Osnivač"]

Na dan 19 novembar 2012. godine, usvojio je sljedeći:

PREČIŠĆENI STATUT

**društva sa ograničenom odgovornošću
„PYLA“ DOO Podgorica**

Opšte odredbe

Član 1

Osnivač osniva PYLA društvo sa ograničenom odgovornošću za razvoj projekata o nekretninama, Podgorica (u daljem tekstu: "Društvo"), za obavljanje privredne djelatnosti radi sticanja dobiti.

Privredno društvo sa sjedištem u Podgorici, postaje pravno lice danom registrovanja u Centralnom registru pri Privrednom sudu u Podgorici.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 2

Osnivač Društva je:

“PYLA MANAGEMENT” Inc. 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva, matični broj 476718

Firma i sjedište Društva

Član 3

Društvo posluje pod firmom PYLA, društvo sa ograničenom odgovornošću za razvoj projekata o nekretninama, Podgorica

Skraćeni naziv Društva je PYLA DOO Podgorica.

Sjedište društva je u Podgorici, ul. 8. mart br. 76.

Zvanična adresa Društva za prijem službene pošte je ul. 8. mart br. 76, Podgorica.

Osnivač može izmijeniti firmu i sjedište Društva.

Pečat Društva

Član 4

Društvo ima sopstveni pečat koji je ovalnog oblika sa tekstom po obodu:

PYLA DOO, Podgorica.

Djelatnost društva

Član 5

Glavna djelatnost društva je klasifikovana pod šifrom 41.10 – razdrada građevinskih projekata.

Ostale djelatnosti Društva su:

- 68.10 Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
- 68.20 Iznajmljivanje nekretnina
- 68.31 Agencija za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama za tuđ račun

- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 41.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja,
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjenjenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom

- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama

- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama - apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na

- tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksi prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta
- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

- 55.10 Hoteli i sličan smještaj
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje Njima
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

Društvo može promijeniti svoju osnovnu djelatnost u skladu sa odlukom Osnivača.

Odluka se donosi u pismenom obliku i prijavljuje se Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Spoljno-trgovinski poslovi

Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu.

Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu.

Usluge u spoljnotrgovinskom prometu:

Izvođenje investicionih radova u inostranstvu;

Međunarodni saobraćajni agencijski poslovi, međunarodna špedicija i transport robe u drumskom saobraćaju;

Zastupanje inostranih firmi, korišćenje lizinga;

Predstavljanje stranih firmi;

Prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport;

Dorada robe u zemlji.

Odgovornost za obaveze

Član 6

Društvo može u obavljanju svoje poslovne djelatnosti zaključivati ugovore i obavljati druge aktivnosti u okviru svoje pravne sposobnosti da posluje u svoje ime i za svoj račun kao i u ime i za račun drugih lica.

Društvo će odgovarati ukupnom imovinom za svoje poslovanje.

Osnivač će snositi rizik poslovanja Društva do iznosa uloga unesениh ili investiranih u Društvo.

Osnivač ima sljedeća prava i obaveze:

- da upravlja i učestvuje u rukovođenju poslovanjem Društva;
- da učestvuje u raspodjeli dobiti;
- da učestvuje u raspodjeli imovine Društva po prestanku Društva.

Iznos osnivačkog kapitala

Član 7

Ukupan osnivačkog kapital društva iznosi EUR 1.240.001,00 (jedan milion dvesta četrdeset hiljada i jedan Euro), od čega:

Ukupan uplaćeni novčani dio osnivačkog kapitala Društva iznosi: **450.001,00 €** (četristopedesethiljada i jedan Euro), a

Ukupan upisani nenovčani dio osnivačkog kapitala iznosi: **790.000,00 €** (sedamstodevedesethiljada Eura).

"PYLA MANAGEMENT" Inc. 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva.....**1.240.001,00 € ili 100,00% osnivačkog kapitala.**

Osnivač će obezbijediti dodatna sredstva za poslovanje Društva povećanjem iznosa kapitala u skladu sa zakonom.

Osnivač ili drugi mogući budući članovi Društva mogu radi povećanja ili sticanja udjela u Društvu, u društvo ulagati i nenovčana sredstva, čija će vrijednosti biti prethodno procijenjena.

Sve odluke o povećanju kapitala ili imovine Društva, kao i odluke o umanjenju kapitala ili imovine biće donesene od strane Osnivača.

Ograničenje prenosa udjela regulisano je ovim Statutom Društva i Društvo nema pravo da objavi javni poziv za upis udjela.

Na sva pitanja koja se tiču osnivačkog kapitala koja nisu regulisana ovim Statutom, primjenjivaće se odredbe pozitivnog prava Crne Gore.

Organizacija i zastupanje Društva

Član 8

Unutrašnja organizacija Društva biće utvrđena detaljno posebnim aktom Osnivača.

Izvršni direktor Društva zastupa i predstavlja Društvo u skladu sa Statutom i Odlukom o osnivanju, ili drugo lice u skladu sa odlukom Osnivača.

Organi Društva

Član 9

Organ upravljanja i rukovođenja Društvom je Izvršni direktor Društva.

Sve funkcije koje bi inače bile u nadležnosti Skupštine društva vršiće Osnivač Društva.

Član 10

Nadležnost Osnivača društva:

- donosi Statut i druge opšte akte Društva;
- vrši izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva;

- usvaja završne račune i odlučuje o raspodjeli dobiti;
- odlučuje o dopunskim uplatama, povećanju kapitala i smanjenju kapitala;
- odlučuje o pokriću gubitaka;
- bira i opoziva izvršnog direktora;
- odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnosti izvršnog direktora i daje saglasnosti za transakcije za koje je neophodna prethodna saglasnost Osnivača u skladu sa ovim Statutom; i
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Član 11

Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direktor kao organ Društva koji je ovlašten da zaključuje pravne poslove, preuzima druge pravne radnje i aktivnosti u vezi sa djelatnošću Društva, a u skladu sa ograničenjima utvrđenim ovim Statutom.

- Izvršni direktor Društva ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim radnjama koje pojedinačno ili zajedno imaju vrijednost do EUR 10,000.00 (deset hiljada eura), osim onih pravnih poslova koji se odnose na raspolaganje imovinom Društva, uključujući a ne ograničavajući se na: prodaju, davanje u zalogu, hipoteku bez obzira na vrijednost tog pravnog posla.
- Za zastupanje Društva u svim radnjama koje pojedinačno ili zajedno prelaze novčanu vrijednost od EUR 10,000.00 (deset hiljada eura), kao i za zaključivanje onih pravnih poslova koji se odnose na raspolaganje imovinom Društva, uključujući a ne ograničavajući se na: prodaju, davanje u zalogu, hipoteku bez obzira na vrijednost tog pravnog posla, Izvršnom direktoru je potrebna prethodna Odluka Osnivača kojom će biti data saglasnost i određen obim prava potpisnika i lica ovlaštena za zastupanje.
- Osnivač Društva može donijeti odluku kojom će Izvršnog direktora ovlastiti da djeluje u ime Društva pojedinačno/zajednički, i/ili kojom će ga osloboditi ograničenja da djeluje samostalno u određenim pravnim poslovima.

Izvršni direktor Društva je Goran Mugoša, rođen



Društvo takođe zastupa i Ovlašćeni zastupnik Društva.

Član 12

Izvršnog direktora Društva imenuju i razrješavaju Osnivači. Izvršni direktor se imenuje na period od 3 (tri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Osnivači Društva sa izvršnim direktorom mogu zaključiti poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Član 13

Izvršni direktor je odgovoran za svoj rad Osnivačima. Izvršni direktor može podnijeti ostavku.

O razrješenju izvršnog direktora i ovlašćenih zastupnika i njihovim ostavkama odlučuju Osnivači. Osnivači preispituje povjerenje izvršnom direktoru i prije isteka vremena na koje je izabran:

- ako izvršni direktor donese akt koji je u suprotnosti sa aktima i poslovnom politikom Društva;
- ako Osnivači ne usvoje izvještaj o rezultatima poslovanja po godišnjem završnom računu i ako utvrdi da je za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva odgovoran Izvršni direktor;
- ako je njegovim nesavjesnim radom nanijeta znatna šteta Društvu;
- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom ili Statutom ili pismenom odlukom Osnivača.

Troškovi poslovanja, obračun rezultata, utvrđivanje i raspodjela dobiti

Član 14

Troškovi poslovanja Društva se svake godine utvrđuju finansijskim planom Društva za tu poslovnu godinu.

Poslovni rezultati Društva obračunavaju se u vremenskim periodima određenim propisima.

Izvršni direktor Društva je dužan da obezbijedi da Društvo vodi ispravne poslovne knjige predviđene propisima, te da na osnovu njih sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze.

Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u skladu sa važećim propisima sastavi godišnji obračun, bilans stanja i bilans uspjeha Društva, uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu.

Dobit za raspodjelu Društva utvrđuje se za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti izdvaja se dio koji utvrđuju Osnivači Društva koji se unosi u rezervni fond. Preostali iznos predstavlja dobit za raspodjelu.

Osnivači Društva odlučuju o raspodjeli dobiti i mogu odlučiti da dio dobiti za raspodjelu reinvestiraju u razvoj Društva, odnosno uloži u druge svrhe i namjene u skladu sa zakonom.

Dobit će u cjelosti biti plaćena Osnivačima a i na osnovu godišnjeg završnog računa.

Dobit koja pripada Osnivačima biće uplaćena u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjeg završnog računa i može biti prenesena u inostranstvo u skladu sa propisima o stranom ulaganju, ili može biti korišćena od strane Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom (reinvestiranje, plaćanje robe i usluga itd.).

Kontrola aktivnosti Društva

Član 15

U svako doba Osnivači imaju pravo uvida u aktivnosti, pregled poslovnih prostorija i opreme, kao i finansijskog poslovanja Društva. Knjigovodstvo i druge aktivnosti će biti vođene u skladu sa važećim zakonskim propisima, a Osnivačima će biti omogućen pristup poslovnim knjigama i drugoj poslovnoj evidenciji u svako razumno vrijeme.

Osnivači mogu za svoj račun sprovesti nezavisnu kontrolu finansija Društva i mogu naložiti inspekciju i reviziju poslovanja Društva od strane priznate revizorske kuće.

Fondovi Društva

Član 16

Društvo ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala Društva. Sredstva iz rezervnog fonda koriste se samo za pokriće gubitaka Društva, a po odluci Osnivača Društva.

Društvo, u skladu sa odlukom Osnivaca, može formirati i druge fondove i rezerve koje nisu obavezne po zakonu.

Restrukturiranje i prestanak rada Društva

Član 17

Društvo se može restrukturirati spajanjem sa drugim društvom (spajanje), podjelom na dva ili više odvojenih društava (podjela) i promjenom oblika (promjena oblika društva) u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Društvo prestaje sa radom na način propisan zakonom.

O restrukturiranju i prestanku Društva odlučuju Osnivači.

Prenos udjela (u slučaju ako Društvo postane višečlano)

Član 18

U slučaju pridruživanja jednog ili više članova Društvu, udjeli u društvu mogu se prenositi samo u skladu sa odredbama Statuta Društva i Zakona.

Udjeli se mogu prenositi među članovima Društva bez ograničenja, u skladu sa Statutom.

Kad član Društva namjerava da prenese svoj udio, ostali članovi imaju pravo preče kupovine tog

udjela, u skladu sa Statutom.

Ukoliko ne postoji sporazum o kupovini tog udjela između člana koji ga prodaje i ostalih članova Društva, udio se srazmjerno dijeli među članovima društva prema njihovim dotadašnjim udjelima.

Ukoliko u roku od 30 dana od dana davanja ponude članovi Društva istu ne prihvate, udio se može prenijeti trećem licu pod istim ponuđenim uslovima.

Udio se može prenositi trećem licu ugovorom o prenosu.

Član 19

U slučaju prenosa udjela, prava i obaveze iz članskog odnosa prelaze na lice koje pribavlja udio.

Udio se može prenijeti na treće lice samo uz izričitu saglasnost Osnivača koji ostaje u Društvu u pismenoj formi i uz poštovanje prava preče kupovine u njegovu korist.

Član 20

Članovi Društva ne mogu tražiti povraćaj uloga dok traje njihov članski odnos u Društvu.

Član 21

Statutom Društva utvrđuje se za članove Društva pravo preče kupovine udjela Društva za slučaj da Društvo odluči da poveća svoj kapital.

Povećanje udjela mora biti srazmjerno udjelu koji je član društva do tada imao u ukupnoj vrijednosti kapitala Društva, ukoliko nije drugačije utvrđeno Statutom.

Član 22

Društvo može smanjiti svoj kapital kupovinom udjela jednog ili više članova Društva. Uslove kupovine odobravaju članovi Društva čiji udjeli predstavljaju najmanje dvije trećine ukupnog kapitala.

Kopija predloženog Ugovora dostavlja se svim članovima najmanje 21 dan prije donošenja odluke.

Član 23

Društvo ne može pružati finansijsku podršku bilo koje vrste za kupovinu svojih udjela, osim ako jednoglasno to odluče svi članovi Društva.

Član 24

Ako se udio prodaje u izvršnom postupku, sud o tome obavještava članove Društva i samo Društvo. Ukoliko u roku od 15 dana članovi ne pokažu interes za kupovinu udjela, udio se prodaje u skladu sa odredbama izvršnog postupka.

Član 25

U slučaju prestanka pravnog lica, udio se prenosi na preostale Osnivače proporcionalno njihovom udjelu, ukoliko nije drugačije uređeno Statutom.

Član 26

U slučaju prenosa udjela, lice koje prenosi i lice koje prima udio biće neograničeno solidarno odgovorni Društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu.

Mjerodavno pravo

Član 27

Na sve odnose vezane za tumačenje i izvršenje Odluke o osnivanju i Statuta primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

Postupak promjene Statuta i donošenja opštih akata.

Član 28

Statut je osnovni pravni akt Društva i donose ga Osnivači.

Osnivači mogu usvojiti izmjene i dopune Statuta.

Druga opšta akta su akta kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad i poslovanje društva

Druge opšte akte Društva donose Osnivači Društva, ako zakonom ili drugim propisom ili ovim Statutom nije predviđeno da ista donosi drugi organ.

Ostali opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Odlukom o osnivanju. Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima Društva.

Zaštita životne sredine

Član 29

Osnivač se obavezuje da preuzima i vodi računa o tome da Društvo u obavljanju svojih aktivnosti permanentno primjenjuje mjere za zaštitu i očuvanje životne sredine u skladu sa najvišim standardima važećeg zakonodavstva.

Završne odredbe

Član 30

Važeći propisi u Crnoj Gori primjenjivaće se na sva pitanja koja nisu posebno regulisana ovim Statutom.

Osnivači su saglasni da za slučaj nastanka sporova, koji ne mogu biti riješeni prijateljskim putem, nadležni sud bude Privredni sud u Podgorici.

Ovaj Statut stupa na snagu odmah po registraciji Društva u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.


Ostali opšti akti Društva stupaju na snagu danom njihovog donošenja.

Za OSNIVAČA:

U ime PYLA MANAGEMENT Ltd.

Gabriela BELL / Alexis SERRACIN

Directors



I, Richard RODRIGUEZ, notary public in Geneva (Switzerland) hereby certify the signatures affixed hereover by Mrs Gabriela BELL and Mr Alexis SERRACIN. Geneva, November 19th 2012

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Suisse

Le présent acte public

2. a été signé par M^{re} R. Rodriguez

3. en sa qualité de notaire

4. et revêtu du sceau/timbre de

Attesté

6. le 19 NOV. 2012

à Genève et Canton de Genève

9878

timbre

10. Signature

Claire-Lise DJELASSI

BRECHBUHL & RODRIGUEZ
NOTAIRES

38, route de Malagnou - Case postale 426
1211 GENEVE 17
Tél. +41 22 707 15 00 - Fax +41 22 735 05 56
E-mail notaires@brnotaires.com





**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0594611 / 007

U Podgorici, dana 24.08.2016.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA, broj 241159 podnijetoj dana 24.08.2016 u 09:28:30, preko

Ime i prezime: DAMJAN MILIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA - registarski broj 5 - 0594611, PIB 02816075 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 19.11.2012

Registruje se - upisuje se: Statut od 23.08.2016

Osnivač:

Briše se: PYLA MANAGEMENT

Registruje se - upisuje se: STEVAN ŽARKOVIĆ

Ovlašćeni zastupnik:

Registruje se - upisuje se: STEVAN ŽARKOVIĆ

25.08.2016

Obrazloženje

Podnosilac je dana 24.08.2016 u 09:28:30 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću PYLA. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Sam. savjetnik III

Sanja Novičević

Sanja Novičević

M.P.

Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević

Veljko Blagojević

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0594611 / 006
PIB: 02816075

Datum registracije: 23.12.2010.
Datum promjene podataka: 23.11.2012.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA

Broj važeće registracije: /006

Skraćeni naziv: PYLA
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 22.12.2010.
Datum donošenja Statuta: 22.12.2010. Datum promjene Statuta: 19.11.2012.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: 8. MART BR. 76 PODGORICA
Adresa sjedišta: 8. MART BR. 76 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 4110 Razrada građevinskih projekata
Ovajljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 1.240.001,00Euro (Novčani 450.001,00Euro, nenovčani 790.000,00Euro)

OSNIVAČI:

~~PYLA MANAGEMENT~~ 476718

Uloga: Osnivač

Udio: 100%

Adresa: DE CASTRO STREET, WICKHAM CAY 1, ANKARA BUILDING
24 BRIT.DEV.OSTRVA BRITISH VIRGIN ISLANDS

LICA U DRUŠTVU:

GORAN MUGOŠA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: **POJEDINAČNO** ("Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direktor kao organ Društva koji je ovlašten da zaključuje pravne poslove, preuzima druge pravne radnje i aktivnosti u vezi sa djelatnošću Društva, a u skladu sa ograničenjima utvrđenim ovim Statutom.- Izvršni direktor Društva ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim radnjama koje pojedinačno ili zajedno imaju vrijednost do EUR 10.000,00 (deset hiljada eura), osim onih pravnih poslova koji se odnose na raspolaganje imovinom Društva, uključujući a ne ograničavajući se na: prodaju, davanje u zalogu, hipoteku bez obzira na vrijednost tog pravnog posla.- Za zastupanje Društva u svim radnjama koje pojedinačno ili zajedno prelaze novčanu vrijednost od EUR 10.000,00 (deset hiljada eura), kao i za zaključivanje onih pravnih poslova koji se odnose na raspolaganje imovinom Društva, uključujući a ne ograničavajući se na: prodaju, davanje u zalogu, hipoteku bez obzira na vrijednost tog pravnog posla, Izvršni direktor je potrebna predhodna Odluka Osnivača kojom će biti data saglasnost i određen obim prava potpisnika i lica ovlaštena za zastupanje. - Osnivač Društva može donijeti odluku kojom će Izvršnog direktora ovlastiti da djeluje u ime Društva pojedinačno/zajednički, i/ili kojom će ga osloboditi ograničenja da djeluje samostalno u određenim pravnim poslovima.)

SRDAN MUGOŠA

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: **POJEDINAČNO** (Ovlašćeni zastupnik iz predhodnog stava ovog Člana Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim radnjama koje pojedinačno ili zajedno imaju vrijednost do EUR 10.000,00 (deset hiljada eura), osim onih pravnih poslova koji se odnose na raspolaganje imovinom Društva, uključujući a ne ograničavajući se na: prodaju, davanje u zalogu, hipoteku bez obzira na vrijednost tog pravnog posla. Za zastupanje Društva u svim radnjama koje pojedinačno ili zajedno prelaze novčanu vrijednost od EUR 10.000,00 (deset hiljada eura), kao i za zaključivanje onih pravnih poslova koji se odnose na raspolaganje imovinom Društva, uključujući a ne ograničavajući se na: prodaju, davanje u zalogu, hipoteku bez obzira na vrijednost tog pravnog posla, Ovlašćenom zastupniku je potrebna predhodna Odluka Osnivača kojom će biti data saglasnost i određen obim prava potpisnika i lica ovlašćena za zastupanje. Osnivač Društva može donijeti odluku kojom će Ovlašćenog zastupnika ovlastiti da djeluje u ime Društva pojedinačno/zajednički, i/ili kojom će ga osloboditi ograničenja da djeluje samostalno u određenim pravnim poslovima.)

A. Stevan Zardović

Izdato: 24.08.2016 godine u 09:33h

MP

Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 241159

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je DAMJAN MILIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - PYLA - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PODGORICA, registarski broj:50594611 sa sljedećim prilogima:

Kopija pasoša

Odluka

Saglasnost

Ugovor o prenosu udjela

Punomoćje br. 2

Apostil

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 24.8.2016. god.

Podgorica, dana: 24.8.2016. god.

Dokument primio/la

Tanja Martinović, Samostalna referentkinja

M.P.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Damjan Milić

Opština:

Telefon:

e-mail:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02816075

Registarski broj:

S0594611

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršio se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označna promjena opštine izvršio se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština:

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka:

Potpis podnosioca:

M.P.

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA5.1. Datum rješenja: 5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST . 7. NOVI OBLIK SVOJINE bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+ 382 / + 382 / + 382 /

8.2. Fax:

+ 382 / 8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet stranc:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 

M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala: bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala: Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status: Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo *upisati status

10.2. MB / JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio: %

11. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

11.1. Status: Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo *upisati status

11.2. MB / JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

11.3. Naziv / Ime i prezime:

11.4. Sjedište / Adresa:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

Država REPUBLIKA SRBIJA

Opština STARI GRAD

Mjesto: BEOGRAD

Ulica: TAKOVSKA

Broj: 005


11.5. Udio

100,00

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

12. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlašćenja

13.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

13.2. JMB:

012374063

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

13.3. Ime i prezime:

STEVAN ŽARKOVIĆ

13.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

13.5. Ovlašćenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

13.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.


14. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

14.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.



Pursuant to Article 74 of the Companies Law of Montenegro regarding registration with the Central Registry of the Commercial Court in Podgorica, and Articles of Association of the company "PYLA" DOO Podgorica, Reg. No. 50594611, Tax Identification No. 02816075, on August 23rd 2016, the following

Na osnovu člana 74 Zakona o privrednim društvima Crne Gore o upisu u sudski registar kod nadležnog Privrednog suda u Podgorici i Statuta „PYLA „DOO Podgorica, Registarski br. 50594611, Matični broj 02816075, na dan 23. avgust 2016. godine zaključuje se

SHARE TRANSFER AGREEMENT
(hereinafter referred to as: the Agreement)

UGOVOR O PRENOSU UDJELA
(u daljem tekstu: Ugovor)

has been concluded by and between:

Između:

1. PYLA MANAGEMENT LTD., Reg. No. 476718, with its registered seat at the address: Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Tortola, British Virgin Islands.

1. PYLA MANAGEMENT LTD., Registarski broj 476718, sa sjedištem na adresi Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva.

(hereinafter referred to as: the Transferor)

(u daljem tekstu: Prenosilac udjela)

and

i

2. Stevan Žarković, citizen of the Republic

2. Stevan Žarković, državljanin Republike



Takovska 005 street.

(hereinafter referred to as: the Transferee),

(u daljem tekstu: Sticalac udjela)

Transferor and Transferee are hereinafter referred to as the Parties to the Agreement.

U daljem tekstu Prenosilac udjela i Sticalac udjela se zajednički nazivaju Ugovorne strane.

PREAMBLE

PREAMBULA

A. WHEREAS the Transferor is the owner of "PYLA" L.L.C., a limited liability company, organized and operates in conformity with the laws of Montenegro, with its registered seat in Podgorica, 8. Marta No. 76, Tax identification No. 02816075, Reg. No. 50594611 (hereinafter referred to as: the

A. S OBZIROM da je Prenosilac udjela vlasnik „PYLA“ d.o.o., društva sa ograničenom odgovornošću koje je organizovano i posluje u skladu sa zakonima Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici, Ul. 8. marta br. 76, Matični broj 02816075, Registarski br. 50594611 (u daljem tekstu:



Company), and holds 100% ownership interest in the capital of and voting rights of the Company (hereinafter referred to as: the Share).

B. WHEREAS the Transferor intends to transfer its Share in favor of the Transferee, and the Transferee intends to acquire a 100% Share i.e. interest ownership in the Company from the Transferor under the conditions set forth by the present Agreement.

NOW, THEREFORE, the Parties have agreed as follows:

1. Scope of the Agreement

1.1 Pursuant to other conditions of the present Agreement:

(a) The Transferor agrees to assign and transfer, while the Transferee agrees to buy, accept the transfer and acquire from the Transferor, a 100% Share i.e. ownership interest in the total capital and voting rights of the Company, together with all rights that exist or may come into existence in connection thereof.

(b) The title over the Share that is being transferred under this Agreement, as well as all the rights pertaining thereto, shall be transferred to the Transferee on the date of registration with the Central Registry of the Commercial Entities in Podgorica.

(c) The Parties to the Agreement shall be obligated to sign and submit all documents (in any form that may be required, as notarized documents or otherwise), make declarations of will and declarations of awareness, as well as to undertake all actions, requisite or desirable, in order to be able to carry out the Share transfer on the date of signing of the present Agreement.

Društvo) i vlasnik je 100% udjela u celokupnom kapitalu i glasačkim pravima Društva (u daljem tekstu: Udio).

B. S OBZIROM da Prenosilac udjela namjerava da prenese cjelokupan svoj Udio Sticaocu udjela, a Sticalac udjela namjerava da stekne 100% Udjela u Društvu od Prenosioca udjela u skladu sa uslovima iz ovog Ugovora.

PREMA TOME, Ugovorne strane su se dogovorile kako slijedi:

1. Predmet Ugovora

1.1. U skladu sa ostalim uslovima iz ovog Ugovora:

(a) Prenosilac udjela je saglasan da ustupi i prenese, a Sticalac udjela je saglasan da prihvati prenos i stekne od Prenosioca udjela 100% Udjela u celokupnom kapitalu i glasačkim pravima Društva, zajedno sa svim pravima koja postoje ili koja mogu nastati s tim u vezi.

(b) Pravo svojine na Udjelu koji se prenosi ovim Ugovorom, kao i sva prateća prava, biće prenijeti na Sticaoca udjela na dan registracije u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

(c) Ugovorne strane se obavezuju da potpišu i dostave sva dokumenta (u bilo kojoj formi koja je zahtijevana, u formi ovjerene isprave ili u drugoj formi), daju izjave o saznanju i izjave volje i da će preuzeti sve druge radnje potrebne ili poželjne kako bi se ostvario prenos Udjela na dan potpisivanja ovog Ugovora.

br



1.2 Upon transfer of title over the Share, as well as other pertaining rights pursuant to the provisions of this Agreement:

The Transferee shall become the owner of the 100% of entire Share and voting rights of the company "PYLA" DOO Podgorica, Reg. No. 50594611, Tax Identification No. 02816075.

2. Fee

2.1 The Parties to the Agreement agree to transfer the Share free of charge.

3. Governing Law

3.1 This Agreement shall be governed by the laws of Montenegro.

4. Other Provisions

4.1 This Agreement shall be certified by public notary in Montenegro.

4.2 This Agreement is executed on the date written above in 4 (four) counterparts in English and Montenegrin, each of which is an original, but all of which together constitute one and same document. In case of discrepancies between the copies of this Agreement in English and Montenegrin, the Montenegrin version shall prevail.

1.2. Nakon prenosa prava svojine nad Udjelom kao i ostalih pratećih prava u skladu sa odredbama ovog Ugovora:

Sticalac udjela postaje vlasnik 100% Udjela u cjelokupnom kapitalu i glasačkim pravima u društvu „PYLA“ DOO Podgorica, Registarski broj 50594611, Matični broj 02816075.

2. Naknada

2.1. Ugovorne strane su saglasne da se Udio u Društvu prenese bez naknade.

3. Mjerodavno pravo


3.1. Na ovaj Ugovor će se primjenjivati pravo Crne Gore.

4. Ostale odredbe

4.1. Ovaj Ugovor će biti ovjeren od strane notara u Crnoj Gori.

4.2. Ovaj Ugovor je zaključen na gore navedeni dan i sačinjen je u 4 (četiri) primjerka na engleskom i na crnogorskom jeziku, od kojih je svaki original, ali koji svi zajedno predstavljaju jedan jedinstveni sporazum. U slučaju neslaganja između primjeraka ovog Ugovora na engleskom i na crnogorskom jeziku, mjerodavna je verzija na crnogorskom jeziku.

On behalf of the Transferor/
U ime Prenosioca udjela


Vladimir Radonjić, advokat
po punomoćju

On behalf of the Transferee/
U ime Sticaoca udjela


Stevan Žarković

SVJEDOKOSTI/TJUMAČ

Maja Velimirović

ime i prezime


za engleski jezik

postavljen rješenjem ministra pravde Crne Gore
broj: 03-6151/11 od 23.09.2011, potvrđujem da
je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €.

U Podgorici, dana 15.08.2016.

Pečat


Potpis

Ja, Notar Branislav Vukićević, Podgorica, Ul. Slobode br. 47.....

OVJERA POTPISA.....

Potvrđujem da su Žarković Stevan, JMI [redacted] i [redacted] koji sam identifikovao u [redacted] u pasuž broj 012374063, izdatu od strane MUP-a Republike Srbije, PU za grad Beograd i Radonjić Vladimir, JMBG [redacted] koji sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu broj 165847123, izdatu od strane MUP-a Crne Gore, PJ Podgorica, u ime PYLA MANAGEMENT LTD po specijalnom punomoćju ovjerenom od strane notara Lorenz Brechbul u Ženevi i prevedeno od strane sudskog tumača za engleski jezik Maje Velimirović, u mojoj prisutnosti svojeručno potpisali ovo pismo.

Potpisi na pismenu su istiniti i ovjereni na tri primjerka isprave.

U skladu sa čl.63.st.4. Zakona o notarima, Notar ne odgovara za sadržinu prednje isprave.

Naknada za rad Notara obračunata je po tarifnom broju 9 NT u iznosu od 15,00 €.

Naknada troškova Notara za prevezivanje isprava obračunata je u skladu sa tarifnim brojem 22, stav 2 NT u iznosu od 1,00 €.


PDV (19%) je obračunat na osnovu člana 12 st. 2 NT u iznosu od 3,04 €.

Ukupno je naplaćeno 19,04 €.

OV 3156/2016

Podgorica, 23.08.2016. godine

NOTAR
Branislav Vukićević




U skladu sa Odlukom o osnivanju, te članom 11 stav 3 tačka Statuta privrednog društva „Pyla“ d.o.o., Podgorica, matični br. 02816075, sa sjedištem na adresi ul. 8. marta br. 76, 81000 Podgorica, Crna Gora(u daljem tekstu“Društvo”),osnivač Stevan Žarković, [redacted] JMBG [redacted] sa [redacted] 11000 Beograd (u daljem tekstu“Osnivač”),donosi dana 23.08.2016. godine sljedeću:

ODLUKU

1. IMENUJE SE Osnivač Društva, g-din Stevan Žarković, [redacted] [redacted] sa prebivalištem [redacted] Stari grad, 11000 Beograd, na funkciju Ovlašćenog zastupnika Društva.
2. Ovlašćeni zastupnik iz stava 1 ove Odluke ima pravo da zastupa Društvo pojedinačno i bez ograničenja u svim poslovima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova Odluka se ima registrovati u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

Za Osnivača:




Vladimir Radonjić, advokat
Po punomoćju od 23.08.2016. godine

SAGLASNOST

Ja, Stevan Žarković,
adresi Takovska 005, Opština Stari Grad 11000 Beograd saglasan sam sa imenovanjem na
mjesto Ovlašćenog zastupnika Društva sa ograničenom odgovornošću „Pyla“ , PIB 02816075 sa
sjedištem na adresi ul. 8 marta br. 76 u Podgorici.

Za davalaca saglasnosti



Damjan Milić,

po punomoćju od 23.08.2016.godine

STATUT

PYLA d.o.o.

23. avgust 2016. godine

Na osnovu člana 64. Zakona o privrednim društvima Republike Crne Gore (Službeni list RCG, br. 6/02 i Službeni list CG 17/07, 80/2008)

"Stevan Žarković
prebivalištem u B

[U daljem tekstu označen kao "Osnivač"]

Na dan 23. avgust 2013.godine, usvojio je sljedeći:

PREČIŠĆENI STATUT

društva sa ograničenom odgovornošću
„PYLA“ DOO Podgorica

Opšte odredbe

Član 1

Osnivač osniva PYLA društvo sa ograničenom odgovornošću za razvoj projekata o nekretninama, Podgorica (u daljem tekstu: "Društvo"), za obavljanje privredne djelatnosti radi sticanja dobiti.

Privredno društvo sa sjedištem u Podgorici, postaje pravno lice danom registrovanja u Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 2

Osnivač Društva je:

"Stevan Žarković,

Firma i sjedište Društva

Član 3

Društvo posluje pod firmom PYLA, društvo sa ograničenom odgovornošću za razvoj projekata o nekretninama, Podgorica

Skraćeni naziv Društva je PYLA DOO Podgorica.

Sjedište društva je u Podgorici, ul. 8. mart br. 76.

Zvanična adresa Društva za prijem službene pošte je ul. 8. mart br. 76, Podgorica.

Osnivač može izmijeniti firmu i sjedište Društva.

Pečat Društva

Član 4

Društvo ima sopstveni pečat koji je ovalnog oblika sa tekстом po obodu:

PYLA DOO, Podgorica.

Djelatnost društva

Član 5

Glavna djelatnost društva je klasifikovana pod šifrom 41.10 – razdrada građevinskih projekata.

Ostale djelatnosti Društva su:

68.10	Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
68.20	Iznajmljivanje nekretnina
68.31	Agencija za nekretnine
68.32	Upravljanje nekretninama za tuđ račun
41.20	Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
42.11	Izgradnja puteva i autoputeva
42.12	Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
41.13	Izgradnja mostova i tunela
42.21	Izgradnja cjevovoda
42.22	Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
42.91	Izgradnja hidro objekata
42.99	Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
43.11	Rušenje objekata
43.12	Pripremna gradilišta
43.13	Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
43.21	Postavljanje električnih instalacija
43.22	Postavljanje vodovodnih, kanizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
43.29	Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
43.31	Malterisanje
43.32	Ugradnja stolarije
43.33	Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34	Bojenje i zastakljivanje
43.39	Ostali završni radovi
43.91	Krovni radovi
43.99	Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
45.11	Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
45.19	Trgovina ostalim motornim vozilima
45.20	Održavanje i popravka motornih vozila
45.31	Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
45.32	Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila

- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja,
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom

- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjjetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama - apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksi prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta
- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju

52.23	Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
52.24	Manipulacija teretom
52.29	Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
53.10	Poštanske aktivnosti
53.20	Ostale poštanske i kurirske aktivnosti
55.10	Hoteli i sličan smještaj
55.20	Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
55.30	Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
55.90	Ostali smještaj
56.10	Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
56.21	Ketering (dostava pripremljene hrane)
56.29	Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
56.30	Usluge pripremanja i posluživanja pića
68.10	Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20	Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje Njima
68.32	Upravljanje nekretninama uz naknadu

Društvo može promijeniti svoju osnovnu djelatnost u skladu sa odlukom Osnivača.

Odluka se donosi u pismenom obliku i prijavljuje se Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Spoljno-trgovinski poslovi

Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu.

Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu.

Usluge u spoljnotrgovinskom prometu:

Izvođenje investicionih radova u inostranstvu;

Međunarodni saobraćajni agencijski poslovi, međunarodna špedicija i transport robe u drumskom saobraćaju;

Zastupanje inostranih firmi, korišćenje lizinga;

Predstavljanje stranih firmi;

Prodaja strane robe na konsignacijama i re-eksport;

Dorada robe u zemlji.

Odgovornost za obaveze

Član 6

Društvo može u obavljanju svoje poslovne djelatnosti zaključivati ugovore i obavljati druge aktivnosti u okviru svoje pravne sposobnosti da posluje u svoje ime i za svoj račun kao i u ime i za račun drugih lica.

Društvo će odgovarati ukupnom imovinom za svoje poslovanje.

Osnivač će snositi rizik poslovanja Društva do iznosa uloga unesenih ili investiranih u Društvo.

Osnivač ima sljedeća prava i obaveze:

- da upravlja i učestvuje u rukovođenju poslovanjem Društva;
- da učestvuje u raspodjeli dobiti;
- da učestvuje u raspodjeli imovine Društva po prestanku Društva.

Iznos osnivačkog kapitala

Član 7

Ukupan osnivačkog kapital društva iznosi EUR 1.240.001,00 (jedan milion dvesta četrdeset hiljada i jedan Euro), od čega:

Ukupan uplaćeni novčani dio osnivačkog kapitala Društva iznosi: 450.001,00 € (četrstopedesethiljada i jedan Euro), a

Ukupan upisani nenovčani dio osnivačkog kapitala iznosi: 790.000,00 € (sedamstodevedesethiljada Eura).

"PYLA MANAGEMENT" Inc. 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva.....1.240.001,00 € ili 100,00% osnivačkog kapitala.

Osnivač će obezbijediti dodatna sredstva za poslovanje Društva povećanjem iznosa kapitala u skladu sa zakonom.

Osnivač ili drugi mogući budući članovi Društva mogu radi povećanja ili sticanja udjela u Društvu, u društvo ulagati i nenovčana sredstva, čija će vrijednosti biti prethodno procijenjena.

Sve odluke o povećanju kapitala ili imovine Društva, kao i odluke o umanjenju kapitala ili imovine biće donesene od strane Osnivača.

Ograničenje prenosa udjela regulisano je ovim Statutom Društva i Društvo nema pravo da objavi javni poziv za upis udjela.

Na sva pitanja koja se tiču osnivačkog kapitala koja nisu regulisana ovim Statutom, primjenjivaće se odredbe pozitivnog prava Crne Gore.

Organizacija i zastupanje Društva

Član 8

Unutrašnja organizacija Društva biće utvrđena detaljno posebnim aktom Osnivača.

Izvršni direktor Društva zastupa i predstavlja Društvo u skladu sa Statutom i Odlukom o osnivanju, ili drugo lice u skladu sa odlukom Osnivača.

Organi Društva

Član 9

Organ upravljanja i rukovođenja Društvom je Izvršni direktor Društva.

Sve funkcije koje bi inače bile u nadležnosti Skupštine društva vršiće Osnivač Društva.

Član 10

Nadležnost Osnivača društva:

- donosi Statut i druge opšte akte Društva;
- vrši izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva;
- usvaja završne račune i odlučuje o raspodjeli dobiti;
- odlučuje o dopunskim uplatama, povećanju kapitala i smanjenju kapitala;
- odlučuje o pokriću gubitaka;
- bira i opoziva izvršnog direktora;
- odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnosti izvršnog direktora i daje saglasnosti za transakcije za koje je neophodna prethodna saglasnost Osnivača u skladu sa ovim Statutom; i
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Član 11

Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direktor kao organ Društva koji je ovlašćen da zaključuje pravne poslove, preduzima druge pravne radnje i aktivnosti u vezi sa djelatnošću Društva, a u skladu sa ograničenjima utvrđenim ovim Statutom.

- Izvršni direktor Društva ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim radnjama koje pojedinačno ili zajedno imaju vrijednost do EUR 10,000.00 (deset hiljada eura), osim onih pravnih poslova koji se odnose na raspolaganje imovinom Društva, uključujući a ne ograničavajući se na: prodaju, davanje u zalogu, hipoteku bez obzira na vrijednost tog pravnog posla.
- Za zastupanje Društva u svim radnjama koje pojedinačno ili zajedno prelaze novčanu vrijednost od EUR 10,000.00 (deset hiljada eura), kao i za zaključivanje onih pravnih poslova koji se odnose na raspolaganje imovinom Društva, uključujući a ne ograničavajući se na: prodaju, davanje u zalogu, hipoteku bez obzira na vrijednost tog pravnog posla, Izvršnom direktoru je potrebna prethodna Odluka Osnivača kojom će biti data saglasnost i određen obim prava potpisnika i lica ovlašćena za zastupanje.
- Osnivač Društva može donijeti odluku kojom će Izvršnog direktora ovlastiti da djeluje u ime Društva pojedinačno/zajednički, i/ili kojom će ga osloboditi ograničenja da djeluje samostalno u određenim pravnim poslovima.

Izvršni direktor Društva je Goran Mugoš

Društvo takođe zastupa i Ovlašćeni zastupnik Društva.

Član 12

Izvršnog direktora Društva imenuju i razrješavaju Osnivači. Izvršni direktor se imenuje na period od 3 (tri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Osnivači Društva sa izvršnim direktorom mogu zaključiti poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Član 13

Izvršni direktor je odgovoran za svoj rad Osnivačima. Izvršni direktor može podnijeti ostavku.

O razrješenju izvršnog direktora i ovlašćenih zastupnika i njihovim ostavkama odlučuju Osnivači. Osnivači preispituje povjerenje izvršnom direktoru i prije isteka vremena na koje je izabran:

- ako izvršni direktor donese akt koji je u suprotnosti sa aktima i poslovnom politikom Društva;

- ako Osnivači ne usvoje izvještaj o rezultatima poslovanja po godišnjem završnom računu i ako utvrdi da je za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva odgovoran Izvršni direktor;
- ako je njegovim nesavjesnim radom nanijeta znatna šteta Društvu;
- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom ili Statutom ili pismenom odlukom Osnivača.

Troškovi poslovanja, obračun rezultata, utvrđivanje i raspodjela dobiti

Član 14

Troškovi poslovanja Društva se svake godine utvrđuju finansijskim planom Društva za tu poslovnu godinu.

Poslovni rezultati Društva obračunavaju se u vremenskim periodima određenim propisima.

Izvršni direktor Društva je dužan da obezbijedi da Društvo vodi ispravne poslovne knjige predviđene propisima, te da na osnovu njih sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze.

Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u skladu sa važećim propisima sastavi godišnji obračun, bilans stanja i bilans uspjeha Društva, uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu.

Dobit za raspodjelu Društva utvrđuje se za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti izdvaja se dio koji utvrđuju Osnivači Društva koji se nosi u rezervni fond. Preostali iznos predstavlja dobit za raspodjelu.

Osnivači Društva odlučuju o raspodjeli dobiti i mogu odlučiti da dio dobiti za raspodjelu reinvestiraju u razvoj Društva, odnosno uloži u druge svrhe i namjene u skladu sa zakonom.

Dobit će u cjelosti biti plaćena Osnivačima a i na osnovu godišnjeg završnog računa.

Dobit koja pripada Osnivačima biće uplaćena u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjeg završnog računa i može biti prenesena u inostranstvo u skladu sa propisima o stranom ulaganju, ili može biti korišćena od strane Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom (reinvestiranje, plaćanje robe i usluga itd.).

Kontrola aktivnosti Društva

Član 15

U svako doba Osnivači imaju pravo uvida u aktivnosti, pregled poslovnih prostorija i opreme, kao i finansijskog poslovanja Društva. Knjigovodstvo i druge aktivnosti će biti vođene u skladu sa važećim zakonskim propisima, a Osnivačima će biti omogućen pristup poslovnim knjigama i drugoj poslovnoj evidenciji u svako razumno vrijeme.

Osnivači mogu za svoj račun sprovesti nezavisnu kontrolu finansija Društva i mogu naložiti inspekciju i reviziju poslovanja Društva od strane priznate revizorske kuće.

Fondovi Društva

Član 16

Društvo ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala Društva. Sredstva iz rezervnog fonda koriste se samo za pokriće gubitaka Društva, a po odluci Osnivača Društva.

Društvo, u skladu sa odlukom Osnivača, može formirati i druge fondove i rezerve koje nisu obavezne po zakonu.

Restrukturiranje i prestanak rada Društva

Član 17

Društvo se može restrukturirati spajanjem sa drugim društvom (spajanje), podjelom na dva ili više odvojenih društava (podjela) i promjenom oblika (promjena oblika društva) u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Društvo prestaje sa radom na način propisan zakonom.

O restrukturiranju i prestanku Društva odlučuju Osnivači.

Prenos udjela (u slučaju ako Društvo postane višečlano)

Član 18

U slučaju pridruživanja jednog ili više članova Društvu, udjeli u društvu mogu se prenositi samo u skladu sa odredbama Statuta Društva i Zakona.

Udjeli se mogu prenositi među članovima Društva bez ograničenja, u skladu sa Statutom.

Kad član Društva namjerava da prenese svoj udio, ostali članovi imaju pravo preče kupovine tog udjela, u skladu sa Statutom.

Ukoliko ne postoji sporazum o kupovini tog udjela između člana koji ga prodaje i ostalih članova Društva, udio se srazmjerno dijeli među članovima društva prema njihovim dotadašnjim udjelima.

Ukoliko u roku od 30 dana od dana davanja ponude članovi Društva istu ne prihvate, udio se može prenijeti trećem licu pod istim ponuđenim uslovima.

Udio se može prenositi trećem licu ugovorom o prenosu.

Član 19

U slučaju prenosa udjela, prava i obaveze iz članskog odnosa prelaze na lice koje pribavlja udio.

Udio se može prenijeti na treće lice samo uz izričitu saglasnost Osnivača koji ostaje u Društvu u pismenoj formi i uz poštovanje prava preče kupovine u njegovu korist.

Član 20

Članovi Društva ne mogu tražiti povraćaj uloga dok traje njihov članski odnos u Društvu.

Član 21

Statutom Društva utvrđuje se za članove Društva pravo preče kupovine udjela Društva za slučaj da Društvo odluči da poveća svoj kapital.

Povećanje udjela mora biti srazmjerno udjelu koji je član društva do tada imao u ukupnoj vrijednosti kapitala Društva, ukoliko nije drugačije utvrđeno Statutom.

Član 22

Društvo može smanjiti svoj kapital kupovinom udjela jednog ili više članova Društva. Uslove kupovine odobravaju članovi Društva čiji udjeli predstavljaju najmanje dvije trećine ukupnog kapitala.

Kopija predloženog Ugovora dostavlja se svim članovima najmanje 21 dan prije donošenja odluke.

Član 23

Društvo ne može pružati finansijsku podršku bilo koje vrste za kupovinu svojih udjela, osim ako jednoglasno to odluče svi članovi Društva.

Član 24

Ako se udio prodaje u izvršnom postupku, sud o tome obavještava članove Društva i samo Društvo. Ukoliko u roku od 15 dana članovi ne pokažu interes za kupovinu udjela, udio se prodaje u skladu sa odredbama izvršnog postupka.

Član 25

U slučaju prestanka pravnog lica, udio se prenosi na preostale Osnivače proporcionalno njihovom udjelu, ukoliko nije drugačije uređeno Statutom.

Član 26

U slučaju prenosa udjela, lice koje prenosi i lice koje prima udio biće neograničeno solidarno odgovorni Društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu.

Mjerodavno pravo

Član 27

Na sve odnose vezane za tumačenje i izvršenje Odluke o osnivanju i Statuta primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

Postupak promjene Statuta i donošenja opštih akata.

Član 28

Statut je osnovni pravni akt Društva i donose ga Osnivači.

Osnivači mogu usvojiti izmjene i dopune Statuta.

Druga opšta akta su akta kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad i poslovanje društva

Druge opšte akte Društva donose Osnivači Društva, ako zakonom ili drugim propisom ili ovim Statutom nije predviđeno da ista donosi drugi organ.

Ostali opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Odlukom o osnivanju. Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima Društva.

Zaštita životne sredine

Član 29

Osnivač se obavezuje da preuzima i vodi računa o tome da Društvo u obavljanju svojih aktivnosti permanentno primjenjuje mjere za zaštitu i očuvanje životne sredine u skladu sa najvišim standardima važećeg zakonodavstva.

Završne odredbe

Član 30

Važeći propisi u Crnoj Gori primjenjivaće se na sva pitanja koja nisu posebno regulisana ovim Statutom.

Osnivači su saglasni da za slučaj nastanka sporova, koji ne mogu biti riješeni prijateljskim putem, nadležni sud bude Privredni sud u Podgorici.

Ovaj Statut stupa na snagu odmah po registraciji Društva u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Ostali opšti akti Društva stupaju na snagu danom njihovog donošenja.

Za OSNIVAČA:


U ime Stevana Žarkovića

Vladimir Radonjić, po punomoćju od dana 23.08.2016.

PYLA MANAGEMENT LTD.

A P O S T I L L E

(Convention De La Haye Du 5 Octobre 1961)

- 1. **Country** British Virgin Islands
- This public document**
- 2. **has been signed by** Gail Carrington
- 3. **acting in the capacity of** Notary Public
- 4. **bears the Seal/Stamp of** Gail Carrington

CERTIFIED

- 5. **at** Road Town, Tortola
British Virgin Islands
- 6. **the** 25th day of July, 2016
- 7. **by** **Deputy Governor**
- 8. **No.**

9. **Stamp/Seal**

10. **Signature**



.....
Deputy Governor

NOTARIAL CERTIFICATE

I, **Gail Carrington**, Notary Public in and for the British Virgin Islands **DO HEREBY CERTIFY** that the signature appended to the attached **Certificate of Incumbency** for **PYLA MANAGEMENT LTD.**, bears the true and proper signature of **Liz Carolina Barahona Q.** Authorized Representative of **ICAZA GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED** as Registered Agent of **PYLA MANAGEMENT LTD.**, as compared with her signature kept in our records.

Given at Road Town, Tortola, British Virgin Islands this 25th day of July, 2016.

SIGNED :



Gail Carrington
Notary Public
British Virgin Islands



TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

We, **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, a British Virgin Islands Company, acting as Registered Agent of **PYLA MANAGEMENT LTD.** (the "Company"), do hereby certify that according to our corporate records, the following information is correct:

- The Company was duly incorporated on the **2nd day of January, 2002**, pursuant to laws of the British Virgin Islands and is validly existing and in good standing. The BVI Company Number is **476718**.
- The Directors of the Company as to this date are:

Mrs. Gabriela BELL
Mr. Alexis SERRACIN

- The authorised capital of the Company is US\$50,000.00 divided into 50,000 shares with a par value of US\$1.00 each with one vote for each share.
- To the best of our knowledge, no liquidation, dissolution or insolvency proceedings have been commenced against the Company and no receiver has been appointed over the Company or any of its assets.
- To the best of our knowledge, no action has been taken or has been threatened against the Company or any of its assets.
- The Registered Office of the Company is at Vanterpool Plaza, Second Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
- The Registered Agent of the Company is **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, of Vanterpool Plaza, Second Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Issued on this **July 20, 2016**

ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED



Liz Carolina Barahona Q.
Authorized Representative



Prevod skeniranog dokumenta sa engleskog jezika

TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA

ZAKON O MEĐUNARODNIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

(POGLAVLJE 291)

UVJERENJE O OSNIVANJU (ČLANOVI 14 I 15)

Br. 476718

Sekretar Registra privrednih društava sa Britanskih Djevičanskih Ostrva **OVIM POTVRĐUJE**, u skladu sa Zakonom o međunarodnim privrednim društvima, poglavlje 291, da su svi zahtjevi Zakona u pogledu osnivanja ispunjeni, pa je

PYLA MANAGEMENT D.O.O.

osnovano na Britanskim Djevičanskim Ostrvima kao međunarodno privredno društvo dana 2. januara 2002. godine.

Vodeni žig

OVJERENA VJERNA KOPILJA
(tekst ručno napisan)

Jérôme Consandier
Consandieravocats

22, rue Général-Dufour
CH-1204 Genève

Ovjereno mojim potpisom i pečatom u gradu
Road Town, na teritoriji Britanskih Djevičanskih Ostrva.


/potpis/
SEKRETAR REGISTRA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

25. jul 2016.

CRT1001D



2



Prevod skeniranog dokumenta sa engleskog jezika

PYLA MANAGEMENT D.O.O.

APOSTIL

(Haška konvencija od 5. oktobra 1961. godine)

1. **Država:** Britanska Djevičanska Ostrva

Ovaj javni dokument

2. **Potpisala je** Gail Carrington

3. **u svojstvu** notara

4. **i isti nosi pečat/štambilj** Gail Carrington

OVJERENO

5. **u** Road Town, Tortola
Britanska Djevičanska Ostrva

6. **dana** **25. jula 2016. godine**

7. **od strane:** **Zamjenika guvernera**

8. **Broj:** G407674

9. **Pečat/štambilj** Poštanska marka Britanskih
Djevičanskih Ostrva

10. **Potpis:** */potpis/* okrugli pečat Vlade Britanskih Djevičanskih Ostrva
Zamjenik guvernera



Prevod skeniranog dokumenta sa engleskog jezika

POTVRDA OD NOTARA

Ja, **Gail Carrington**, notar sa Britanskih Djevičanskih Ostrva, koji posluje u ime Britanskih Djevičanskih Ostrva, **OVIM POTVRĐUJEM** da je potpis stavljen na priloženu Potvrdu o ovlašćenjima za privredno društvo **PYLA MANAGEMENT D.O.O.** istinit i ispravan potpis **Liz Carolina Barahona Q.** koja je ovlašćena predstavnica **ICAZA GONZALES-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, kao registrovani agent za **PYLA MANAGEMENT D.O.O.**, kako je upoređeno sa njenim potpisom koji imamo u evidenciji.

U gradu Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva dana 25. jula 2016. godine

poštanska marka Britanskih djevičanskih ostrva
Vodeni žig

POTPISAO: /potpis/
Gail Carrington
Notar
Britanska Djevičanska Ostrva



TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA

POTVRDA O OVLAŠĆENJIMA

Mi, **ICAZA GONZALES-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, privredno društvo sa Britanskih Djevičanskih Ostrva, kao registrovani agent za **PYLA MANAGEMENT D.O.O.** (u daljem tekstu: „*Privredno društvo*“), u skladu sa našim dokumentima i po našem najboljem saznanju i vjerovanju **OVIM POTVRUJEMO** da su u skladu sa našom poslovnom evidencijom, sljedeće informacije ispravne:

- Ovo Privredno društvo je propisno osnovano dana **02. januara 2002. godine**, u skladu sa zakonima Britanskih Djevičanskih Ostrva i valjano postoji i uredno posluje. Broj privrednog društva sa Britanskih Djevičanskih Ostrva je: **476718**.
- Direktori ovog privrednog društva na današnji dan su:

Gđa Gabriela BELL
Gdin Alexis SERRACIN

- Ovlašćeni kapital ovog Privrednog društva iznosi 50.000,00 US\$, podijeljeno na 50.000 akcija nominalne vrijednosti 1,00 US\$ pojedinačno sa jednim glasom za svaku akciju.
- Po našem najboljem saznanju, ne postoje postupci likvidacije, raspuštanja ili stečaja koji su započeti protiv Privrednog društva, niti je imenovan stečajni upravnik za Privredno društvo ili bilo koju njegovu imovinu.
- Po našem najboljem saznanju, ne postoji radnja koja je preduzeta ili zapriječena protiv ovog Privrednog društva ili bilo koje njegove imovine.
- Adresa sjedišta ovog Privrednog društva je sljedeća: Vanterpool Plaza, drugi sprat, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva.

Izdato dana **20. jula 2016. godine**

ICAZA GONZALES-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED

vodeni žig

/potpis/

Liz Carolina Barahona Q.
Ovlašćena predstavnica

/mkg

STALNI SUDSKI TUMAČ

Ivana Vučinić


ime i prezime

za *engleski* jezik,

postavljen rješenjem ministra pravde Crne Gore
broj: 03-15444/14 od 18.12.2014. potvrđujem da
je ovaj prevod vjeran originalu.



Troškovi prevoda iznose _____ €.

U *Podgorici*, dana *10.08.2016*



Ivana Vučinić

Potpis




TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
 THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT
 (CAP. 291)

CERTIFICATE OF INCORPORATION (SECTIONS 14 AND 15)

No. 476718

The Registrar of Companies of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES
 pursuant to the International Business Companies Act, Cap. 291 that all
 the requirements of the Act in respect of incorporation having been satisfied,
 PYLA MANAGEMENT LTD.

is incorporated in the British Virgin Islands as an International Business
 Company this 2nd day of January, 2002.





CERTIFIED TRUE COPY
Wendie Cosandier
 cosandieravocats
 22, rue General-Dufour
 CH-1204 Genève
 JULY 25, 2016

Given under my hand and seal at
 Road Town, in the Territory of the
 British Virgin Islands

[Signature]
 REGISTRAR OF COMPANIES

CRTT001D



PUNOMOĆJE


Ja, doljepotpisani, Stevan Žarković, [REDACTED]

[REDACTED] sa prebivalištem u Beogradu, Opština Stari grad, Takovska 005, u svojstvu sticaoca udjela, ovim ovlašćujem gospodina Vladimira Radonjića, advokata iz Podgorice, JMBG [REDACTED] Maju Velimirović, advokaticu iz Podgorice, [REDACTED] Sandru Kovačević, advokaticu iz [REDACTED] gospodina Damjana Milića, pravnika iz [REDACTED]

Capital Plaza, 81000 Podgorica, Crna Gora, i to svakog od njih pojedinačno da nastupaju u svojstvu punomoćnika (u daljem tekstu: Punomoćnik) u moje ime i za moj račun, kao i da u tom svojstvu preduzmu i izvrše sve pravne i faktičke radnje koje smatraju neophodnim ili korisnim pred svim nadležnim organima u Crnoj Gori u vezi sa prenosom i registracijom prenosa 100% udjela u privrednom društvu „PYLA“ d.o.o., društvo sa ograničenom odgovornošću koje je organizovano i posluje u skladu sa zakonima Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici, Ul. 8. marta br. 76, Matični broj 02816075, RegistarSKI br. 50594611 (u daljem tekstu: Društvo), i to sa sadašnjeg vlasnika 100% udjela PYLA MANAGEMENT LTD., registarski broj 476718, sa sjedištem na adresi Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva, na mene, nakon kojeg prenosa ću biti registrovan kod Centralnog registra Privrednih Subjekata u Podgorici kao jedini član Društva sa 100% udjela u Društvu. Punomoćnik je ovlašćen da daje i ovjerava bilo koje izjave, pribavi potrebne saglasnosti i potvrde, kao i da potpisuje odgovarajuće zahtjeve za registraciju prenosa udjela, daje suglasnost na moje imenovanje kao ovlašćenog lica Društva bez ograničenja itd.

U Podgorici, dana 23.08.2016. godine

Davalac punomoćja:



Stevan Žarković

Ja Notar, Branislav Vukićević, Podgorica, ul. Slobode br. 47

.....OVJERA POTPISA.....

Potvrđujem da je **Žarković Stevan**, [redacted] entitet utvrdio uvidom u pasoš broj **012374063**, izdat od MUP-a R. Srbije
PU za grad Beograd, preda mnom svojeručno potpisao ovo pismeno.

Potpis na pismenu je istinit i ovjeren na tri primjerka isprave.

U skladu sa čl.63.st.4. Zakona o notarima, Notar ne odgovara za sadržinu prednje isprave.

Naknada za rad notara obračunata je po tarifnom broju 9 i 21 tačka 1 NT u iznosu od 7,50€.

PDV je obračunat u iznosu od 1,42€.

Ukupno je naplaćeno 8,92 €.

OV 3158/2016

Podgorica, 23.08.2016. godine



SPECIJALNO PUNOMOĆJE

Mi, **PYLA MANAGEMENT LTD**, Vanterpool Plaza, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ovlašćujemo:

advokata Vladimira Radonjića iz Podgorice, [redacted] Maju Velimirović iz Podgorice, [redacted] Advokata Sandra Kovačević iz Podgorice, JMBG [redacted] miranog pravnika Damjana Milica iz [redacted] svi sa korespondentskom adresom na bul. Džordža Vašingtona 108/36, The Capital Plaza Centar, 81000 Podgorica, Crna Gora, svakog od njih pojedinačno da preuzmu sledeće radnje:

da nas u potpunosti zastupa u svim pravnim i drugim radnjama pred svim organima i trećim licima, u preduzimanju svih radnji i potpisivanju sve dokumentacije neophodne za prenos 100% našeg udjela u društvu „PYLA“ DOO Podgorica, sa sjedištem u ul. 8. Marta br. 76, Podgorica, Matični broj 02816075, RegistarSKI broj 50594611 (u daljem tekstu „Društvo“) u korist Stevana Žarkovića, državljanina Republike Srbije, Pasoš [redacted]

[redacted] takovska 005, i bez naknade.

Zastupnik je naročito ovlašćen (bez ograničenja):

1. da potpiše Ugovor o prenosu udjela u Društvu sa novim osnivačem Stevanom Žarkovićem, a kojim Ugovorom bez naknade će novi osnivač steći 100% udjela u Društvu i da pred nadležnim sudom ili notarom ovjeri predmetni Ugovor u formi proisanoj važećim propisima u Crnoj Gori, u naše ime i za naš račun;

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

We, **PYLA MANAGEMENT INC**, Vanterpool Plaza, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

Herewith grant power of attorney to:

Vladimir Radonjić, Attorney-at-Law from Podgorica, Personal [redacted] Maja Velimirovic, Attorney-at-Law from Podgorica, Personal [redacted] Sandra Kovačević, Personal ID no. [redacted] Attorney-at-Law from Podgorica and Damjan Milić, lawyer from Podgorica, Personal ID [redacted] with correspondent address at Džordža Vasingtona 108/36, The Capital Plaza Centre, 81000 Podgorica, Montenegro, each of them individually to undertake the following activities:

to fully represent us in all legal and other matters in front of all authorities and third parties, in performing all activities and signing of all documents required for the transfer of 100% of our stake in „PYLA“ DOO Podgorica, with official seat in 8. Marta No. 76, Podgorica, Id No. 02816075, Registry No. 50594611 (hereinafter „Company“) in favour of Stevan Žarković, citizen of Republic of Serbia, passport number 012374062. Personal ID Number [redacted]

[redacted] consideration.

Attorney is in particular authorized (without limitation):

1. to sign the Agreement on transfer of shares in the Company with new sole shareholder Stevan Žarković, by which Agreement he shall acquire, without consideration, 100% of the stake in the Company, and to notarize the Agreement in front of the competent court or public notary as requested by statutory provisions of Montenegrin law, in our name and on our behalf;

2. da podnese zahtjev za registraciju promjene osnivača na osnovu Ugovora o prenosu udjela Društva u Centralnom Registru Privrednih subjekata u Podgorici (Crna Gora), kao i da po izvršenoj registraciji preuzme rešenje o promjeni, u naše ime i za naš račun;
 3. da nas zastupa i potpisuje bilo koje druge akte neophodne ili potrebne u cilju registracije Ugovora o prenosu udjela u Društvu, u naše ime i za naš račun;
 4. da dostavi i primi sve dokumente, kao i da obavi sve druge pravne i faktičke radnje koje su neophodne ili prikladne u vezi sa pitanjima navedenim u tačkama 1. do 3. u naše ime i za naš račun;
 5. da prenosi ovlašćenje za zastupanje na druga lica.
2. to apply for registration of change of the founder based on the Agreement on transfer of the stake in the Company with the Central Register of the Commercial Entities in Podgorica (Montenegro), as well as, upon the performed registration, to receive the decision on the registration of such change, in our name and on our behalf;
 3. to represent us and to sign any other act necessary or required for the purpose of registration of the Agreement on transfer of the shares in the Company, in our name and on our behalf;
 4. to deliver and receive all documents, as well as to perform all other legal and factual acts necessary or advisable in connection with the issues mentioned in items 1 to 3 in our name and on our behalf;
 5. to authorize other persons.

Mi, **PYLA MANAGEMENT LTD**, se obavezujemo da prihvatimo i odobrimo bilo šta što Zastupnik učini ili zakonito izdejstvuje da se učini na osnovu ovlašćenja koje mu je dato ili koja proizilaze iz ovog specijalnog punomoćja i da ćemo po zahtjevu obešteti i zaštititi Zastupnika od svih gubitaka i troškova koji mogu nastati kao posljedica imenovanja na osnovu ovog posebnog punomoćja.


We, **PYLA MANAGEMENT LTD**, hereby undertake to accept and ratify whatever the Attorney undertakes or lawfully causes to be done under the authority or purported authority of this special power of attorney and we shall indemnify, and keep indemnified, the Attorney on demand against all losses, liabilities and costs which may occur as a result of his appointment under this special power of attorney.

Ovo punomoćje je samostalno i neograničeno, i važi do opoziva istog.

This power of attorney is independent and unlimited and is valid until its cancellation.

Na Britanskim Djevičanskim ostrvima,
15.07.2016. godine

In British Virgin Islands,
July 15th 2016




For/Za **PYLA MANAGEMENT LTD**
Gabriela BELL Alexis SERRACIN



I, Laurent Brechbuhl, Notary Public in Geneva/Switzerland, hereby certify the signatures affixed on the other side by Mrs Gabriela del Carmen Bell Saldana and Mr Alexis Serracin Garcia.

Geneva, July 13, 2016



BRECHBUHL & RODRIGUEZ
NOTAIRES
38, route de Malagnou - Case postale 401
1211 GENEVE 12
Tél. +41 22 707 15 00 - Fax +41 22 735 05 56
E-mail notaires@brnotaires.com

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Suisse

Le présent acte public

2. a été signé par Me L. Brechbuhl

3. agissant en qualité de Notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de

Attesté

5. à Genève 6. le 15 JUL. 2016

7. République et Canton de Genève

8. sous N° 000010999

9. Sceau / timbre

10. Signature Loya P.A.


P.-A. Loya





I, Laurent Brechbuhl, Notary Public in Geneva/Switzerland, hereby certify the signatures affixed on the other side by Mrs Gabriela del Carmen Bell Saldana and Mr Alexis Serracin Garcia.

Geneva, July 13, 2016



**BRECHBUHL & RODRIGUEZ
NOTAIRES**
38, route de Malagnou - Case postale 401
1211 GENEVE 12
Tél. +41 22 707 15 00 - Fax +41 22 735 05 56
E-mail notaires@brnotaires.com

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Suisse

Le présent acte public

2. a été signé par Me L. Brechbuhl

3. agissant en qualité de notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de

Attesté

5. à Genève " 6. le 15 JUL. 2016


7. République et Canton de Genève

8. sous N° 000010999

9. Sceau / timbre

10. Signature Loya P.A.

P.-A. Loya





SPECIJALNO PUNOMOĆJE

Mi, **PYLA MANAGEMENT INC**, Vanterpool Plaza, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Islands,

ovlašćujemo:

advokata Vladimira Radonjića iz Podgorice, JMBG [redacted] advokata Maju Velimirović [redacted] i Advokata Sandra Kovačević [redacted]

[redacted] diplomiranog pravnika Damjana Milića iz Podgorice, JMBG [redacted]

Capital Plaza Centar, 81000 Podgorica, Crna Gora, svakog od njih pojedinačno da preuzmu sledeće radnje:

da nas u potpunosti zastupa u svim pravnim i drugim radnjama pred svim organima i trećim licima, u preduzimanju svih radnji i potpisivanju sve dokumentacije neophodne za prenos 100% našeg udjela u društvu „PYLA“ DOO Podgorica, sa sjedištem u ul. 8. Marta br. 76, Podgorica, Matični broj 02816075, Registarski broj 50594611 (u daljem tekstu "Društvo") u korist Stevana Žarkovića, državljanina Republike Srbije, Pašoš

[redacted]
Takovska 005; i
bez naknade.

Zastupnik je naročito ovlašćen (bez ograničenja):

1. da potpiše Ugovor o prenosu udjela u Društvu sa novim osnivačem Stevanom Žarkovićem, a kojim Ugovorom bez naknade će novi osnivač steći 100% udjela u Društvu i da pred nadležnim sudom ili notarom ovjeri predmetni Ugovor u formi proisanoj važećim propisima u Crnoj Gori, u naše ime i za naš račun;

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

We, **PYLA MANAGEMENT INC**, Vanterpool Plaza, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Islands,

Herewith grant power of attorney to:

Vladimir Radonjić, Attorney-at-Law from [redacted]

Maja Velimirovic, Attorney-at-Law from Podgorica, [redacted]

Sandra Kovačević, Personal ID no. [redacted] Attorney-at-Law from Podgorica and Damjan Milić, lawyer from Podgorica [redacted]

with correspondent address at Dzordza [redacted]

individually to undertake the following activities:

to fully represent us in all legal and other matters in front of all authorities and third parties, in performing all activities and signing of all documents required for the transfer of 100% of our stake in „PYLA“ DOO Podgorica, with official seat in 8. Marta No. 76, Podgorica, Id No. 02816075, Registry No. 50594611 (hereinafter "Company") in favour of Stevan Žarković, citizen of Republic of Serbia, passport

[redacted]
consideration.

Attorney is in particular authorized (without limitation):

1. to sign the Agreement on transfer of shares in the Company with new sole shareholder Stevan Žarković, by which Agreement he shall acquire, without consideration, 100% of the stake in the Company, and to notarize the Agreement in front of the competent court or public notary as requested by statutory provisions of Montenegrin law, in our name and on our behalf;



da podnese zahtjev za registraciju promjene osnivača na osnovu Ugovora o prenosu udjela Društva u Centralnom Registru Privrednih subjekata u Podgorici (Crna Gora), kao i da po izvršenoj registraciji preuzme rešenje o promjeni, u naše ime i za naš račun;

3. da nas zastupa i potpisuje bilo koje druge akte neophodne ili potrebne u cilju registracije Ugovora o prenosu udjela u Društvu, u naše ime i za naš račun;
4. da dostavi i primi sve dokumente, kao i da obavi sve druge pravne i faktičke radnje koje su neophodne ili prikladne u vezi sa pitanjima navedenim u tačkama 1. do 3. u naše ime i za naš račun;
5. da prenosi ovlašćenje za zastupanje na druga lica.

Mi, **PYLA MANAGEMENT INC**, se obavezujemo da prihvatimo i odobrimo bilo šta što Zastupnik učini ili zakonito izdejstvuje da se učini na osnovu ovlašćenja koje mu je dato ili koja proizilaze iz ovog specijalnog punomoćja i da ćemo po zahtjevu obešteti i zaštititi Zastupnika od svih gubitaka i troškova koji mogu nastati kao posljedica imenovanja na osnovu ovog posebnog punomoćja.

Ovo punomoćje je samostalno i neograničeno, i važi do opoziva istog.

Na Britanskim Djevičanskim ostrvima,
15.07.2016. godine

2. to apply for registration of change of the founder based on the Agreement on transfer of the stake in the Company with the Central Register of the Commercial Entities in Podgorica (Montenegro), as well as, upon the performed registration, to receive the decision on the registration of such change, in our name and on our behalf;

3. to represent us and to sign any other act necessary or required for the purpose of registration of the Agreement on transfer of the shares in the Company, in our name and on our behalf;
4. to deliver and receive all documents, as well as to perform all other legal and factual acts necessary or advisable in connection with the issues mentioned in items 1 to 3 in our name and on our behalf;
5. to authorize other persons.

We, **PYLA MANAGEMENT INC**, hereby undertake to accept and ratify whatever the Attorney undertakes or lawfully causes to be done under the authority or purported authority of this special power of attorney and we shall indemnify, and keep indemnified, the Attorney on demand against all losses, liabilities and costs which may occur as a result of his appointment under this special power of attorney.

This power of attorney is independent and unlimited and is valid until its cancellation.

In British Virgin Islands,
July 15th 2016

[potpis]
[potpis]

For/Za **PYLA MANAGEMENT Inc**
Gabriela BELL Alexis SERRACIN

[taksena markica]

Ja, Loren Brechbuhl, javni notar u Ženevi/Švajcarska ovim putem potvrđujem da su potpisi koji se nalaze na drugoj strani potpisi gospođe Gabriele del Carmen Bell Saldana i gospodina Alexisa Serracin Garcie.



Ženeva, 13. jul 2016. godine

[pečat]

[potpis]

[štambilj]

[APOSTIL NA FRANCUSKOM JEZIKU]

STALNI SUDSKI TUMAČ <i>Maja Velimirović</i> ime i prezime	
za	<i>engleski</i> jezik,
postavljen rješenjem ministra pravde Crne Gore broj: 03-6151/11 od 23.09.2011, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu.	
Troškovi prevoda iznose	_____ €.
U	<i>Podgorica</i> , dana <i>18.08.2016.</i>
	 Potpis



CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 01.02.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA** broj 171094 od 01.02.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Đorđe Ivanović



dana 01.02.2011.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :osnivača, statuta **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA** - registarski broj **5-0594611/ 002**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (osnivača, statuta) u privrednom društvu **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Registrator

Irena Knežević

*Primio dana 01.02.2011
Ivanović Đorđe*



Crna Gora

**IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA
Privrednog Suda u Podgorici**

Registarski broj
Matični broj

5-0594611/ 002
02816075

Datum promjene podataka: 01.02.2011

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: osnivača, statuta

Datum zaključivanja ugovora: 22.12.2010

Datum donošenja Statuta: 22.12.2010

Datum izmjene Statuta: 01.02.2011

Adresa obavljanja djelatnosti: OKTOBARSKE REVOLUCIJE
BR.84/A

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: OKTOBARSKE REVOLUCIJE
BR.84/A

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 70110 Razvoj projekata o nekretninama

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadrzna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 1.00€

(Novčani 1.00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv
PYLA MANAGEM

Registarski broj:

Udio: 100%

Uloga: Osniva

Lica u društvu

Ime i prezime:

Goran Mugoša -

Izvršni direktor - ne

Pojedinačno- ()

Izdato 10.02.2011.god.

REGISTRATOR

Irena Knežević
Irena Knežević

SPECIJALNO PUNOMOĆJE

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Mi, **PYLA MANAGEMENT INC**, Akara Building, 24 De Castro street, Wickhams Cay 1, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva,

We, **PYLA MANAGEMENT INC**, Akara Building, 24 De Castro street, Wickhams Cay 1, Tortola, British Virgin Islands,

ovlašćujemo:

Herewith grant power of attorney to:

advokata **Vladimira Radonjića**, JMBG:

Vladimir Radonjić, Personal No.

advokata **Đorđa Ivanovića**, JMBG:

Đorđe Ivanović, Personal No.

da nas u potpunosti zastupa u svim pravnim i drugim radnjama pred svim organima i trećim licima, u preduzimanju svih radnji i potpisivanju sve dokumentacije neophodne za prenos 100% udjela u društvu „PYLA“ **DOO Podgorica**, sa sjedištem u ul. Oktobarske revolucije br. 84/a, Podgorica, Matični broj 02816075, Registarski broj 50594611 (u daljem tekstu "**Društvo**") na naše ime.

to fully represent us in all legal and other matters in front of all authorities and third parties, in performing all activities and signing of all documents required for the transfer of 100% of the shares in „PYLA“ **DOO Podgorica**, with official seat in Oktobarske revolucije No. 84/a, Podgorica, Id No. 02816075, Registry No. 50594611 (hereinafter "**Company**") in our favour.


Zastupnik je naročito ovlašćen (bez ograničenja):

Attorney is in particular authorized (without limitation):

1. da potpiše Ugovor o prenosu udjela u Društvu sa jedinim osnivačem Vladimirom Radonjićem. JMBG:

naknade sučelno 100% udjela u Društvu i da pred nadležnim sudom ili drugim nadležnim organom ovjeri potpis na istom, u naše ime i za naš račun;

1. to sign the Agreement on transfer of shares in the Company with sole shareholder Vladimir Radonjić, by which Agreement we shall acquire, free of charge, 100% of the shares in the Company, and authenticate the signature on it, in front of the competent court or other authentication competent body, in our name and on our behalf;



2. da potpiše prečišćeni Statut Društva;

2. to sign the amended Statute of the Company;

3. da sprovede postupak registracije Ugovora o prenosu udjela Društva u Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici (Crna Gora), kao i da po izvršenoj registraciji preuzme rešenje o upisu, u naše ime i za naš račun;

3. to perform the registration of the Agreement on transfer of the shares in the Company with the Central Register of the Commercial Court in Podgorica (Montenegro), as well as, upon the performed registration, to receive the decision on the registration, in our name and on our behalf;

4. da izvrši sve i bilo koje radnje u vezi sa izdavanjem matičnog broja Društva, u naše ime i za naš račun;

4. to perform all and any activities in connection with the issuance of the Identification Number of the Company, in our name and on our behalf;

5. da izvrši sve i bilo koje radnje u vezi sa izdavanjem poreskog identifikacionog broja Društva kod Poreske Uprave – Područna jedinica Podgorica, kao i da po izvršenoj registraciji preuzme Rješenje o registraciji (PIB), u naše ime i za naš račun;

5. to perform all and any activities in connection with the issuance of the Tax Identification Number of the Company with the Tax Administration – Branch office Podgorica, in our name and on our behalf;

6. da nas zastupa i potpisuje bilo koje druge akte neophodne ili potrebne u cilju registracije Ugovora o prenosu udjela u Društvu, u naše ime i za naš račun;

6. to represent us and to sign any other act necessary or required for the purpose of registration of the Agreement on transfer of the shares in the Company, in our name and on our behalf;

7. da izvrši promjenu adrese sjedišta Društva, kao i promjenu glavne djelatnosti Društva;

7. to change the corporate seat of the Company, and the main business activity of the Company;

8. da dostavi i primi sve dokumente, kao i da obavi sve druge pravne i faktičke radnje koje su neophodne ili prikladne u vezi sa pitanjima navedenim u tačkama 1. do 7. u naše ime i za naš račun;

8. to deliver and receive all documents, as well as to perform all other legal and factual acts necessary or advisable in connection with the issues mentioned in items 1 to 7 in our name and on our behalf;

7. da prenosi ovlašćenje za zastupanje na druga lica.

We, PYLA MANAGEMENT INC, se obavezujemo da prihvatimo i odobrimo bilo šta što Zastupnik učini ili zakonito izdejstvuje da se učini na osnovu ovlašćenja koje mu je dato ili koja proizilaze iz ovog specijalnog punomoćja i da ćemo po zahtjevu obešteti i zaštititi Zastupnika od svih gubitaka i troškova koji mogu nastati kao posljedica imenovanja na osnovu ovog posebnog punomoćja.

Ovo punomoćje je samostalno i neograničeno, i važi do opoziva istog.

Na Britanskim Djevičanskim ostrvima,
14.01, 2011. godine

7. to authorize other persons.

We, PYLA MANAGEMENT INC, hereby undertake to accept and ratify whatever the Attorney undertakes or lawfully causes to be done under the authority or purported authority of this special power of attorney and we shall indemnify, and keep indemnified, the Attorney on demand against all losses, liabilities and costs which may occur as a result of his appointment under this special power of attorney.

This power of attorney is independent and unlimited and is valid until its cancellation.

In British Virgin Islands,
14.01.2011.

For/Za PYLA MANAGEMENT INC.



Marta Edghill, Director


Imogene Wilson, Director



Seen exclusively for the legalization of the above signatures of Mrs Marta Edghill and Mrs Imogene Wilson.

Geneva, the 21st January 2011



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Pays: Suisse


Le présent acte public

- 2. a été signé par Me M. Vallory-Spaeth
- 3. agissant en qualité de Notaire
- 4. est revêtu du sceau/timbre de 1

5. à Genève

Attesté

6. le 21 JAN 2011



Commune et Canton de Genève

5120

9. Timbre 10. Signature

Céline FAURE

Ов.бр. 2578 2011

Потврђује се да је овај препис истоветан са његовим изворником - овјереним - простим преписом који је написан _____ и који се састоји од _____

Изворна исправа-овјерени препис налази се код _____
 Напомена _____

Такса за овјеру од _____ наплаћена је и поништена.

Основни суд у Подгорици _____ влашћени службеник
 Дана 28.01.2011





PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 01.02.2011. god.

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 01.02.2011, pod registarskim brojem 5-0594611/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA Ugovorom od 31.01.2011 godine vrši se promjena osnivača tako da istupa Vladimir Radonjić, a pristupa PYLA MANAGEMENT iz Törtole i vrši se promjena Statuta od 01.02.2011 godine usljed promjene osnivača Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

10.02.11
W

Registrator

Irena Knežević



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 171094

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Đorđe Ivanović dostavio-la dokumenat za promjenu doo društva naziva **PYLA** - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Podgorica, registarski broj 50594611 sa sledećim priložima:

Taksa za sud
Statut društva
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Ugovor o promjeni osnivača
Zahitjeva izmjenu:
PROMJENA OSNIVAČA

Dokumentacija je podnijeta dana 01.02.2011.god.

Podgorica, dana 01.02.2011.god.

Ivanović Đorđe



KONTROLNIK

Kasalić

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA []
 PROMJENA PODATAKA [X]

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

KD AD DOO OD
 NVO Ustanova Zadruga Ostali
 NASTANAK: osnivanjem spajanjem podjelom na drugi način

PUNI NAZIV:	Društvo sa ograničenom odgovornošću „PYLA“ Podgorica	
Skraćeni naziv:	„PYLA“ D.O.O. Podgorica	
Rok na koji se društvo osniva:	neograničen	
Matični broj:	02816075	
Registarski broj:	50594611	
Podaci o Statutu:	Datum donošenja:	Datum izmjena: 01.februar.2011.
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja: 22.decembar.2010.	Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE Mjesto: Podgorica
 Sjedište: Podgorica
 Ulica i broj: Oktobarske revolucije br. 84/A

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto: Podgorica
 Ulica i broj: Oktobarske revolucije br. 84/A
*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv
 Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:
*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca
 Elektronska prijava *popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: Đorđe Ivanović Ad:
 Jedinstveni matični broj:
*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.
 Potpis podnosioca: *Ivanović Đorđe*
 Đorđe K. Ivanović
 150 Cetinje, Crna Gora
 Lovćenski MP, 23
 020 67 53 73 09
*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____
*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Pretežna djelatnost:

7 0 1 1 0

Razvoj projekata o nekretninama

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

1,00 €

novčani+nenovčani

novčani iznos: 1,00 €

nenovčani iznos:

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

Povećanje

Novčani Iznos

Smanjenje

Nenovčani Iznos

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:

Iznos

novčani+nenovčani

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Rješenje priloženo

DA

NE

*popunjava se samo za AD

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Rješenje priloženo

DA

NE

*popunjava se samo za AD

Potvrda registratora:

M.P.

2

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o promjeni/Vrsta promjene:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja | <input type="checkbox"/> promjena oblika svojine | <input type="checkbox"/> promjena oblika i organizovanja svojine |
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja, svojine i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika, svojine i porijekla kapitala |
| <input type="checkbox"/> sprovedjenje likvidacije | <input type="checkbox"/> otvoren postupak stečaja | <input type="checkbox"/> uskladjivanje sa zakonom |
| <input type="checkbox"/> promjena naziva (firme) | <input type="checkbox"/> promjena sjedišta i adrese | <input type="checkbox"/> promjena u povezivanju jedinica razvrstavanja |
| <input type="checkbox"/> promjena pretežne djelatnosti | <input type="checkbox"/> promjena u vršenju spoljno-trgovinske djelatnosti | <input checked="" type="checkbox"/> promjena ostalih podataka |
| <input type="checkbox"/> tehnička korekcija | <input type="checkbox"/> prestanak likvidacijom | <input type="checkbox"/> prestankom stečajem |
| <input type="checkbox"/> prestankom pripajanjem | <input type="checkbox"/> prestankom spajanjem | <input type="checkbox"/> prestanak podjelom |
| <input type="checkbox"/> na drugi način | | |

Kontakt:

Telefon:

Fax:

Elektronska adresa E-mail:

Adresa internet strane:

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

J. Ivanovic Dorde

ADVOKAT
Dorđe R. Ivanović
81250 Cetinje, Crna G.
Loyčenska b. 22
M. tel. +382 67 53 7

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Podaci o osnivačima:

- Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

PYLA MANAGEMENT

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Tortola,

Država

**British
Virgin
Islands**

Ulica

**De Castro street,
Wickham Cay 1,
Akara Building**

Broj

24

Matični broj/
jedinствени
matični broj:

476718

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio:

100

%

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Potvrda registratora:

M.P.

3

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak

Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

Ulica

Broj

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio:

%

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak

Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

* upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

Ulica

Broj

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio:

%

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ivanovic Dorde

ADVOKAT

Dorde R. Ivanović

81250 Cetinje, Crna Gora

*pečat je obavezan kod prijave i ponijene podataka

Mob. tel. +382 67 53 73 09

Potvrda regulatora:

M.P.

4

*potpis i pečat regulatora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

- Pojedinačno Kolektivno

sa _____

*upisati sa kim ako je kolektivno

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: _____

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori): _____

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

Ivanovic Dorde

ADVOKAT
Dorđe R. Ivanović
81250 Cetinje, Crna Gora
Lovćenska br. 23
Mob. tel. +382 67 53 73 09

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

5

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

Ime i prezime:

GORAN MUGOŠA

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

davanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva*

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ivanovic Dorde

* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

ADVOKAT

Dorđe R. Ivanović

81250 CMR, Crna Gora

Lovčenska br. 23

Mob. tel. +382 67 53 73 09

M.P.

6

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Revizor društva[†]

Poslovno ime /
Ime i prezime:

Matični broj
/jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

ADVOKAT

Dorđe R. Ivanović

81250 Cetinje, Crna Gora

Lovćenska br. 23

Mob. tel. +382 67 53 73 09

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ivanovic Dorde

[†] Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

7

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ ***potpis**

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ivanović Đorđe

ADVOKAT
Đorđe R. Ivanović
81250 Cetinje, Crna Gora
Lovćen, ul. Matije Gupca 11
*pečanje odgovorno kod prijave promjene podataka
T. 020 67 53 73 09

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

8

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ivanović Đorđe

ADVOKAT
Đorđe R. Ivanović
81250 Cetinje, Crna Gora
Lovćenkova br. 29
*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka
T. 020 267 53 73 09

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

9

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zstupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ivanović Đorđe

ADVOKAT
Đorđe R. Ivanović
 b1250 Cetinje, Grna Gora
 Lovćenska br. 23
 Mob. telefon: 067 55 73 09
 *pečat je obavezan kod prijave podataka

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

10

Pursuant to Article 74 of the Companies Law of Montenegro regarding registration with the Central Registry of the Commercial Court in Podgorica, and Articles of Association of the company "PYLA" DOO Podgorica, Reg. No. 50594611, Tax Identification No. 02816075, on January 31st 2011, the following

Na osnovu člana 74 Zakona o privrednim društvima Crne Gore o upisu u sudski registar kod nadležnog Privrednog suda u Podgorici i Statuta „PYLA „DOO Podgorica, Registarski br. 50594611, Matični broj 02816075, na dan 31. januar 2011. godine zaključuje se

SHARE TRANSFER AGREEMENT

(hereinafter referred to as: the Agreement)

UGOVOR O PRENOSU UDJELA

(u daljem tekstu: Ugovor)

has been concluded by and between the following parties:

Između:

1. Vladimir Radonjić, f

1. Vladimir Radon

and

i

2. PYLA MANAGEMENT INC., Reg. No. 476718, with its registered seat at the address: Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Tortola, British Virgin Islands.
(hereinafter referred to as: the Transferee),

2. PYLA MANAGEMENT INC., Registarski broj 476718, sa sjedištem na adresi Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva.
(u daljem tekstu: Sticalac udjela)

Transferor and Transferee are hereinafter referred to as the **Parties to the Agreement**.

U daljem tekstu Prenosilac udjela i Sticalac udjela se zajednički nazivaju **Ugovorne strane**.

PREAMBLE

PREAMBULA

A. WHEREAS the Transferor is the founder and the owner of the "PYLA" L.L.C., a limited liability company, organized and conducting its business operations in conformity with the laws of

A. S OBZIROM da je Prenosilac udjela osnivač i vlasnik „PYLA“ d.o.o., društva sa ograničenom odgovornošću koje je organizovano i posluje u skladu sa zakonima Crne Gore, sa sjedištem u

Montenegro, with its registered seat in Podgorica, at the address: Oktobarske revolucije 84/a, Tax identification No. 02816075, Reg. No. 50594611 (hereinafter referred to as: the **Company**), and holds a share of **EUR 1**, consisting of a registered and completely paid-in monetary contribution of **EUR 1**, what represents in total its **100%** share i.e. ownership interest in the total capital of and voting rights of the Company (hereinafter referred to as: the **Share**).

B. WHEREAS the Transferor intends to transfer its Share in favor of the Transferee, and the Transferee intends to acquire a 100% Share i.e. interest ownership in the Company from the Transferor under the conditions set forth by the present Agreement.

NOW, THEREFORE, the Parties have agreed as follows:

1. Scope of the Agreement

1.1 Pursuant to other conditions of the present Agreement:

(a) The Transferor agrees to assign and transfer, while the Transferee agrees to buy, accept the transfer and acquire from the Transferor, a 100% Share i.e. ownership interest in the total capital and voting rights of the Company, together with all rights that exist or may come into existence in connection thereof.

(b) The title over the Share that is being transferred under this Agreement, as well as all the rights pertaining thereto, shall be transferred to the Transferee on the date of registration with the Central Registry of the Commercial Court of Podgorica.

Podgorici, Ul. Oktobarske revolucije br. 84/a, Matični broj 02816075, RegistarSKI br. 50594611 (u daljem tekstu: **Društvo**) i vlasnik je udjela od **EUR 1**, koji se sastoji od upisanog i u potpunosti uplaćenog novčanog uloga od **EUR 1**, što ukupno predstavlja **100%** udjela u celokupnom kapitalu i glasačkim pravima Društva (u daljem tekstu: **Udio**).

B. S OBZIROM da Prenosilac udjela namjerava da prenese cjelokupan svoj **Udio** Sticaocu udjela, a Sticalac udjela namjerava da stekne **100%** Udjela u **Društvu** od Prenosioca udjela u skladu sa uslovima iz ovog Ugovora.

PREMA TOME, Ugovorne strane su se dogovorile kako slijedi:

1. Predmet Ugovora

1.1. U skladu sa ostalim uslovima iz ovog Ugovora:

(a) Prenosilac udjela je saglasan da ustupi i prenese, a Sticalac udjela je saglasan da prihvati prenos i stekne od Prenosioca udjela **100%** Udjela u celokupnom kapitalu i glasačkim pravima Društva, zajedno sa svim pravima koja postoje ili koja mogu nastati s tim u vezi.

(b) Pravo svojine na Udjelu koji se prenosi ovim Ugovorom, kao i sva prateća prava, biće prenijeti na Sticaoca udjela na dan registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

(c) The Parties to the Agreement shall be obligated to sign and submit all documents (in any form that may be required, as notarized documents or otherwise), make declarations of will and declarations of awareness, as well as to undertake all actions, requisite or desirable, in order to be able to carry out the Share transfer on the date of signing of the present Agreement.

1.2 Upon transfer of title over the Share, as well as other pertaining rights pursuant to the provisions of this Agreement:

The Transferee shall become the owner of the 100% of entire Share and voting rights of the company "PYLA" DOO Podgorica, Reg. No. 50594611, Tax Identification No. 02816075, consisting of the registered and fully paid contribution of EUR 1.

2. Fee

2.1 The Parties to the Agreement agree to transfer the Share free of charge.

3. Governing Law

3.1 This Agreement shall be governed by the law of Montenegro.

4. Other Provisions

4.1 This Agreement shall be notarized with the Basic Court in Montenegro.

4.2 This Agreement is executed on the date written above in 4 (four) counterparts in English and Montenegrin, each of which is an original, but all of

(c) Ugovorne strane se obavezuju da potpišu i dostave sva dokumenta (u bilo kojoj formi koja je zahtijevana, u formi ovjerene isprave ili u drugoj formi), daju izjave o saznanju i izjave volje i da će preuzeti sve druge radnje potrebne ili poželjne kako bi se ostvario prenos Udjela na dan potpisivanja ovog Ugovora.

1.2. Nakon prenosa prava svojine nad Udjelom kao i ostalih pratećih prava u skladu sa odredbama ovog Ugovora:

Sticalac udjela postaje vlasnik 100% Udjela u cjelokupnom kapitalu i glasačkim pravima u društvu „PYLA“ DOO Podgorica, Registarski broj 50594611, Matični broj 02816075, koji udio se sastoji od upisanog i u potpunosti uplaćenog novčanog uloga od EUR 1.

2. Naknada

2.1. Ugovorne strane su saglasne da se Udio u Društvu prenese bez naknade.

3. Mjerodavno pravo

3.1. Na ovaj Ugovor će se primjenjivati pravo Crne Gore.

4. Ostale odredbe


4.1. Ovaj Ugovor će biti ovjeren kod Osnovnog suda u Crnoj Gori.

4.2. Ovaj Ugovor je zaključen na gore navedeni dan i sačinjen je u 4 (četiri) primjerka na engleskom i na crnogorskom

which together constitute one and same document. In case of discrepancies between the copies of this Agreement in English and Montenegrin, the Montenegrin version shall prevail.


jeziku, od kojih je svaki original, ali koji svi zajedno predstavljaju jedan jedinstveni sporazum. U slučaju neslaganja između primjeraka ovog Ugovora na engleskom i na crnogorskom jeziku, mjerodavna je verzija na crnogorskom jeziku.

**On behalf of the Transferor/
U ime Prenosioca udjela**



Vladimir Radonjić, osnivač

**On behalf of the Transferee/
U ime Sticaoca udjela**



Đorđe Ivanović, po punomoćju



Teritorija Britanskih Djevičanskih Ostrva
Medjunarodni Zakon o kompanijama
(CAP.291)

Rešenje o registracija preduzeća (Članovi 14 i 15)

Br. 476718

Matičar preduzeća Britanskih Djevičanskih Ostrva OVIM POTVRĐUJE u skladu sa Medjunarodnim Zakonom o kompanijama Cap.291 da su svi zahtjevi Zakona u vezi sa osnivanjem preduzeća ispunjeni i da


PYLA MENAGEMENT LTD.

je registrovana na Britanskim Djevičanskih Ostrvima kao medjunarodna poslovna kompanija 2. januara 2002.

Potpis i pečat generalnog matičara
u Road Town, Teritorija Britanskih Djevičanskih Ostrva

Potvrđuje se da je ovo prava kopija
Originalnog dokumenta
Ženeva, 16. Decembar 2010

(na drugoj strain je apostil na francuskom jeziku)



Ja, Ljubica Miljanić,
stalni sudski tumač za engleski jezik,
postavljena rješenjem ministra pravde RCG
br. 03-3119/04 od 18.10.2004. godine,
potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
koji je sastavljen na engleskom jeziku.



TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS

THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT
(CAP. 291)


CERTIFICATE OF INCORPORATION (SECTIONS 14 AND 15)

No. 476718


The Registrar of Companies of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES pursuant to the International Business Companies Act, Cap. 291 that all the requirements of the Act in respect of incorporation having been satisfied,

PYLA MANAGEMENT LTD.


is incorporated in the British Virgin Islands as an International Business Company this 2nd day of January, 2002.



Given under my hand and seal at
Road Town, in the Territory of the
British Virgin Islands



REGISTRAR OF COMPANIES

CRTI001D



THIS PHOTOCOPY IS HEREBY
CERTIFIED TO BE A TRUE COPY
OF THE ORIGINAL DOCUMENT
Geneva, the

16 DEC 2010



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Suisse

Le présent acte public

2. a été signé par **M. E. DUCRET YOUSFI**

3. agissant en qualité de **NOTAIRE**

4. est revêtu du sceau/livre de

Attesté **17 DEC. 2010**


6. le

7. République et **cantons** de Genève


8. sous N°

9. **DSPE**

10. Signature



Melissa RODRIGUES
Commise administrative



TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS

THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT
(CAP. 291)


CERTIFICATE OF INCORPORATION (SECTIONS 14 AND 15)

No. 476718


The Registrar of Companies of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES pursuant to the International Business Companies Act, Cap. 291 that all the requirements of the Act in respect of incorporation having been satisfied,

PYLA MANAGEMENT LTD.



is incorporated in the British Virgin Islands as an International Business Company this 2nd day of January, 2002.



Given under my hand and seal at
Road Town, in the Territory of the
British Virgin Islands



REGISTRAR OF COMPANIES

CRT1001D



THIS PHOTOCOPY IS HEREBY
CERTIFIED TO BE A TRUE COPY
OF THE ORIGINAL DOCUMENT
Geneva, the

16 DEC 2010



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Suisse

Le présent acte public

2. a été signé par **M. C. DUPRET YOUSFI**

3. agissant en qualité de **Notaire**

4. est revêtu du sceau/limbre de

.....

Attesté

5. à Genève

le **17 DEC. 2010**


6. le

7. République et Canton de Genève

8. sous N°

9. Sceau/limbre

10. Signature



Melissa RODRIGUES
Commise administrative

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
THE BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD., the Registered Agent

of

PYLA MANAGEMENT LTD.
("the Company")


DOES HEREBY CERTIFY :

1. THAT the Company was duly incorporated in the British Virgin Islands on 2nd January, 2002 and is registered under the registration n° 476718.
2. THAT the present appointed directors of the Company are


<u>Director:</u>	<u>Date Appointed:</u>
Mrs. Marta EDGHILL	11 th March, 2002
Mrs. Imogene WILSON	5 th September, 2005

each of them with individual signature right.
3. THAT according to the records maintained at the Company's Registered Office, the Company :
 - (a) is validly existing and in good standing under the laws of the British Virgin Islands.
 - (b) there are no actions, pending or threatened, against the Company and no resolutions have been passed for its voluntary winding up.

Dated this 4th January, 2011.



Elsa CANIZARES – Assistant Secretary
For and on behalf of
MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.
Registered Agent



TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
ZAKON O KOMPANIJAMA, 2004

REŠENJE O POLOŽAJU

MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I) LTD., registrovani agent

PYLA MANAGEMENT LTD

(„Kompanija“)

OVIM POTVRĐUJE:

1. DA je kompanija pravno registrovana na Britanskim Djevičanskim Ostrvima 2. januara 2002 i da je registrovana pod brojem 476718.
2. DA su sadašnji imenovani direktori kompanije

<u>Direktor:</u>	<u>Datum imenovanja:</u>
G-dja Marta EDGHILL	11. mart 2002
G-dja Imogene WILSON	5. septembar 2005

svaka od njih sa pojedinačnim pravom na potpis.
3. DA prema zapisnicima koji se čuvaju u kancelariji matičara kompanija:
(a) punopravno postoji i ima veliki ugled po zakonima Britanskih Djevičanskih Ostrva,
(b) nema radnji, tužbi ili prijetnji protiv kompanije i ni jedna odluka nije donešena za njenu dobrovoljnu likvidaciju.

4. Januar 2011

Potpis i pečat
Elsa CANIZARES – pomoćnik sekretara
za i u korist
MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I) LTD.
registrovani agent

Ja, Ljubica Miljanić,
stalni sudski tumač za engleski jezik,
postavljena rješenjem ministra pravde RCG
br. 03-3119/04 od 18.10.2004. godine,
potvrđujem da je ovaj prevod vjcran originalu,
koji je sastavljen na Engleskom jeziku.



Ljubica Miljanić

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
THE BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD., the Registered Agent

of

PYLA MANAGEMENT LTD.
("the Company")


DOES HEREBY CERTIFY :


1. THAT the Company was duly incorporated in the British Virgin Islands on 2nd January, 2002 and is registered under the registration n° 476718.
2. THAT the present appointed directors of the Company are

<u>Director:</u>	<u>Date Appointed:</u>
Mrs. Marta EDGHILL	11 th March, 2002
Mrs. Imogene WILSON	5 th September, 2005

each of them with individual signature right.
3. THAT according to the records maintained at the Company's Registered Office, the Company :
 - (a) is validly existing and in good standing under the laws of the British Virgin Islands.
 - (b) there are no actions, pending or threatened, against the Company and no resolutions have been passed for its voluntary winding up.

Dated this 4th January, 2011.


Elsa CANIZARES - Assistant Secretary
For and on behalf of
MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.
Registered Agent



Na osnovu člana 64. Zakona o privrednim društvima Republike Crne Gore (Službeni list RCG, br. 6/02 i Službeni list CG 17/07),

**“PYLA MANAGEMENT Inc.” Akara Building, 24 De Castro street, Wickhams Cay 1, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva
Registarski broj 476718**

U daljem tekstu označen kao "Osnivač".

Na dan 1. februar. 2011.god., usvojio je sljedeći:

PREČIŠĆENI STATUT

**društva sa ograničenom odgovornošću
„PYLA“ DOO Podgorica**

Opšte odredbe

Član 1

Osnivač osniva PYLA društvo sa ograničenom odgovornošću za razvoj projekata o nekretninama, Podgorica (u daljem tekstu: "Društvo"), za obavljanje privredne djelatnosti radi sticanja dobiti.

Privredno društvo sa sjedištem u Podgorici, postaje pravno lice danom registrovanja u Centralnom registru pri Privrednom sudu u Podgorici.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 2

Osnivač Društva je:

**“PYLA MANAGEMENT Inc.” Akara Building, 24 De Castro street, Wickhams Cay 1, Tortola, Britanska Djevičanska ostrva
Registarski broj 476718**

Firma i sjedište Društva

Član 3

Društvo posluje pod firmom PYLA, društvo sa ograničenom odgovornošću za razvoj projekata o nekretninama, Podgorica

Skraćeni naziv Društva je PYLA DOO, Podgorica.

Sjedište društva je u Podgorici, ul. Oktobarske revolucije br. 84/A.

Zvanična adresa Društva za prijem službenih dokumenata je ul. Oktobarske revolucije br. 84/A, Podgorica.

Osnivač može izmijeniti firmu i sjedište Društva.

Pečat Društva

Član 4

Društvo ima sopstveni pečat koji je ovalnog oblika sa tekstom po obodu: PYLA DOO, Podgorica.

Djelatnost društva

Član 5

Glavna djelatnost društva je klasifikovana pod šifrom 70110 - razvoj projekata o nekretninama.

Ostale djelatnosti Društva su:

- 70120 kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
- 70200 iznajmljivanje nekretnina
- 70310 agencije za nekretnine
- 70320 upravljanje nekretninama, za tuđ račun
- 45110 rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
- 45120 ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 45210 grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
- 45220 montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
- 45230 izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
- 45240 izgradnja hidrograđevinskih objekata
- 45310 postavljanje električnih instalacija i opreme
- 45320 izolacioni radovi
- 45330 postavljanje cijevnih instalacija
- 45340 ostali instalacioni radovi

45410 malterisanje
45420 ugradnja stolarije
45430 postavljanje podnih i zidnih obloga
45440 bojenje i zastakljivanje
45450 ostali završni radovi

45500 iznajmljivanje građevinske opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem
50100 prodaja motornih vozila

50200 održavanje i opravka motornih vozila
50300 prodaja dijelova i pribora za motorna vozila
51130 posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
51140 posredovanje u prodajimašina, industrijske opreme, brodova i aviona
51150 posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvoždarske robe
51160 posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože
51170 posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
51180 posredovanje specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih
51190 posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
51210 trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje
51220 trgovina na veliko cvećem i rastinjem
51310 trgovina na veliko voćem i povrćem
51320 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
51330 trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
51340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
51350 trgovina na veliko duvanskim proizvodima
51360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom, i slatkišima od šećera
51370 trgovina na veliko kafa, čajevima, kakaom i začinicima
51380 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
51390 trgovina na velikoostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce
51410 trgovina na veliko tekstilom
51420 trgovina na veliko odjećom i obućom
51430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima
51440 trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetima i sredstvima za čišćenje
51530 trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom
52110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane i pića i duvana
52120 ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
52210 trgovina na malo voćem i povrćem
55110 hoteli i moteli s restoranom
55120 hoteli i moteli bez restorana
55311 dječja i omladinska odmarališta
55212 planinarski domovi i kuće
55220 kampovi
55300 restorani
55400 barovi
55510 kantine
55520 katering

60211 prevoz putnika u drumskom saobraćaju
60212 prevoz putnika u gradskom saobraćaju
60220 taxi prevoz
60230 ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju
60240 ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
60250 prevoz robe u drumskom saobraćaju
61110 pomorski saobraćaj
61120 saobraćaj u priobalnim morskim vodama
71400 iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo na drugom mjestu nepomenuto
74810 fotografske usluge
85141 medicinska rehabilitacija
85142 ostali vidovi zdravstvene zaštite
91330 djelatnost drugih organizacija na bazi učlanjenja, na drugom mjestu nepomenuta
92720 ostale rekreativne aktivnosti
-92622 ostale sportske aktivnosti
92720 ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
93050 ostale uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute.

Društvo može promijeniti svoju djelatnost u skladu sa odlukom Osnivača.

Odluka se donosi u pismenom obliku i prijavljuje se Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Spoljno-trgovinski poslovi

Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu.

Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu.

Usluge u spoljnotrgovinskom prometu:

Izvođenje investicionih radova u inostranstvu;

Međunarodni saobraćajni agencijski poslovi, međunarodna špedicija i transport robe u drumskom saobraćaju;

Zastupanje inostranih firmi, korišćenje lizinga;

Predstavljanje stranih firmi;

Prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport;

Dorada robe u zemlji.

Odgovornost za obaveze

Član 6

Društvo može u obavljanju svoje poslovne djelatnosti zaključivati ugovore i obavljati druge aktivnosti u okviru svoje pravne sposobnosti da posluje u svoje ime i za svoj račun kao i u ime i za račun drugih lica.

Društvo će odgovarati ukupnom imovinom za svoje poslovanje.

Osnivač će snositi rizik poslovanja Društva do iznosa uloga unesenih ili investiranih u Društvo.

Osnivač ima sljedeća prava i obaveze:

- da upravlja i učestvuje u rukovođenju poslovanjem Društva;
- da učestvuje u raspodjeli dobiti;
- da učestvuje u raspodjeli imovine Društva po prestanku Društva.

Iznos osnivačkog kapitala

Član 7

Osnivač je izvršio uplatu novčanog dijela osnivačkog kapitala u iznosu od EUR 1,00 (jedan Euro), kako slijedi:

“PYLA MANAGEMENT Inc.” Akara Building, 24 De Castro street, Wickhams Cay 1,
Tortola, Britanska Djevičanska ostrva,
Registarski broj 476718.....1,00 € ili 100 % osnivačkog kapitala

Osnivač će obezbijediti dodatna sredstva za poslovanje Društva povećanjem iznosa kapitala u skladu sa zakonom.

Osnivač ili drugi mogući budući članovi Društva mogu radi povećanja ili sticanja udjela u Društvu, u društvo ulagati i nenovčana sredstva, čija će vrijednosti biti prethodno procijenjena.

Sve odluke o povećanju kapitala ili imovine Društva, kao i odluke o umanjenju kapitala ili imovine biće donesene od strane Osnivača.

Ograničenje prenosa udjela regulisano je ovim Statutom Društva i Društvo nema pravo da objavi javni poziv za upis udjela.

Na sva pitanja koja se tiču osnivačkog kapitala koja nisu regulisana ovim Statutom, primjenjivaće se odredbe pozitivnog prava Crne Gore.

Organizacija i zastupanje Društva

Član 8

Unutrašnja organizacija Društva biće utvrđena detaljno posebnim aktom Osnivača.

Izvršni direktor Društva zastupa i predstavlja Društvo u skladu sa Statutom i Odlukom o osnivanju, ili drugo lice u skladu sa odlukom Osnivača.

Organi Društva

Član 9

Organ upravljanja i rukovođenja Društvom je Izvršni direktor Društva.

Sve funkcije koje bi inače bile u nadležnosti Skupštine društva vršiće Osnivač Društva.

Član 10

Nadležnost Osnivača društva:

- donosi Statut i druge opšte akte Društva;
- vrši izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva;
- usvaja završne račune i odlučuje o raspodjeli dobiti;
- odlučuje o dopunskim uplatama, povećanju kapitala i smanjenju kapitala;
- odlučuje o pokriću gubitaka;
- bira i opoziva izvršnog direktora;
- odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnosti izvršnog direktora i daje saglasnosti za transakcije za koje je neophodna prethodna saglasnost Osnivača u skladu sa ovim Statutom; i
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Član 11

Izvršni direktor Društva je organ poslovođenja Društvom.

Izvršni direktor Društva svoju funkciju vrši u interesu Društva, a u vođenju poslova pridržava se načela savjesnosti i postupa s pažnjom dobrog privrednika u smislu odredaba Zakona o privrednim društvima.

Dužnosti izvršnog direktora su sljedeće:

- organizacija, usklađivanje i upravljanje radnim i operativnim procesima u Društvu; staranje o zakonitosti rada Društva;
- raspoređivanje zaposlenih u skladu sa propisima;
- podnošenje izvještaja o rezultatima poslovanja po periodičnom ili godišnjem obračunu;
- staranje o organizovanju zaštite na radu;
- potpisivanje finansijskih dokumenata do vrijednosti od 10,000.00 EUR, preko kojeg iznosa je potrebna saglasnost Osnivača; i
- vršenje drugih aktivnosti iz domena rukovođenja Društvom, koje odredi Osnivač.

Izvršni direktor Društva je Goran Mugoša,

BG

Član 12

Izvršnog direktora Društva imenuje i razrješava Osnivač. Izvršni direktor se imenuje na period od 3 (tri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Osnivač Društva sa izvršnim direktorom može zaključiti poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Član 13

Izvršni direktor je odgovoran za svoj rad Osnivaču. Izvršni direktor može podnijeti ostavku.

O razrješenju izvršnog direktora i ovlašćenih zastupnika i njihovim ostavkama odlučuje Osnivač. Osnivač preispituje povjerenje izvršnom direktoru i prije isteka vremena na koje je izabran:

- ako izvršni direktor donese akt koji je u suprotnosti sa aktima i poslovnom politikom Društva;
- ako Osnivač ne usvoji izvještaj o rezultatima poslovanja po godišnjem završnom računu i ako utvrdi da je za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva odgovoran Izvršni direktor;
- ako je njegovim nesavjesnim radom nanijeta znatna šteta Društvu;
- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom ili Statutom ili pismenom odlukom Osnivača.

Troškovi poslovanja, obračun rezultata, utvrđivanje i raspodjela dobiti

Član 14

Troškovi poslovanja Društva se svake godine utvrđuju finansijskim planom Društva za tu poslovnu godinu.

Poslovni rezultati Društva obračunavaju se u vremenskim periodima određenim propisima.

Izvršni direktor Društva je dužan da obezbijedi da Društvo vodi ispravne poslovne knjige predviđene propisima, te da na osnovu njih sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze.

Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u skladu sa važećim propisima sastavi godišnji obračun, bilans stanja i bilans uspjeha Društva, uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu.

Dobit za raspodjelu Društva utvrđuje se za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti izdvaja se dio koji utvrđuje Osnivač Društva koji se unosi u rezervni fond. Preostali iznos predstavlja dobit za raspodjelu.

Osnivač Društva odlučuje o raspodjeli dobiti i može da odluči da dio dobiti za raspodjelu reinvestira u razvoj Društva, odnosno uloži u druge svrhe i namjene u skladu sa zakonom.

Dobit će u cjelosti biti plaćena Osnivaču a i na osnovu godišnjeg završnog računa.

Dobit koja pripada Osnivaču biće uplaćena u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjeg završnog računa i može biti prenesena u inostranstvo u skladu sa propisima o stranom ulaganju, ili može biti korišćena od strane Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom (reinvestiranje, plaćanje robe i usluga itd.).

Kontrola aktivnosti Društva

Član 15

U svako doba Osnivač ima pravo uvida u aktivnosti, pregled poslovnih prostorija i opreme, kao i finansijskog poslovanja Društva. Knjigovodstvo i druge aktivnosti će biti vođene u skladu sa važećim zakonskim propisima, a Osnivaču će biti omogućen pristup poslovnim knjigama i drugoj poslovnoj evidenciji u svako razumno vrijeme.

Osnivač može za svoj račun sprovesti nezavisnu kontrolu finansija Društva i može naložiti inspekciju i reviziju poslovanja Društva od strane priznate revizorske kuće.

Fondovi Društva

Član 16

Društvo ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala Društva. Sredstva iz rezervnog fonda koriste se samo za pokriće gubitaka Društva, a po odluci Osnivača Društva.

Društvo, u skladu sa odlukom Osnivaca, može formirati i druge fondove i rezerve koje nisu obavezne po zakonu.

Restrukturiranje i prestanak rada Društva

Član 17

Društvo se može restrukturirati spajanjem sa drugim društvom (spajanje), podjelom na dva ili više odvojenih društava (podjela) i promjenom oblika (promjena oblika društva) u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Društvo prestaje sa radom na način propisan zakonom.

O restrukturiranju i prestanku Društva odlučuje Osnivač.

Prenos udjela (u slučaju ako Društvo postane višečlano)

Član 18

U slučaju pridruživanja jednog ili više članova Društvu, udjeli u društvu mogu se prenositi samo u skladu sa odredbama Statuta Društva i Zakona.

Udjeli se mogu prenositi među članovima Društva bez ograničenja, u skladu sa Statutom.

Kad član Društva namjerava da prenese svoj udio, ostali članovi imaju pravo preče kupovine tog udjela, u skladu sa Statutom.

Ukoliko ne postoji sporazum o kupovini tog udjela između člana koji ga prodaje i ostalih članova Društva, udio se srazmjerno dijeli među članovima društva prema njihovim dotadašnjim udjelima.

Ukoliko u roku od 30 dana od dana davanja ponude članovi Društva istu ne prihvate, udio se može prenijeti trećem licu pod istim ponuđenim uslovima.

Udio se može prenositi trećem licu ugovorom o prenosu.

Član 19

U slučaju prenosa udjela, prava i obaveze iz članskog odnosa prelaze na lice koje pribavlja udio.

Udio se može prenijeti na treće lice samo uz izričitu saglasnost Osnivača koji ostaje u Društvu u pismenoj formi i uz poštovanje prava preče kupovine u njegovu korist.

Član 20

Članovi Društva ne mogu tražiti povraćaj uloga dok traje njihov članski odnos u Društvu.

Član 21

Statutom Društva utvrđuje se za članove Društva pravo preče kupovine udjela Društva za slučaj da Društvo odluči da poveća svoj kapital.

Povećanje udjela mora biti srazmjerno udjelu koji je član društva do tada imao u ukupnoj vrijednosti kapitala Društva, ukoliko nije drugačije utvrđeno Statutom.

Član 22

Društvo može smanjiti svoj kapital kupovinom udjela jednog ili više članova Društva. Uslove kupovine odobravaju članovi Društva čiji udjeli predstavljaju najmanje dvije trećine ukupnog kapitala.

Kopija predloženog Ugovora dostavlja se svim članovima najmanje 21 dan prije donošenja

odluke.

Član 23

Društvo ne može pružati finansijsku podršku bilo koje vrste za kupovinu svojih udjela, osim ako jednoglasno to odluče svi članovi Društva.

Član 24

Ako se udio prodaje u izvršnom postupku, sud o tome obavještava članove Društva i samo Društvo. Ukoliko u roku od 15 dana članovi ne pokažu interes za kupovinu udjela, udio se prodaje u skladu sa odredbama izvršnog postupka.

Član 25

U slučaju prestanka pravnog lica, udio se prenosi na preostale Osnivače proporcionalno njihovom udjelu, ukoliko nije drugačije uređeno Statutom.

Član 26

U slučaju prenosa udjela, lice koje prenosi i lice koje prima udio biće neograničeno solidarno odgovorni Društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu.

Mjerodavno pravo

Član 27

Na sve odnose vezane za tumačenje i izvršenje Odluke o osnivanju i Statuta primjenjivaće se važeći propisi u Crnoj Gori.

Postupak promjene Statuta i donošenja opštih akata.

Član 28

Statut je osnovni pravni akt Društva i donosi ga Osnivač.

Osnivač može usvojiti izmjene i dopune Statuta.

Druga opšta akta su akta kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad i poslovanje društva

Druge opšte akte Društva donosi Osnivač Društva, ako zakonom ili drugim propisom ili ovim Statutom nije predviđeno da ista donosi drugi organ.

Ostali opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Odlukom o osnivanju.

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima Društva.

Zaštita životne sredine

Član 29

Osnivač se obavezuje da preuzima i vodi računa o tome da Društvo u obavljanju svojih aktivnosti permanentno primjenjuje mjere za zaštitu i očuvanje životne sredine u skladu sa najvišim standardima važećeg zakonodavstva.

Završne odredbe

Član 30

Važeći propisi u Crnoj Gori primjenjivaće se na sva pitanja koja nisu posebno regulisana ovim Statutom.

Osnivač je saglasan da za slučaj nastanka sporova, koji ne mogu biti riješeni prijateljskim putem, nadležni sud bude Privredni sud u Podgorici.

Ovaj Statut stupa na snagu odmah po registraciji Društva u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Ostali opšti akti Društva stupaju na snagu danom njihovog donošenja.

Za OSNIVAČA

Ivanović Đorđe
Đorđe Ivanović, po punomoćju

ADVOKAT
Đorđe R. Ivanović
81250 Cetinje, Crna Gora
Lovćenska br. 23
Mob. tel. +382 67 53 73 09



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0594611 / 008

U Podgorici, dana 12.06.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA, broj 265858 podnijetoj dana 07.06.2018. u 12:25:39, preko

Ime i prezime: GORAN MUGOŠA

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA - registarski broj 5 - 0594611, PIB 02816075 , i to:

Ovlašćeni zastupnik:

Briše se:

SRĐAN MUGOŠA

Obrazloženje

Podnosilac je dana 07.06.2018. u 12:25:39 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću PYLA. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

19.06.2018
[Handwritten signature]

M.P.

Sam. savjetnik I


Marija Mirković

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

Dana 7. 06. 2018 podnešena je prijava

(datum kada je podnijeta prijava)

za DOO/AD PYLA

(naziv privrednog društva)

(Promjena)

sa dokumentacijom za Razrješavanje
od. zastupnika
(osnivanje ili promjena)

pod brojem dosijea 265858

Molim da istu dopunite dokumentacijom predatom uz ovaj zahtjev kako bi bila potpuna.

Uz ovaj zahtjev dostavljamo:

Odluka o razrješavanju

Podnosilac zahtjeva

Caran Mugoša

PYLA d.o.o. Podgorica

Ul. 8 Mart br.76

81000 Podgorica

Montenegro

Tel: 00382 69 064 206

Fax: 00382 20 662 621

Matični broj(PIB): 02816075

Registarski broj:5-0594611

Žiro račun: 530-18820-07


PDV: 30/31-10009-6

ODLUKA

Ovom odlukom se Srdjan Mugoša razrješava kao ovlašćeno lice kompanije Pyla d.o.o., Podgorica od 05.06.2018.godine.

Podgorica

05.06.2018


Stevan Zarkovic



PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Goran Mugoš

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Pošta:

Kod poštovanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02816075

Registarski broj:

50594611

Puni naziv:

Društvo sa ograničenom odgovornošću "PYLA" - Podgorica

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru


4.2. Opština

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

.

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 382 /

8.2. Fax: + 382 /

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane: www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
 za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:



Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

SRĐAN HUGOŠA

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



[Handwritten signature]


13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 265858

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je GORAN MUGOŠA dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - PYLA - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PODGORICA, registarski broj:50594611 sa sljedećim priložima:

Odluka o promjeni ovlašćenog zastupnika.

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 7.6.2018. god.

Podnosioc prijave

Dokument primio/la

Nemanja Đurović,

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0594611 / 007
PIB: 02816075

Datum registracije: 23.12.2010.
Datum promjene podataka: 24.08.2016.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PYLA" - PODGORICA

Broj važeće registracije: /007

Skraćeni naziv: PYLA
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 22.12.2010.
Datum donošenja Statuta: 22.12.2010. Datum promjene Statuta: 23.08.2016.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: 8. MART BR. 76 PODGORICA
Adresa sjedišta: 8. MART BR. 76 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 4110 Razrada građevinskih projekata
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 1.240.001,00Euro (Novčani 450.001,00Euro, nenovčani 790.000,00Euro)

OSNIVAČI:

STEVAN ŽARKOVIĆ

Uloga: Osniva

Udio: 100%

LICA U DRUŠTVU:

STEVAN ŽARKOVIĆ o: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SRĐAN MUGOŠA [REDACTED]

A [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO (Ovlašćeni zastupnik iz predhodnog stava ovog Člana Odluke ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim radnjama koje pojedinačno ili zajedno imaju vrijednost do EUR 10.000,00 (deset hiljada eura), osim onih pravnih poslova koji se odnose na raspolaganje imovinom Društva, uključujući a ne ograničavajući se na: prodaju, davanje u zalogu, hipoteku bez obzira na vrijednost tog pravnog posla. Za zastupanje Društva u svim radnjama koje pojedinačno ili zajedno prelaze novčanu vrijednost od EUR 10.000,00 (deset hiljada eura), kao i za zaključivanje onih pravnih poslova koji se odnose na raspolaganje imovinom Društva, uključujući a ne ograničavajući se na: prodaju, davanje u zalogu, hipoteku bez obzira na vrijednost tog pravnog posla, Ovlašćenom zastupniku je potrebna predhodna Odluka Osnivača kojom će biti data saglasnost i određen obim prava potpisnika i lica ovlašćena za zastupanje. Osnivač Društva može donijeti odluku kojom će Ovlašćenog zastupnika ovlastiti da djeluje u ime Društva pojedinačno/zajednički, i/ili kojom će ga osloboditi ograničenja da djeluje samostalno u određenim pravnim poslovima.)

GORAN MUGOŠA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: **POJEDINAČNO** ("Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direktor kao organ Društva koji je ovlašćen da zaključuje pravne poslove, preuzima druge pravne radnje i aktivnosti u vezi sa djelatnošću Društva, a u skladu sa ograničenjima utvrđenim ovim Statutom.- Izvršni direktor Društva ima pravo da pojedinačno zastupa Društvo u svim radnjama koje pojedinačno ili zajedno imaju vrijednost do EUR 10.000,00 (deset hiljada eura), osim onih pravnih poslova koji se odnose na raspolaganje imovinom Društva, uključujući a ne ograničavajući se na: prodaju, davanje u zalogu, hipoteku bez obzira na vrijednost tog pravnog posla.- Za zastupanje Društva u svim radnjama koje pojedinačno ili zajedno prelaze novčanu vrijednost od EUR 10.000,00 (deset hiljada eura), kao i za zaključivanje onih pravnih poslova koji se odnose na raspolaganje imovinom Društva, uključujući a ne ograničavajući se na: prodaju, davanje u zalogu, hipoteku bez obzira na vrijednost tog pravnog posla, Izvršni direktor je potrebna predhodna Odluka Osnivača kojom će biti data saglasnost i određen obim prava potpisnika i lica ovlašćena za zastupanje. - Osnivač Društva može donijeti odluku kojom će Izvršnog direktora ovlastiti da djeluje u ime Društva pojedinačno/zajednički, i/ili kojom će ga osloboditi ograničenja da djeluje samostalno u određenim pravnim poslovima.)

Izdato: 07.06.2018 godine u 12:22h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić